დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
WWW.ASAVALI.COM
ასავალ დასავალი
2022 წლის 12 - 18 სექტემბერი
N 38 1450
ფასი 3 ლარი და 90 თეთრი

გაიყინე, გაიყინე, მგლის კუდო!

ორგვამა მერაბიშვილის საბედისწერო ბრჭყალები

მერაბიშვილმა საკუთარი თავი გაყიდა!

5

МЁРЗНИ, МЁРЗНИ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ!

8

15

დედოფალი, რომელიც გამყინვარებას ვერ მოესწრო!

ზელენსკის უკრაინა საქართველოს მტრად უნდა გამოცხადდეს!

2-3

კახა კალაძე კოლექტიური ნოდარმელაძის წინააღმდეგ სამართლებრივ ბრძოლას იწყებს!

სამოქალაქო გმირობა

ღირსების პროცესი

6-7

ნაპოლკალიფსი ნაცლიბერასტებისათვის

იტალიური „ნაპოლის“ ქართველმა ვარსკვლავმა ხვიჩა კვარაცხელიამ კიდევ ერთხელ გამოააშკარავა ნაცსექტის ამაზრზენი სახე!

20

ისევ ვანო კილურაძის მავნებლობაზე

12

ზელენსკის უკრაინა საქართველოს მტრად უნდა გამოცხადდეს!

უკრაინის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ ბიძინა ივანიშვილი, მისი რამდენიმე ნათესავი და ზოგიერთი ქართველი ბიზნესმენი იმ პერსონათა ნუსხაში შეიყვანა, რომლებსაც აშშ-მა და ევროკავშირმა ვითომ ფინანსური სანქციები უნდა დაუწესონ, როგორც „რუსეთის მხარდამჭერებს უკრაინის წინააღმდეგ ომში“.

„უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტო!“ — ეს სამსიტყვიანი ანეკდოტია, ტრაგიკომიკური და შავი ანეკდოტი.

კი, **ერთდროულად სასაცილოც არის და სატირალიც, რომ მსოფლიოში ერთ-ერთ ყველაზე კორუმპირებულ სახელმწიფოში — უკრაინაში — ანტიკორუფციული სააგენტო არსებობს!**

ან, გნებავთ, ასეც ვთქვათ: **ერთდროულად სატირალიც არის და სასაცილოც, რომ უკრაინაში ანტიკორუფციული სააგენტოს არსებობის მიუხედავად, უკრაინა არის ერთ-ერთი ყველაზე კორუმპირებული სახელმწიფო მთელ მსოფლიოში!**

მოდით, ჩავხედოთ ოფიციალურ საერთაშორისო მონაცემებს!

მსოფლიოს ამა თუ იმ ქვეყანაში კორუფციის დონე **„კორუფციის აღქმის ინდექსით“** იზომება და ოფიციალური მონაცემები ყოველი წლის დასაწყისში ქვეყნდება. პრინციპი ასეთია: **კორუფციის ყველაზე დაბალი დონე აღინიშნება 100 ქულით, ხოლო ყველაზე მაღალი დონე — 0 ქულით.** შესაბამისად, კორუფციის აღქმის ინდექსით შედგენილ რეიტინგში ქვეყანას მაღალი ქულა თუ უწერია, ე.ი. ის ქვეყანა ნაკლებად კორუმპირებულია, ხოლო დაბალი ქულის მქონე ქვეყანაში კორუფციის დონე მაღალია. მაგალითად, **კორუფციის აღქმის ინდექსით 2021 წელს შედგენილ რეიტინგში პირველ ადგილს სამი ქვეყანა — დანია, ფინეთი და ახალი ზელანდია იყოფს.** თითოეულ მათგანს 88 ქულა აქვს მინიჭებული, რაც იმას ნიშნავს, რომ დანიაში, ფინეთსა და ახალ ზელანდიაში კორუფცია თითქმის არ არსებობს. იმავე რეიტინგში ყველაზე დაბალი — 11 ქულით ბოლო — 180-ე ადგილს სამხრეთ სუდანი იკავებს, რომელიც მსოფლიოში ყველაზე კორუმპირებული სახელმწიფოა.

არ გაინტერესებთ, კორუფციის აღქმის ინდექსით შედგენილ საერთაშორისო კლასიფიკაციაში რომელ ადგილს იკავებს უკრაინა? მიმდინარე წლის რეიტინგი ჯერ არ გამოქვეყნებულა, გასული წლის რეიტინგში კი უკრაინა მსოფლიოს 180 ქვეყანას შორის **122-ე ადგილზეა,** რაც იმას ნიშნავს, რომ იგი უფრო მეტად კორუმპირებულია, ვიდრე მსოფლიოს სხვა 121 სახელმწიფო და დედამიწაზე მხოლოდ 60 ქვეყანა არსებობს, სადაც **კორუფციის დონე უფრო მაღალია, ვიდრე უკრაინაში. მეტად რომ დავაკონკრეტოთ, კორუფციის აღქმის ინდექსის რეიტინგში უკრაინას 32 ქულა აქვს მინიჭებული, რაც 5 ქულით უარესია, ვიდრე ალჟირის, ეგვიპტის, ნეპალის, ფილიპინებისა და ზამბიის შედეგი და მხოლოდ 2 ქულით უმჯობესია გაბონის მონაცემზე.** აღსანიშნავია, რომ კორუფციის აღქმის ინდექსის რეიტინგში ევროპის კონტინენტზე ან ევრაზიის გზაჯვარედინზე მდებარე ქვეყნებიდან უკრაინა მხოლოდ რუსეთსა და აზერბაიჯანს უსწრებს, ყველა სხვა ევროპულ სახელმწიფოს კი სერიოზულად ჩამორჩება.

ყოველივე აქედან გამომდინარე, **„უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტო“** სხვა არაფერია, თუ არა **სამსიტყვიანი ტრაგიკომიკური ანეკდოტი!**

ახლა ისიც ვნახოთ, კორუფციის აღქმის ინდექსით შედგენილ საერთაშორისო რეიტინგში როგორი პოზიცია აქვს **საქართველოს,** რომლის ყოფილი პრემიერ-მინისტრი **ბიძინა ივანიშვილი** უკრაინის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ სასანქციო სიაში შეიყვანა? ბოლოს, ანუ **2021 წლის მონაცემებით, კორუფციის აღქმის ინდექსის რეიტინგში საქართველო 45-ე ადგილს იკავებს და უკრაინას მთელი 77 ადგილით უსწრებს, რაც იმას ნიშნავს, რომ საქართველოში კორუფციის დონე გაცილებით უფრო დაბალია, ვიდრე უკრაინაში.** კიდევ უფრო თუ დავაკონკრეტებთ, კორუფციის აღქმის ინდექსის რეიტინგში საქართველოს 55 ქულა აქვს მინიჭებული, ანუ 23 ქულით ჯობნის 32-ქულიან უკრაინას, რაც ნიშნავს, რომ უკრაინა თითქმის ორჯერ მეტად კორუმპირებული სახელმწიფოა, ვიდრე საქართველო.

აქ კიდევ ერთხელ უნდა ვთქვათ სამსიტყვიანი ანეკდოტი — **„უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტო!“**

ამ **სამსიტყვიანმა ანეკდოტმა — უკრაინის ანტიკორუფციულმა სააგენტომ** — სასანქციო სიაში ბიძინა ივანიშვილთან ერთად მისი ძმა **ალექსანდრე ივანიშვილი** და ძმის ცოლი **ქეთევან ხარაიძეც** შეიყვანა. სიაში წერია **ბიძინა ივანიშვილის დეიდაშვილი, ბიზნესმენი უჩა მამაცაშვილიც** თავის ვაჟთან **ტატე მამაცაშვილთან** ერთად. იქვე არიან ბიზნესმენები — **ირაკლი რუხაძე, გიორგი კაპანაძე, ვანო ჩხარტიშვილი, დავით ხიდაშელი, სულხან პაპაშვილი, ლევან ვასაძე და ოთარ ფარცხალაძე.**

სამსიტყვიანი ანეკდოტი — **უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტო** — აღნიშნავს, რომ **სასანქციო სიაში შეყვანილი ბიძინა ივანიშვილი და მასთან დაახლოებული ბიზნესმენები მხარს უჭერენ რუსეთის მიერ უკრაინაში დაწყებულ ომს და კავშირი აქვთ რუს ოლიგარქ ვლადიმერ ევტუშენკოვთან.**

ცხადია, **სამსიტყვიან ანეკდოტს — უკრაინის ანტიკორუფციულ სააგენტოს** — არ წარმოუდგენია არცერთი საბუთი და კონკრეტული ფაქტი, რომელიც დაადასტურებს, რომ ივანიშვილი და სასანქციო სიაში შეყვანილი სხვა პირები უკრაინის ომში რუსეთს ემხრობიან! მაშ, რა გამოდის? **ამერიკა და ევროკავშირი ცარიელ სიტყვაზე უნდა ენდონ იმ ქვეყნის ანტიკორუფციულ სააგენტოს, რომელიც კორუფციაში იხრჩობა? შეერთებულმა შტატებმა და ევროპულმა სახელმწიფოებმა საქართველოს ყოფილ პრემიერ-მინისტრს ფინანსური სანქციები მხოლოდ იმის გამო უნდა დაუწესონ, რომ ევროპაში რუსეთის შემდეგ ყველაზე კორუმპირებული სახელმწიფოს — უკრაინის ხელისუფლებას ასე სურს?**

თუ სასანქციო სიაში **ბიძინა ივანიშვილის** შეყვანის მიზეზი ის არის, რომ მას რუსმა

ზელენსკი პოდოლიაკის, შმიგალის, ერმაკისა და არახამიას გარემოცვაში

ესენი

ევტუშენკოვი და მამა-შვილი ბაიდენები

თუ სასანქციო სიაში ბიძინა ივანიშვილის შეყვანის მიზეზი ის არის, რომ მას რუსმა ოლიგარქმა ვლადიმერ ევტუშენკოვმა ტელეფონით დაბადების დღე მიულოცა და, როგორც დიდი ხნის მეგობარს, „ბორენკა“ დაუძახა, იგივე უკრაინის ხელისუფლებამ სასანქციო სიაში რატომ არ შეიყვანა ამერიკის პრეზიდენტის ჯო ბაიდენის ვაჟი ჰანტერ ბაიდენი, რომელიც ევტუშენკოვის ოფიციალური ბიზნესპარტნიორია?

კვირგვინოსნები

ირაკლი ღარიბაშვილი
საქართველოს პრემიერ-მინისტრი

ევროკავშირის კანდიდატის სტატუსის მოსაპოვებელ გზაზე საქართველოს წინსვლისთვის მჭიდრო თანამშრომლობისა და **ევროკომისიის მიერ განსაზღვრული პრიორიტეტების** განხორციელების იდეის ერთგულნი ვართ.

„რეზონანსი“

კახა კალაძე
თბილისის მერი

საქართველოში არჩევნები ჩატარდება მაშინ, როდესაც ეს კონსტიტუციითა და კანონით არის გათვალისწინებული — **2024 წელს!**

„რეზონანსი“

სალომე ზურაბიშვილი
საქართველოს პრეზიდენტი



ჩვენ არ გვინდა ტერიტორიების ომით შემოერთება, **ჩვენ გვინდა** ერთიანი საქართველო, რომელიც გაერთიანებული იქნება კოლექტიური გადაწყვეტილებით და ეს ჩვენი მტკიცე პოლიტიკაა.

„საქართველოს რესპუბლიკა“

იენს სტოლტენბერგი
ნატოს გენერალური მდივანი

უკრაინაში ომი **კრიტიკულ ფაზაში შედის,** უნდა მოვემზადოთ **ზამთრის ომისთვის** და მიზნის მიღწევამდე არ შევჩერდეთ.

„ახალი თაობა“

კელი დეგნანი
საქართველოში აშშ-ის ელჩი

12 რეკომენდაცია ახლა უნდა იყოს პოლიტიკური ლიდერებისა და **ყველა ქართველის ძირითადი საზრუნავი!**

„რეზონანსი“

უკრაინის ხელისუფლების მიერ გამოქვეყნებული სასანქციო სია ნაცების ოფისში დაიწერა!

არიან!

ბოლოს და ბოლოს, ვინ ვართ ჩვენ – სუვერენული ქვეყანა, რომელსაც საკუთარი ღირსების დაცვა შეუძლია თუ უღირსი და უსუსური წარმონაქმნი, რომელმაც დავით არახამიას მსგავსი პოლიტიკური ნაბიჭვრებისაგან თითის ქნევა და თავზე დაქაქება უნდა აიტანოს?!

ოლიგარქმა **ვლადიმერ ევტუშენკოვმა** ტელეფონით დაბადების დღე მიულოცა და, როგორც დიდი ხნის მეგობარს, „ბორენკა“ დაუძახა, იგივე უკრაინის ხელისუფლებამ სასანქციო სიაში რატომ არ შეიყვანა ამერიკის პრეზიდენტის **ჯო ბაიდენის ვაჟი ჰანტერ ბაიდენი,** რომელიც **ევტუშენკოვის** ოფიციალური ბიზნესპარტნიორია?

საქმე ის არის, **სამსიტყვიანი ანეკდოტის — უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტოს** მიერ წარმოდგენილი სასანქციო სია, რეალურად, თბილისში, **ნაციონალური მოძრაობის ოფისშია** შედგენილი და მასში, ძირითადად, ის ადამიანები არიან შეყვანილი, რომელთა მიმართაც სააკაშვილის სექტას პოლიტიკური შურისძიება ამოძრავებს!

მაგალითად, **ნაცმოძრაობის ოფისში შედგენილ და უკრაინის ხელისუფლების მიერ გახმიანებულ სასანქციო სიაში ბიძინა ივანიშვილი იმიტომ წერია, რომ სააკაშვილ-ზელენსკის ბანდა მას საქართველოს ხელისუფლებაში ნაციონალური მოძრაობის დაბრუნებისა და რუსეთის წინააღმდეგ მეორე ფრონტის გახსნის მთავარ ხელშემშლელად განიხილავს!**

ნაცმოძრაობის ოფისში შედგენილ და უკრაინის ხელისუფლების მიერ გახმიანებულ სასანქციო სიაში ბიზნესმენი **ირაკლი რუხაძე** იმიტომ ჩაწერეს, რომ იგი პროსამთავრობო და ანტიოპოზიციური ტელეარხის — „იმედის“ მფლობელია!

ნაცმოძრაობის ოფისში შედგენილ და უკრაინის ხელისუფლების მიერ გახმიანებულ სასანქციო სიაში ბიზნესმენი **დავით ხიდაშელი** იმიტომ მოხვდა, რომ **მან მოიპოვა და ქართულ სახელმწიფოს გადასცა რუკები, რომლებითაც დასტურდება, რომ სააკაშვილის რეჟიმმა დავითგარეჯის სამონასტრო კომპლექსის ნაწილი და დავითგარეჯის ქედზე არსებული სამხედრო-სტრატეგიული სიმაღლე აზერბაიჯანს სრულიად უკანონოდ და უსაფუძვლოდ მიუზომა!**

მოკლედ, უკრაინელი ნაცების მიერ გამოქვეყნებულ სასანქციო სიაში ის ხალხია ჩასმული, ვინც ქართველი ნაცების პოლიტიკურ გემოვნებასა და რევანშისტულ გეგმებში არ ჯდება!

და კიდევ: ქართველი ნაცების მიერ შედგენილ და უკრაინელი ნაცების მიერ გამოქვეყნებულ სასანქციო სიას რეალობასთან და ობიექტურობასთან რომ არაფერი აკავშირებს, ამაზე კიდევ ერთი გარემოება მეტყველებს — სამუშაო ჯგუფში, რომელიც უკრაინის ხელისუფლებას სასანქციო სიების შედგენაში ეხმარება, აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე, ნაციონალური მოძრაობის აქტიური ლობისტი და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების გამოკვეთილი მტერი დევიდ კრამერი შედის!

სასანქციო სიების სამუშაო ჯგუფში აშშ-ის სახელმწიფო მდივნის ყოფილი თანაშემწე, ნაციონალური მოძრაობის აქტიური ლობისტი და საქართველოს დღევანდელი ხელისუფლების გამოკვეთილი მტერი დევიდ კრამერი შედის!

უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტო მჭიდრო კავშირშია უკრაინის ანტიკორუფციულ ბიუროსთან, რომლის დირექტორის მოვალეობასაც ზურაბ ადეიშვილის ყოფილი მოადგილე გიზო უგლავა ასრულებს!

გარდა ამისა, უკრაინის ანტიკორუფციული სააგენტო, რომელმაც ნაცმოძრაობის ოფისში შედგენილი სასანქციო სია გამოაქვეყნა, მჭიდრო კავშირშია და ტანდემში მუშაობს უკრაინის ანტიკორუფციულ ბიუროსთან, რომლის დირექტორის მოვალეობასაც **ზურაბ ადეიშვილის** ყოფილი მოადგილე **გიზო უგლავა** ასრულებს!

რაღა ბევრი გავაგრძელოთ, **ქართველი ნაცების მიერ შედგენილი და უკრაინელი ნაცების მიერ გამოქვეყნებული სასანქციო სია სხვა არაფერია, თუ არა მორიგი პოლიტიკური ინსტრუმენტი, რომელიც სააკაშვილ-ზელენსკის ბანდის მთავარი მიზნის ასრულებას — საქართველოს ხელისუფლების დამხობასა და ქვეყნის ომში ჩათრევას უნდა მოემსახუროს!**

ყოველივე აქედან გამომდინარე, დადგა დრო, საქართველოს ხელისუფლება სირაქლემის პოზაში დგომას შეეშვას, ქვიშიდან თავი ამოყოს და გააკეთოს ის, რაც კარგა ხნის წინათ უნდა გაეკეთებინა — **ზელენსკის უკრაინა ოფიციალურად გამოაცხადოს საქართველოს მტერ სახელმწიფოდ!**

დიახ, უკვე აღარ არის ენის მოჩლექის, იდიოტური პოლიტკორექტულობისა და თავის მოტყუების დრო, თითქოს უკრაინა საქართველოს მეგობარი და მოკავშირე სახელმწიფოა!

გვეყო, რაც თავზე ნაცარი ვიყარეთ და მეგობარი ვეძახეთ ქვეყანას, რომელმაც სააკაშვილით დაწყებული, ადეიშვილით გაგრძელებული და ლორთქიფანიძით დამთავრებული, შეიკედლა და თანამდებობებზე დანიშნა ქართული მართლმსაჯულების მიერ ძებნილი ყველა დამნაშავე, რომელმაც საქართველოში მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმი შექმნა!

გვეყო, რომ მოვითმინეთ და გადავყლაპეთ „მეგობარი უკრაინის“ მიერ ქართული სახელმწიფოს ყოვლად წარმოუდგენელი და ზღვარგადასული შეურაცხყოფაც კი, როცა ზელენსკის ხელისუფლებამ პირსისხლიან ნაცჯალათს, **გლდანის ციხის ყოფილ დირექტორს, „ქილერად“ წოდებულ ალექსანდრე მუხაძესაც** კი პოლიტიკური დევნილის სტატუსი მიანიჭა!

უკანასკნელი წლების განმავლობაში უკრაინის ხელისუფლება ნაბიჯ-ნაბიჯ, მეთოდურად და მიზანმიმართულად ყალიბდებოდა ქართული სახელმწიფოს მტრად, ქართული სახელმწიფო კი ამას საკუთარი ღირსებისა და თავმოყვარეობის ხარჯზე ითმენდა, მაგრამ ახლა, როცა არახამია-არესტოვიჩ-პოდოლიაკები საქართველოს ოკუპანტი ქვეყნის მოკავშირეობას აბრალებენ, მთელი მსოფლიოს თვალში სახელს უტეხენ და სულში აფურთხებენ, ქართული სახელმწიფოს მიერ ამაზე თავის დახრა ეროვნული სუიციდის ტოლფასი იქნება!

ბოლოს და ბოლოს, ვინ ვართ ჩვენ — სუვერენული ქვეყანა, რომელსაც საკუთარი ღირსების დაცვა შეუძლია თუ უღირსი და უსუსური წარმონაქმნი, რომელმაც **დავით არახამიას** მსგავსი პოლიტიკური ნაბიჭვრებისაგან თითის ქნევა და თავზე დაქაქება უნდა აიტანოს?!

ზელენსკის უკრაინა ცდილობს, საქართველოზე შური იძიოს, რადგან არ გავიზიარეთ უკრაინის უსაფრთხოების საბჭოს მდივან დანილოვის მოწოდება — არ გავხსენით მეორე ფრონტი და რუსულ არმადას არ მივეცით საშუალება, უკრაინელი ქალებისა და ბავშვების ხოცვიდან ქართველი ქალებისა და ბავშვების ხოცვაზე გადართულიყო!

ზელენსკის უკრაინა ცდილობს, საქართველო იმის გამო დასაჯოს, რომ არც **გონჩარენკო-არესტოვიჩ-პოდოლიაკების** მოწოდებას ავყევით და სოხუმსა და ცხინვალში ტანკებით არ „გავისეირნეთ“, ბომბები არ დავაყარეთ თავზე ჩვენს აფხაზ და ოს თანამემამულეებს!

ზელენსკის უკრაინა რომ საქართველოს მტერია, ეს თავად არახამია-პოდოლიაკების განცხადებებიდანაც აღარ იმალება და საქართველოს ხელისუფლება რატომღა მალავს?!

ნუთუ ილიას მკვლელობიდან 115 წლის შემდეგაც ქართველები კვლავ **მტრის არმცნობი ბედნიერი ერი** ვართ?!

ამაზე პასუხი საქართველოს ხელისუფლებამ უნდა გასცეს!

ქართულმა სახელმწიფომ ოფიციალურად უნდა გამოაცხადოს, რომ ზელენსკის უკრაინა საქართველოს მტერია!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

ვლადიმერ პუტინი
რუსეთის პრეზიდენტი

Ничего мы не потеряли и ничего не потеряем.

TV „როსსია 1“

შალვა პაპუაშვილი
პარლამენტის თავმჯდომარე

თუ დღეს არჩევნები ჩატარდება, **დამაჯერებლად მოიგებს „ქართული ოცნება“!** ნაციონალური მოძრაობა უნდა დაფიქრდეს, რატომ აქცია ხალხმა ზურგი!

სამწუხაროდ, ყველა ჯერზე **ოპოზიციის რადიკალური ნაწილი** საკუთარ შეცდომებზეც ვერ სწავლობს, **არჩევნები 2024 წელს ჩატარდება!**

„იმედინიუსი“

ირაკლი ქადაგიშვილი
პარლამენტარი

ხელს არ აძლევთ ამ 12 რეკომენდაციის შესრულება, ვინაიდან საქართველოს ნებისმიერი წარმატება მათი **რევოლუციური სცენარის** ჩაფლავებაა. **ამ ხალხს რევოლუცია უნდა!** თავი კი მოაქვთ, პროდასავლელები ვართო, მაგრამ მაჩვენონ ერთი, რომელი დასავლური ქვეყნის ოპოზიცია მიზეზობს და **რევოლუციას ითხოვს** არჩევნებში წაგების შემდეგ!

„კვირის პალიტრა“

მიხეილ სარჯველაძე
ადამიანის უფლებათა კომიტეტის თავმჯდომარე

რიგგარეშე არჩევნებზე საუბარი ტემპერატურის გახურების ხელოვნური მცდელობაა.

„რეზონანსი“

დიმიტრი ლორთქიფანიძე:
რაც მამუკა ხაზარაძემ და „თიბისი ბანკმა“ გაგვიკეთეს, პროსტიტუციაა და სხვა არაფერი!

„ანგლოსაქსურმა ცენტრებმა და გლობალურმა დასავლეთმა ეს არ გვაპატიეს და მამუკა ხაზარაძის „თიბისი ბანკი“ მოგვიქსიეს!“

პარლამენტის ყოფილ წევრსა და ევგენი პრიმაკოვის სახელობის „ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრის“ დირექტორს, უფლებადამცველ ДИМИТРИ ЛОРТКИПАНИДЗЕ

პარლამენტის ყოფილ წევრსა და ევგენი პრიმაკოვის სახელობის „ქართულ-რუსული საზოგადოებრივი ცენტრის“ დირექტორს, უფლებადამცველ დიმიტრი ლორთქიფანიძეს „თიბისი ბანკმა“ ორგანიზაციის ანგარიშები დაუბლოკა. ეს ის მამუკა ხაზარაძეა, რომელმაც ქართველ მეანაბრეებს ფულები შეუჭამა, სააკაშვილის დროს რეჟიმის ფინანსური ჟანდარმი იყო, ხალხს სახლებიდან დღემდე ყრის, ანაკლიის ღრმაწყლოვანში აღებული ვალდებულებები არ შეასრულა, სასამართლოს გადაწყვეტილებით „ხანდაზმული თაღლითია“, მაგრამ კაციშვილი უბატონოდ ხელს ვერ ჰკიდებს, რადგან, როგორც უკანასკნელ ხანს გაცხადდა, თურმე, მამუკა ხაზარაძეც ამერიკის შეერთებული შტატების სპეცსამსახურების აგენტი ყოფილა:

— ეფექტური პოლიტიკური დევნის განსახორციელებლად ფინანსური ინსტრუმენტების გამოყენება, როგორც ჩანს, საუკეთესო საშუალებაა. **ამის ნათელი დადასტურებაა ბატონი ბიძინა ივანიშვილის წინააღმდეგ დაწყებული კამპანია, როცა შვეიცარიული „კრედიტ სუისი“, რომელსაც ნდობის უმაღლესი რეიტინგი გააჩნია, ბინძურ საქმეში ჩაითრიეს.** მოკლედ, ბანკმა, რომელიც მსოფლიოში ერთ-ერთი ყველაზე უფრო წარმატებული საკრედიტო ინსტიტუტი იყო, უბრძანეს და უკადრებელი იკადრა.

როცა გარკვეულმა ანალიტიკურმა ჯგუფებმა ეს ყველაფერი გააანალიზეს, მივიდნენ იმ დასკვნამდე, რომ საქართველოში მათთვის არასასურველ პოლიტიკურ პლატფორმაზე მდგარი ადამიანების გასანეიტრალებლად ფინანსური შეზღუდვების დაწესება მისწრება იქნებოდა. სწორედ ამის გამო დაგვესხნენ თავს და **მამუკა ხაზარაძის „თიბისი ბანკმა“** ანგარიშები დაუბლოკა საქართველოში არსებულ ერთადერთ **„ქართულ-რუსულ საზოგადოებრივ ცენტრს“,** რომლის სამოქალაქო პლატფორმაც სახალხო დიპლომატიის ამოქმედებაა. ჩვენ ვატარებთ სამეცნიერო კონფერენციებს, ვაწყობთ დიპლომატიურ დიალოგებს, გვაქვს რუსული ენის შემსწავლელი ოთხთვიანი უფასო კურსები, რომელსაც უმაღლესი დონის მოწვეული სპეციალისტები უძღვებიან. თითოეული კაპიკი არის სრულიად გამჭვირვალე და სასაცილოდ დაბალი ბიუჯეტი გვაქვს იმ ე. წ. არასამთავრობოებთან შედარებით, რომლებსაც „სოროსის ფონდი“ და „იუსაიდი“ აფინანსებენ.

— ბატონო დიმიტრი, მაინც რა მოხდა, ანგარიშები რატომ დაგიბლოკეს?

— მიუხედავად იმისა, რომ 150 სოროსისტული ორგანიზაციის მიერ ვართ გარემოცული, როგორც ჩანს, მაინც ვერ აგვიტანეს და **გადაწყვიტეს, ბიძინა ივანიშვილის შემდეგ უკვე ჩვენზე მოეტანათ შტურმი.**

— ცენტრი პრიმაკოვის სახელს რატომ ატარებს?

— პრიმაკოვი, რომელიც თბილისში დაიბადა და გაიზარდა, იყო რუსეთის პრემიერმინისტრი და თბილისის საპატიო მოქალაქე, ხოლო 1997 და 2004 წლებში შეეცადა, ქართველი საზოგადოებისთვის საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენის ფორმულა შეეთავაზებინა. ამ მიზნით, 1997 წელს მან თბილისში ჩამოიყვანა **ვლადისლავ არძინბაც,** მაგრამ მაშინ შევარდნაძემ ამ ფორმულის გამოყენებაზე უარი განაცხადა. პრიმაკოვის დოქტრინა ერთიან ქართულ სახელმწიფოში აფხაზეთისა და ცხინვალის გაერთიანებას გულისხმობდა, მაგრამ შევარდნაძეს ამერიკელები და ამერიკის აგენტურა არ აძლევდნენ უფლებას, ამ სასიკეთო ფორმულას დათანხმებულიყო! **სწორედ ამიტომ არის ჩვენი ცენტრი პრიმაკოვის სახელობის...** არადა, რაკი დიპლომატიით და რუსეთთან მოლაპარაკებით გვსურს საქართველოს ტერიტორიული მთლიანობის აღდგენა, ანგლოსაქსურმა ცენტრებმა და გლობალურმა დასავლეთმა ეს არ გვაპატიეს და **მამუკა ხაზარაძის „თიბისი ბანკი“ მოგვიქსიეს!**

— „თიბისი ბანკმა“ ყველა ანგარიში დაგიბლოკათ?

— დიახ, მამუკა ხაზარაძის „თიბისი ბანკმა“ ყველა ანგარიში დაგვიბლოკა! ბანკმა გამომიგზავნა სამარცხვინო წერილი, სადაც მატყობინებს, რომ „თიბისი ბანკის“ შიდაპოლიტიკიდან გამომდინარე, მათ მიიღეს გადაწყვეტილება, გაგვიუქმონ ყველა ანგარიში, რომელიც დაკავშირებულია ჩვენს ცენტრთან!

— კომერციულ ბანკს ამის უფლება აქვს?

— მომწერეს და თავიანთი ჭკუით განმიმარტეს, თითქოს „თიბისი ბანკი“ ამ შემთხვევაში ეყრდნობა **კანონს „კომერციული ბანკების შესახებ“...** აი, ამას სჩადის **თითლიბაზი და მევახშე მამუკა ხაზარაძე,** რომელიც ჩვენი ანგარიშის მომსახურებით მთელი ათი წლის განმავლობაში ყველა კომერციული ბონუსით სარგებლობდა, მაგრამ ათი წლის შემდეგ, იმის გამო, რომ **ქელი დეგნანმა და კოლექტიურმა დასავლეთმა** ეს ყურუმსალი სადღაც დაიბარეს და უბრძანეს — დიმიტრი ლორთქიფანიძის ორგანიზაციას ანგარიშები დაუბლოკეო! — დაგვბლოკა! **ეს არის ძალიან მძიმე პრეცედენტი და თუ სახელმწიფო ხელისუფლება ამ ფაქტზე რეაგირებას არ მოახდენს, მას აუცილებლად ექნება გადამდები ხასიათი და ქვეყანას ჩამოუშლის.** ეს იცით, რას ნიშნავს? ვისაც როდის მოეპრიანება, ორგანიზაციებს დაბლოკავს და ანგარიშებს გააუქმებს!

ელენე ხოშტარია, რომელიც წლების განმავლობაში ათჯერ უფრო მეტ თანხას იღებდა რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ვიდრე ჩვენი ცენტრი და რომელმაც ჩაშალა ქართულ-რუსული დიალოგი, დღეს ამერიკისა და დასავლეთის მიერ შერაცხილია ნომერ პირველ პატრიოტად, ხოლო ჩვენ, ვინც ნამდვილად ეროვნულ საქმეს ვემსახურებით — ობსტრუქციონისტებად და მოღალატეებად!

„ელენე ხოშტარია, რომელიც წლების განმავლობაში ათჯერ უფრო მეტ თანხას იღებდა რუსეთის სახელმწიფო ბიუჯეტიდან, ვიდრე ჩვენი ცენტრი,

დღეს ამერიკისა და დასავლეთის მიერ შერაცხილია ნომერ პირველ პატრიოტად, ხოლო ჩვენ, ვინც ნამდვილად ეროვნულ საქმეს ვემსახურებით – ობსტრუქციონისტებად და მოღალატეებად!“

— რას აპირებთ?

— ვაპირებ სამართლებრივ და პოლიტიკურ ბრძოლას! „თიბისი ბანკს“ აუცილებლად ვუჩივლებ და ამ საქმეს ასე არ დავტოვებ! საქართველოს ეროვნულ ბანკსა და პარლამენტში აუცილებლად დავაყენებ საკითხს და თუკი მართლა არსებობს „შავი ხვრელი“ კომერციული ბანკების სასარგებლოდ, კეთილი ინებონ და სახელმწიფოს სასარგებლოდ ამოავსონ ეს „შავი ხვრელები“. **კანონში წერია, რომ ბანკს უფლება აქვს, უარი თქვას ანგარიშის გახსნასა და მომსახურებაზე, სამაგიეროდ, გახსნილი ანგარიშის დახურვაზე არაფერი წერია. რა გამოვიდა, ანგარიში გამახსნევინეს, სასესხო ვალდებულებები ამკიდეს, მერე ანგარიში გამიუქმეს და სესხი დამოკლეს მახვილივით ალმართეს ჩემს თავზე?** რაც მამუკა ხაზარაძემ და „თიბისი ბანკმა“ გაგვიკეთეს, პროსტიტუციაა და სხვა არაფერი!

— რაც შეეხება ამერიკის აგენტებს, ამ თემაზე დიდი სკანდალია ატეხილი და რას იტყვით?

— ოთხი პარლამენტარი საუბრობს ამ თემაზე და მთელმა საქართველომ იცის, რომ კონკრეტული არასამთავრობოების უკან სინამდვილეში ამერიკის აგენტურა დგას. გამოსავალი ერთადერთია — **სახელმწიფო უსაფრთხოების სამსახურმა უნდა გაასაჯაროოს როგორც რუსეთის, ისე ამერიკის აგენტების სია, ხოლო პარლამენტმა მიიღოს კანონი ლუსტრაციის შესახებ!** სხვანაირად ამ თემაზე ინსინუაციები არასოდეს დასრულდება...

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

„ასავალ-დასავალის საგამომცემლო სახლი“
მწუხარებით იუწყება და სამძიმარს უცხადებს
საქართველოს ჟურნალისტთა კავშირის პრეზიდიუმისა და გამგეობის წევრს დავით წერეთელს მეუღლის — საქართველოს დამსახურებული ექიმის

ნარგიზა გოზალიშვილი-წერეთლის

გარდაცვალების გამო

პანაშვიდი: ორშაბათს, 12 სექტემბერს, საბურთალოს იოანე ღვთისმეტყველის სახელობის ტაძარში *(თბილისი, ანჯაფარიძის ქ. 21. ყოფილი სანდრო ეულის ქუჩა, საპატრიარქოს ტელევიზიასთან).* **გამოსვენება:** სამშაბათს, 13 სექტემბერს, 14 საათზე იმავე ტაძრიდან.

კვირგვინოსნები

გოგა ხაინდრავა
კინორეჟისორი

„რევოლუციური გარდატეხის ინტერნაციონალური კომიტეტის“ სხდომა — **„დიდება უკრაინას!“** გაიხსნა არა კიევში, ოდესაში ან ლვოვში, არამედ თბილისში! **„პატივცემული გვამები“** იძულებული შეიქნენ, ერთად წვეოდნენ საკურატოროს — **„ცხელი შემოდგომის“ აღსასრულებლად!**

„პირველი არხი“

ემზარ საბანაძე
ყოფილი გამომძიებელი

2012-13 წლებში ვმონაწილეობდი **ე.წ. კასრების საქმეში.** როგორც მახსოვს, მაშინ 10-12 მიწური სამალავი დაფიქსირდა სამეგრელოში. **ესებუა** სამხედრო პირია და იმ მიწურებზე ინფორმაცია არ ექნებოდა? **არ არის გამორიცხული, იმ მიწურებშიც იმალებოდეს!**

„კვირის პალიტრა“

ვახტანგ ძაბირაძე
ექსპერტი

ოპოზიციაში სულ არის სურვილი, რომ **ქვეყანაში როგორმე საპროტესტო ტალღა აგორდეს,** მაგრამ ძლიერი ტალღის აგორებას აგერ უკვე 10 წელიწადია, ვერ ახერხებენ!

„კვირის პალიტრა“

ვანო მერაბიშვილმა საკუთარი თავი გაყიდა, როცა საკუთარ თავთან მიმართებაში სიტყვები – „პუტინის მოწინააღმდეგე“ – ბრჭყალებში ჩასვა!


Vano Merabishvili
1 სექტემბერი, 19:59-ზე ·
ვილნიუსში იმართება "თავისუფალი რუსეთის კონგრესი," რომელშიც მონაწილეობს 40-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი და მიხარია რომ საქართველოც წარმოდგენილია "პუტინის მოწინააღდეგეთა" რიგებში.
#BE #BRAVE #LIKE #UKRAINE

ვანო მერაბიშვილის ფეისბუქ-პოსტი

ორგვამა მერაბიშვილის საბედისწერო ბრჭყალები

გასულ კვირას ლიეტუვის დედაქალაქ ვილნიუსში ჩატარდა საერთაშორისო ღონისძიება სახელწოდებით „თავისუფალი რუსეთის კონგრესი“, რომელშიც 50-მდე ქვეყნის წარმომადგენლებთან ერთად მონაწილეობა მიიღო საქართველოს შინაგან საქმეთა ყოფილმა მინისტრმა, სისხლის სამართლის მძიმე დანაშაულებისათვის ნასამართლევმა და სასჯელმოხდილმა ვანო მერაბიშვილმა.

სააკაშვილის სისხლიანი რეჟიმის ყოფილმა ხერხემალმა, რომელსაც ქართველმა ხალხმა **ორგვამა ვანო** შეარქვა, სოციალურ ქსელში დაწერა:

> **„ვილნიუსში იმართება „თავისუფალი რუსეთის კონგრესი“, რომელშიც მონაწილეობს 40-ზე მეტი ქვეყნის წარმომადგენელი და მიხარია, რომ საქართველოც წარმოდგენილია „პუტინის მოწინააღმდეგეთა“ რიგებში“.**

მერაბიშვილის ამ პატარა ფეისბუქ-პოსტში ერთი დიდი ტყუილი და ერთი დიდი სიმართლეა დაშიფრული!

დიდი ტყუილი ის არის, რომ ვანო მერაბიშვილი, რომელმაც ვილნიუსში გამართულ კონგრესში მიიღო მონაწილეობა, **საქართველოს წარმომადგენელი არ არის, ის მხოლოდ საკუთარი თავისა და დანაშაულებრივი ნაცრეჟიმის წარმომადგენელია,** მხოლოდ იმ მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი სისტემის სახე, რომლის ხერხემალსაც თავად წარმოადგენდა. **ღმერთმა დაიფაროს საქართველო, რომ სადმე, რომელიმე საერთაშორისო ღონისძიებაზე მისი სახე და წარმომადგენელი „ორი გვამი მჭირდება“ მერაბიშვილი იყოს.** ხანა, როდესაც მერაბიშვილი, როგორც მაღალი სახელმწიფო თანამდებობის პირი, საქართველოს წარმომადგენლად ითვლებოდა, ამ ქვეყანაში მართლაც იდგა, მაგრამ, მადლობა ღმერთს, ის სისხლის წვიმების დრო წარსულს ჩაბარდა და არასოდეს განმეორდება.

ასე რომ, ვილნიუსში გამართულ ღონისძიებაში **ორგვამა ვანოს** სახით საქართველო არ მონაწილეობდა და **მერაბიშვილი ტყუის, როცა წერს — კონგრესზე საქართველოც არის წარმოდგენილიო!**

ახლა მეორე და კიდევ უფრო მნიშვნელოვანი რამ: **ვანო მერაბიშვილს თავის ფეისბუქ-პოსტში ბრჭყალებში აქვს ჩასმული სიტყვები — „პუტინის მოწინააღმდეგეთა“.**

მიაქციეთ ყურადღება — **„მიხარია, რომ საქართველოც წარმოდგენილია „პუტინის მოწინააღმდეგეთა“ რიგებში“.**

კი მაგრამ, რატომ არის ბრჭყალებში ჩასმული — **„პუტინის მოწინააღმდეგეთა“?** რისი თქმა უნდა მერაბიშვილს — ვილნიუსში გამართულ კონგრესზე, რომელსაც **„თავისუფალი რუსეთი“** ერქვა, **მართლა პუტინის მოწინააღმდეგეები კი არა, ვითომ „პუტინის მოწინააღმდეგეები“** შეიკრიბნენ? კონგრესის მონაწილეები რეალურად კი არა, მხოლოდ გადატანითი მნიშვნელობით არიან **„პუტინის მოწინააღმდეგეები“?**

სხვებზე ვერაფერს ვიტყვით, მაგრამ არცერთი წამით არ შეგვაქვს ეჭვი იმაში, რომ ვანო მერაბიშვილი მართლა **„პუტინის მოწინააღმდეგეა“** და არა — **პუტინის მოწინააღმდეგე!**

მერაბიშვილი სწორედ იმ რეჟიმის ხერხემალს წარმოადგენდა, რომელმაც საქართველოში პუტინისა და კრემლის ყველა ინტერესი განუხრელად გაატარა!

მერაბიშვილი იმ ხელისუფლების ძლევამოსილი შინაგან საქმეთა მინისტრი იყო, რომელმაც რუსეთს ახალგორის რაიონი და კოდორის ხეობა ხონჩით მიართვა!

მერაბიშვილი იმ ხელისუფლების პრემიერ-მინისტრი იყო, რომელმაც 2008 წლის აგვისტოს ომის შემდეგ რუსეთს საქართველოს სტრატეგიული ობიექტები მიჰყიდა!

მერაბიშვილი იმ პოლიტიკური ძალის ერთ-ერთი ლიდერი იყო, რომელმაც ხელი მოაწერა ევროსაბჭოს რეზოლუციას იმის შესახებ, რომ ცხინვალის რეგიონში ომი საქართველომ დაიწყო და რუსული ინტერვენცია ქართული მხარის ქმედებებზე პასუხი იყო!

ორგვამა ვანომ ძალაუნებურად და ქვეცნობიერად აღიარა, რომ თვითონაც და ის რეჟიმიც, რომლის ხერხემალსაც იგი წარმოადგენდა, ყოველთვის იყვნენ არა კრემლის მოწინააღმდეგეები, არამედ კრემლის მარიონეტები და მისთვის სასარგებლო იდიოტები!

აღარაფერს ვამბობთ იმაზე, რომ **ვანო მერაბიშვილი,** რომელმაც შინაგან საქმეთა სამინისტრო პოლიტიკურ მონსტრად გადააქცია, ქართული პოლიცია მმართველი პარტიის სადამსჯელო ქვედანაყოფად ჩამოაყალიბა, ხოლო მშვიდობიანი დემონსტრაციების დარბევა, ნარკოტიკისა და იარაღის ჩადება, ტოტალური უკანონო თვალთვალი და მიყურადება სახელმწიფოს ფუნქციონირების მთავარი ინსტრუმენტი გახდა, თავისი პოლიტიკური მენტალიტეტითა და მმართველობის სტილით **სწორედ რუსულ პროდუქტს წარმოადგენდა!**

ყოველივე აქედან გამომდინარე, მერაბიშვილი მხოლოდ ბრჭყალებში შეიძლება იყოს **„პუტინის მოწინააღმდეგე“!**

თუ იმასაც გავითვალისწინებთ, რომ ქართულ ენაში ბრჭყალები სიტყვას რადიკალურად საპირისპირო კონტექსტს აძლევს, **„პუტინის მოწინააღმდეგეში“** პუტინის მომხრე და მოკავშირე უნდა ვიგულისხმოთ ისევე, როგორც **ბრჭყალებში ჩასმული „ჭკვიანი“ ნიშნავს უჭკუოს ან ბრჭყალებში ჩასმული „ქველმოქმედი მამუკა ხაზარაძე“ ნიშნავს მევახშე და ყაჩაღ-ბანკირ მამუკა ხაზარაძეს!**

ასე და ამრიგად, ვანო მერაბიშვილმა საკუთარი თავი გაყიდა, როცა საკუთარ თავთან მიმართებაში სიტყვები — **„პუტინის მოწინააღმდეგე“** — ბრჭყალებში ჩასვა!

ამით მერაბიშვილმა ძალაუნებურად და ქვეცნობიერად აღიარა, რომ თვითონაც და ის რეჟიმიც, რომლის ხერხემალსაც იგი წარმოადგენდა, **ყოველთვის იყვნენ არა კრემლის მოწინააღმდეგეები, არამედ კრემლის მარიონეტები და მისთვის სასარგებლო იდიოტები!**

აქ თავისთავად გვახსენდება **ვანო მერაბიშვილის** გამოსვლა საქართველოს პარლამენტში 2012 წლის 27 აპრილს, როცა მან პრემიერ-მინისტრის რანგში საქვეყნოდ განაცხადა, რომ **რუსულ ფულს სუნი არ უდის და მიესალმა რუსეთის სახელმწიფო კომპანიების მიერ მსხვილი ინვესტიციების ჩადებას ქართულ ეკონომიკაში!**

გვახსენდება ისიც, რომ მოძრაობა **„ძოკოითი ფანდარასტ“,** რომელსაც **ვლადიმერ სანაკოევი** ხელმძღვანელობდა და პირადად ვანო მერაბიშვილი კურირებდა, რუსული სპეცსამსახურების პროექტი აღმოჩნდა, რის შესახებაც თავად სანაკოევმა ისაუბრა, როცა საჯაროდ აღიარა, რომ „ეფესბეს“ აგენტია და საქართველოში სწორედ რუსეთის უშიშროების დავალებებს ასრულებდა!

მოკლედ, **ორგვამა მერაბიშვილის საბედისწერო ბრჭყალები,** რომელშიც მან სიტყვები — **„პუტინის მოწინააღმდეგე“** — ჩასვა, კიდევ ერთხელ ადასტურებს იმას, რომ **საქართველოს ნაცრეჟიმისა და მისი ხერხემლის სახით რუსული რეჟიმი მართავდა!**

რაც შეეხება ვილნიუსში გამართულ **„თავისუფალი რუსეთის კონგრესს“,** მისი მონაწილეებიც ისეთივე **„პუტინის მოწინააღმდეგეები“** თუ არიან, როგორიც **ვანო მერაბიშვილი** ბრძანდება, მაშინ სიტყვები **„თავისუფალი რუსეთი“** ბრჭყალებში კიდევ ძალიან დიდხანს დარჩება!

ჯაბა ხუბუა

კვირგვინოსნები

თინა ხიდაშელი
თავდაცვის ყოფილი მინისტრი

ოპოზიციური პარტიების ნაწილი მუდმივად იმით აპელირებს, რომ მისი ამომრჩეველი ითხოვს აქციებს და **რევოლუციურ სცენარს,** თორემ სინამდვილეში თვითონ კი არ უნდათ ეს! **სად ნახეთ ქუჩაში გამოვარდნილი ამომრჩეველი?!**

„პალიტრანიუსი“

იაგო ხვიჩია
„გირჩის“ ერთ-ერთი ლიდერი



როგორ მოიპოვა **კახა ოქრიაშვილმა** ივანიშვილის ნდობა ისე, რომ მას ეუბნებოდა, ოპოზიციური პარტიები როგორ უნდა დაეფინანსებინა? თუ ეს ყველაფერი მართალია, **ასეთი კაცი ნაცების სიაში როგორ აღმოჩნდა?**

„რეზონანსი“

დავით არახამია
უკრაინის რადაში ფრაქცია „ხალხის მსახურის“ თავმჯდომარე

პატივცემულო ქართველებო, თუ, სამწუხაროდ, თქვენ ჯერ არ გყოფნით ძალისხმევა, რომ **დამოუკიდებლად მოახდინოთ დეოლიგარქიზაცია,** ჩვენ დაგეხმარებით.

„TV პირველი“

ვიოლა ფონ კრამონი
ევროპარლამენტარი

ჩვენი რეზოლუცია აჩვენებს ეფექტს, რომ **შესაძლოა, მომავალში იყოს სანქციები!**

„პირველი არხი“

ღირსების პროცესი

სამოქალაქო გმირობა,

ანუ კახა კალაძე კოლექტიური ნოდარმელაძის წინააღმდეგ სამართლებრივ ბრძოლას იწყებს!

თბილისის მერმა კახა კალაძემ ტელეკომპანია „ტვ პირველსა“ და მის ჟურნალისტს, საავტორო გადაცემა „დღის ამბების“ წამყვან მაია მამულაშვილს ცრუ და ცილისმწამებლური ცნობების გავრცელების გამო სასამართლოში უჩივლა. დედაქალაქის თავკაცი ტელევიზიისა და ჟურნალისტისაგან ითხოვს, გავრცელებული დეზინფორმაცია უარყონ და მორალური ზიანი 100 000 ლარით აუნაზღაურონ. მის ინტერესებს სასამართლოში ცნობილი ადვოკატი დიმიტრი გაბუნია იცავს.

საქმე ეხება ამა წლის 5 ივნისს „ტვ პირველის“ ეთერში, გადაცემა „დღის ამბებში“, ჟურნალისტ მამულაშვილის მიერ გაკეთებულ განცხადებას, თითქოს კალაძემ თბილისის მერიის ერთ-ერთი ტენდერიდან 60 მილიონი ლარი მიითვისა და ამის შესახებ კონკრეტული დოკუმენტაცია არსებობს.

ცხადია, **„ჰუტავიზიად“ წოდებულ „ტვ პირველსა“ და მის ეგზოტიკურ ჟურნალისტ მამულაშვილს,** რომელიც მგზნებარე ტელემონოლოგებითა და ნაცსექტისადმი დაუფარავი სიმპათიით არის ცნობილი, **არანაირი დოკუმენტაცია არ გაუსაჯაროებიათ იმის შესახებ, რომ „კალაძემ ერთ-ერთი ტენდერიდან 60 მილიონი ჩაიჯიბა“,** რადგან, თბილისის მერისა და მისი ადვოკატის მტკიცებით, მსგავსი რამ არასოდეს მომხდარა და, შესაბამისად, არარსებული ფაქტის დამადასტურებელი დოკუმენტები ბუნებაში არ მოიძებნება!

როგორც კი ცნობილი გახდა, რომ კალაძემ „ჰუტავიზიას“ სასამართლოში უჩივლა და მორალური ზიანის ასანაზღაურებლად 100 000 ლარი მოითხოვა, **ჟურნალისტმა მამულაშვილმა** მაშინვე ფირფიტა გადაატრიალა — **ჩემ მიერ კალაძის კორუფციაში დადანაშაულება რაიმე კონკრეტულ ფაქტს არ ეყრდნობოდა, უბრალოდ, ის გავიმეორე, რაზეც ოპოზიცია ერთი წელია, ლაპარაკობსო!**

კარგია, არა?

გამოვა რომელიმე შარლატანი ოპოზიციონერი, მაგალითად, პოლიტიკური დოქსოპულო ლევან ხაბეიშვილი, დასწამებს ცილს ხელისუფლების რომელიმე წარმომადგენელს, მაგალითად, კახა კალაძეს და მერე ამას რომელიმე ნაცჟურნალისტი, მაგალითად, „ჭუჭელი“

მამულაშვილი თავის გადაცემაში უაპელაციოდ გაიმეორებს!

რა უნდა ქნას ასეთ დროს წესიერმა კაცმა, რომელსაც ცილი დასწამეს და ლაფი ესროლეს? ცხადია, სასამართლოში უნდა იჩივლოს და სცადოს, რომ ცილისმწამებელს კანონის წინაშე აგებინოს პასუხი! **თბილისის მერიც ასე მოიქცა და ნაცტელეკანალიზაციების კორესპონდენტებს, რომლებმაც „ტვ პირველის“ წინააღმდეგ შეტანილ სარჩელთან დაკავშირებით ჰკითხეს, უპასუხა:**

„ძალიან ბევრ სიბინძურეს ვითმენ თქვენგან, ძალიან ბევრ ცილისწამებას, ტალახის სროლას, შეურაცხყოფას. შესაბამისად, სასამართლოს გზით გადაწყდეს ყველაფერი. იმაზე, რაც იყო ნათქვამი, კონკრეტულ ჟურნალისტს აუცილებლად მოუწევს, წარმოადგინოს მტკიცებულება. რაც შეეხება თანხას, თუ ჩვენ მოგვეცემა იმის შესაძლებლობა, რომ მოვიგოთ ეს თანხა, ***რა თქმა უნდა, ეს ყველაფერი მიმართული იქნება იმ ოჯახების და ადამიანების დასახმარებლად, ვისაც დღეს ყველაზე მეტად უჭირს“.***

ამთავითვეა ცნობილი, თუ რას მოიმოქმედებს „ჰუტავიზია“ **კახა კალაძესთან** სასამართლო დავის წაგებისა და თბილისის მერის სასარგებლოდ 100 000 ლარის დაკისრების შემთხვევაში — **პროპაგანდას ააგორებს, თითქოს, ხელისუფლებამ სასამართლო „კრიტიკული ტელევიზიის“ დასასჯელ იარაღად გამოიყენა!** აკი, **ჟურნალისტმა მამულაშვილმა** უკვე განაცხადა — **თბილისის მერისაგან 100 000 ლარის მოთხოვნა საფუძვლიან ეჭვს გვიჩენს, რომ მისი მიზანი ტელევიზიის ფინანსური დასანქცირება არისო!**

ესეც ცნობილი ილეთია, რომელსაც ნაცმედიის წარმომადგენლები ხშირად იყენებენ — დასწამე ცილი ხელისუფლების წარმომადგენლებს, დაუსაბუთებლად დააბრალე ათასი სიბინძურე და იკადრე ყველაფერი მათი დისკრედიტაციისათვის, ხოლო სასამართლოში თუ გიჩივლეს, აყვირდი, რომ პოლიტიკურად გდევნიან და სახელმწიფო თავისუფალ მედიას ანგარიშს უსწორებს!

სხვათაშორის, ხელისუფ-

თბილისის დღევანდელ მერს კახა კალაძეს კორუფციაში ადანაშაულებს ის ნაცსექტა და ნაცმედია, რომელსაც ერთ-ერთ ლიდერად და მუდმივ რესპონდენტად თბილისის ყოფილი მერი, დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 48 მილიონი ლარის მომპარავი გიგი უგულავა უზის!

კვირგვინოსნები

ირაკლი კობახიძე
„ქართული ოცნების“ თავმჯდომარე

უკრაინის ანტიკორუფციულ სააგენტოს **ადეიშვილის** ყოფილი მოადგილე ხელმძღვანელობს. **სასანქციო სიაში** შეიძლება ჩემი გვარიც ნახოთ და **ხვიჩა კვარაცხელია** ან **თორნიკე შენგელიაც** ჩაწერონ.

„ინტერპრესნიუსი“

თორნიკე ზედელაშვილი
პოლიტიკის მეცნიერების დოქტორი

რომ არა მშვიდობა, რომელსაც ეს ხელისუფლება და მისი მეთაური **ირაკლი ღარიბაშვილი** ინარჩუნებს, არ იქნებოდა წარმატებებიც! მე მიხარია თბილისში ცხოვრება, ქუჩაში სიარული, დედაქალაქი დღითი დღე ლამაზდება, **კახა კალაძე** მუშაობს, ბოლომდე იხარჯება, ბევრს აკეთებს!

„ფეისბუქი“

ანა ნათელაძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

მინდა, მივმართო ბატონ **მდინარაძეს,** იქნებ თავისი „გუჩის“ ფეხსაცმლით **ერთხელ მაინც ჩამოსულიყო წალენჯიხაში** და ენახა, როგორ სძინავთ ბაღებში ბავშვებს იატაკზე.

„ინტერპრესნიუსი“

ანა ნაცვლიშვილი
„ლელო — პარტნიორობა საქართველოსთვის“ წევრი

ის დაპირებები რომ შეგესრულებინათ, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებს მოგვეცით 2012-ში, **დღეს კანდიდატის სტატუსიც გვექნებოდა** და წევრებიც ვიქნებოდით.

„აიპრესი“

ზვიად ძიძიგური
„კონსერვატიული პარტიის“ თავმჯდომარე

30 წელია, პოლიტიკაში ვარ და **ხელისუფლების შემადგენლობის უმრავლესობა** საიდან მოვიდა, არ ვიცი!

„პირველი არხი“

კახა კალაძეს, რომელიც საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და მსოფლიო საფეხბურთო გრანდის – „მილანის“ ღირსებას წლების განმავლობაში იცავდა, ნამდვილად არ გაუჭირდება, საკუთარი ღირსება მელაძე-მამულაშვილის მიერ ნასროლი ტალახისაგან დაიცვას!

ლების ბევრი წარმომადგენელი, რომელიც ნაცტელეკანალიზაციების მხრიდან ცილისწამებისა და ღირსების შელახვის მსხვერპლი ხდება, მათთვის სამართლებრივი პასუხის მოთხოვნისაგან სწორედ იმიტომ იკავებს თავს, რომ ეშინია, „თავისუფალი მედიის“ დევნაში არ დაადანაშაულონ და ნაცპროპაგანდისტებმა კიდევ უფრო დიდი სიბინძურეები არ დააბრალონ!

არის ისეთი შემთხვევებიც, როცა ნაცმედიის მიერ კორუფციასა თუ სხვა სახის უკანონობაში დადანაშაულებულ თანამდებობის პირებს „ერთი ადგილი“ მთლად სუფთა არა აქვთ და ურჩევნიათ, მათ შესახებ გამოგონილი თუ გაზვიადებული ტელებრალდებები სამართლებრივი რეაგირების გარეშე დატოვონ, რათა სასამართლოში ჩივილით გაღიზიანებულმა **კოლექტიურმა ნოდარმელაძემ** პერმანენტულ სამიზნედ არ გაიხადოს და მართლა რეალური კანონდარღვევები არ ამოუქექოს!

თუმცა, არაერთი ჩინოვნიკისაგან განსხვავებით, **თბილისის დღევანდელი მერი არც იმას უფრთხის, რომ ნაცტელეკანალიზაციები „თავისუფალი მედიის მიმართ პოლიტიკურ ანგარიშსწორებაში“ დაადანაშაულებენ და არც იმის შიშით ცახცახებს, რომ ნოდარ მელაძის „გამომძიებელ ჟურნალისტთა ჯგუფი“ რაიმე უკანონობას გამოუჩხრეკს,** რადგან კახა კალაძე მართალი ადამიანი და წესიერი ჩინოვნიკია, ხოლო მართალი და წესიერი კაცი კოლექტიურ მელაძე-მამულაშვილებზე კი არა, ქვაზე მაგარიც არის!

მოკლედ, **მაშინ, როცა ბევრი სახელმწიფო თუ საჯარო მოხელე ნაცტელეკანალიზაციების მხრიდან პოლიტიკური შანტაჟისა და მორალური ტერორის ქვეშ იმყოფება და მათი დეზინფორმაციული თავაშვებულობის წინააღმდეგ ნაბიჯის გადადგმას ვერ ბედავს, თბილისის მერის მიერ კოლექტიური ნოდარმელაძის წინააღმდეგ სამართლებრივი ბრძოლის დაწყება, შეიძლება ითქვას, სამოქალაქო გმირობის ტოლფასია და რადგან საქმე კალაძეს ეხება, შეგვიძლია, სამოქალაქო გმირობაც ვუწოდოთ!**

ისე კი, ყოვლად წარმოუდგენელია, ნაცპროპაგანდით ტვინგამორეცხილი ობივატელის გარდა რომელიმე ჭკუათამყოფელმა დაიჯეროს, რომ **კახა კალაძე, რომელიც საკუთარი ტიტანური შრომითა და ოფლით მოპოვებულ სოლიდურ კაპიტალს ჯერ კიდევ პოლიტიკაში მოსვლამდე ფლობდა,** ახლა ტენდერებიდან ფულს „ტეხს“ და თანამდებობას პირადი კეთილდღეობისათვის იყენებს!

და კიდევ: **არამხოლოდ ცილისწამება, არამედ დიდი უნამუსობა და უტიფრობაც არის, რომ თბილისის დღევანდელ მერს კახა კალაძეს კორუფციაში ადანაშაულებდეს ის ნაცსექტა და ნაცმედია, რომელსაც ერთ-ერთ ლიდერად და მუდმივ რესპონდენტად თბილისის ყოფილი მერი, დედაქალაქის ბიუჯეტიდან 48 მილიონი ლარის მომპარავი ბიბი უგულავა უზის!**

თუმცა, ამაში კანონზომიერებაც უნდა დავინახოთ —

ნაცსექტა და ნაცმედია, რომელიც ბიუჯეტის ქურდობისათვის გასამართლებულ კრიმინალ უგულავას

„ტვ პირველის“ გადაცემა „დღის ამბების“ წამყვანი მაია მამულაშვილი

„ტვ პირველის“ საინფორმაციო სამსახურის უფროსი ნოდარ მელაძე

დემოკრატიისა და კანონის უზენაესობის მქადაგებლად გვაჩეჩებს, კახა კალაძეს თავისთავად უნდა ებრძოდეს!

სხვათაშორის, **„ჭუტავიზიად“ წოდებულმა „ტვ პირველმა“** გასულ წელს უკვე წააგო ერთი სასამართლო პროცესი ქართველ პოლიციელთან — **შინაგან საქმეთა სამინისტროს საპატრულო პოლიციის დეპარტამენტის სამეგრელო-ზემო სვანეთის მთავარი სამმართველოს ათეულის მეთაურ გელა კვაშილავასთან,** რომელიც ნოდარ მელაძის გადაცემამ ნარკოტიკების უკანონო გადატანაში დაადანაშაულა.

გელა კვაშილავა პირველი პოლიციელი იყო, რომელმაც ნაცტელეკანალიზაციას ცილისწამებისათვის სასამართლოში უჩივლა და მოუგო კიდეც — **„ჭუტავიზიას“ მისთვის მორალური ზიანის ანაზღაურება დაეკისრა და დაევალა, სასამართლოს გადაწყვეტილება იმავე გადაცემაში გამოექვეყნებინა, რომელშიც პატრულის თანამშრომელს ცილი დასწამა!**

ასე რომ, **ფოთის საპატრულო პოლიციის ინსპექტორმა გელა კვაშილავამ** პატიოსანი ქართველი სამართალდამცავის მიერ **კოლექტიური ნოდარმელაძის** დამარცხების პირველი პრეცედენტი შექმნა, **თბილისის მერი კახა კალაძე** კი, **დიდი ალბათობით, პირველი ქართველი პოლიტიკოსი იქნება, რომელიც კოლექტიური ნოდარმელაძის დამარცხების პრეცედენტს შექმნის!**

სხვა თუ არაფერი, **კახა კალაძეს,** რომელიც საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და მსოფლიო საფეხბურთო გრანდის — **„მილანის“** ღირსებას წლების განმავლობაში იცავდა, ნამდვილად არ გაუჭირდება, საკუთარი ღირსება **მელაძე-მამულაშვილის მიერ ნასროლი ტალახისაგან** დაიცვას!

და ეს, მთელ რიგ გარემოებათა გათვალისწინებით, მართლაც სამოქალაქო გმირობის ტოლფასი იქნება!

ჯაბა ხუბუა

ფოთის საპატრულო პოლიციის თანამშრომელი გელა კვაშილავა იყო პირველი ქართველი სამართალდამცავი, რომელმაც კოლექტიური ნოდარმელაძის დამარცხების პრეცედენტი შექმნა, თბილისის მერი კახა კალაძე კი, დიდი ალბათობით, პირველი ქართველი პოლიტიკოსი იქნება, რომელიც კოლექტიური ნოდარმელაძის დამარცხების პრეცედენტს შექმნის!



პატრულ-ინსპექტორი გელა კვაშილავა

კვირგვინოსნები

ბაკურ სვანიძე
ჟურნალისტი

არ შეიძლება, გაგრძელდეს **ეს მახინჯი ტენდენცია, რომ ტელევიზიიდან რაც გაგისწორდება, დააბრალებ ადამიანს** და ამას შენს **„პროფესიულ საქმიანობას“** უწოდებ.

„ალია“

გია აბაშიძე
ანალიტიკოსი

მრავალრიცხოვანი საპროტესტო აქციები არ იქნება, **ეს იქნება ერთჯერადად ისევ რუსთაველზე შეკრება, გულის მოფხანა და მერე დაშლა,** ამის შემდეგ კი კვლავ ერთმანეთის დამუნათებასა და ბრალდებებს გააგრძელებენ.

„რეზონანსი“

მამუკა გიორგაძე
პოლიტიკოსი

ადამიანები გადიან აქციაზე, გვეპატიჟებიან, რომ ჩვენც გავიდეთ და ამ დროს ვიცით, რომ **მოლაპარაკებებს აწარმოებენ იმ ხალხთან, ვის წინააღმდეგაც აქციას აწყობენ.**

„თბილისელები“

მირიან მირიანაშვილი
პოლიტიკური ორგანიზაცია „ერის“ თავმჯდომარე

ნაცმოძრაობა **ცრუდასავლური** ოპოზიციააა! **ირაკლი ღარიბაშვილის** განცხადება აშშ-ში დადებითად აღიქვეს. თუ მას კონკრეტული ნაბიჯებიც მოჰყვება, **საქართველო გახდება ამერიკის სერიოზული პარტნიორი!**

„ახალი თაობა“

იგორ კვესელავა
ანალიტიკოსი

2023 წელი საქართველოს პოლიტიკურ ისტორიაში **განსაკუთრებული წელი იქნება!**

„საერთო გაზეთი“

კუდია

გაიყინე, გაიყინე, მგლის კუდო!

7 сентября, 13:04, обновлено 7 сентября, 14:55 Восточный экономический форум

ТАСС **"Мерзни, волчий хвост". Путин - о попытках навязать РФ условия в сфере энергетики**

ВЛАДИВОСТОК, 7 сентября. /ТАСС/. Президент РФ Владимир Путин вспомнил сказку "О лисе и волке" и процитировал строчку "МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ", говоря о попытках навязать России свои условия в сфере энергетики.

Выступая в среду на Восточном экономическом форуме, Путин отметил, что Россия готова выполнять свои контрактные обязательства в полном объеме, но не готова подчиняться давлению и идти на противоречащие контракту и невыгодные для нее условия. В этом случае Россия будет отказываться от поставок энергоресурсов, сказал президент.

"Но если нам кто-то попытается что-то навязать - хочу отметить, те, кто нам что-то навязывает, не в том положении находятся, чтобы диктовать нам свою волю. Пусть задумаются <...>. И нам остается только одно: как в известной русской сказке приговаривать "МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ"**, - отметил глава государства.**

Путин уже не в первый раз знакомит европейских контрагентов с этим сюжетом из русского фольклора. Еще до нынешнего витка обострения отношений с Западом, в прошлом октябре на Валдайском форуме он говорил, что попытки ограничить работу России на мировом и европейском энергетических рынках ни к чему хорошему не приведут. Тогда же президент и процитировал впервые эпизод из сказки, когда лиса обманом заставляет волка зимой хвостом ловить рыбу, а сама приговаривает: **"МЕРЗНИ, МЕРЗНИ ВОЛЧИЙ ХВОСТ"**. "Вот если европейцы пойдут по этому пути, то они так и будут себя чувствовать, как эти известные персонажи в русской сказке", - сказал Путин участникам клуба "Валдай".

ცხოვრობდნენ თავისთვის ბაბუ და ბებო. ეუბნება ბაბუ ბებოსა:

— დედაკაცო, გამოაცხე ღვეზელი, მარხილში ცხენს შევაბამ და თევზის დასაჭერად წავალ.

დაიჭირა თევზი უხვად მოხუცმა და ეშურება შინისკენ. უცებ ხედავს, გზაზე მოკუნტული მელა გდია. ჩამოდის ბაბუ მარხილიდან, მიდის მელასთან, ის კი არც ინძრევა, თითქოს მკვდარი იყოს.

— ესეც საჩუქარი ცოლითვინა! — გაიფიქრებს ბაბუ და შემოდებს მელას მარხილზე.

დრო იხელთა კუდაგრძელიამ და ნელ-ნელა მარხილიდან თევზის ჩამოყრა დაიწყო. ერთს მეორე მიაყოლა, მთელი ნადავლი გზაზე მოაპნია და მიიმალა.

— ჰაი, ბებერო, როგორი საყელო მოგიტანე ქურქისთვინა! — ახარა ბაბუმ.

— კი მაგრამ, სადაა?

— იქ, მარხილზეა, თევზიც და საყელოცა!

მიადგა ბებო მარხილს, მაგრამ არც თევზია, არც საყელო და ქოქოლა დააყარა ქმარსა:

— უხ, შე ასეთო და ისეთო, ჩემი გაცურებაც გადაწყვიტე?

მიხვდა ბაბუ, რომ მელა მკვდარი არ ყოფილა, დანაღვლიანდა, მაგრამ რაღა დროსია.

ამასობაში მელამ გზაზე მიმოფანტული თევზი შეაგროვა, ჩამოჯდა გზის პირას და მიირთმევს არხეინად. უცებ რუხი მგელი ჩამოივლის:

— სალამი, დობილო!

— სალამი, ძმობილო!

— მიწილადე თევზი!

— თავად დაიჭირე და მიირთვი!

— არასოდეს დამიჭერია და არ ვიცი ეგ საქმე!

— კი მაგრამ, მე ხომ დავიჭირე! შენც ჩადი, ძმობილო, მდინარეზე, ჩაუშვი კუდი ყინულჭრილში, იჯექ და იბუტბუტე: მოეკიდე, თევზო, წვრილო და მსხვილო! მოეკიდე, თევზო, წვრილო და მსხვილო! ამასობაში თევზი თვითონ მოგეკრობა კუდზე, თუმცა, დიდხანს ჯდომა მოგიწევს, თორემ ვერაფერსაც ვერ დაიჭერ!

ჩადის მგელი მდინარეზე, ჩაუშვებს კუდს ყინულჭრილში და ბუტბუტებს:

— მოეკიდე, თევზო, წვრილო და მსხვილო!

— მოეკიდე, თევზო, წვრილო და მსხვილო!

მგლის კვალდაკვალ ყინულჭრილთან მელაც მივა. მიმოდის მგლის სიახლოვეს და იძახის:

— იციაგეთ ცაზე, ვარსკვლავებო!

— გაიყინე, გაიყინე, მგლის კუდო!

რუსული ხალხური ზღაპრის „მელა და მგელი" უამრავი ვარიანტი არსებობს და, რაც მთავარია, ოდნავ განსხვავებული რედაქციით, **უკრაინულ ხალხურ ზღაპრადაც** იწოდება. გამორჩეულია *„მსოფლიოს ხალხთა ზღაპრების"* სერიით ჯერ კიდევ 1974 წელს გამოცემული **უკრაინული ზღაპრების კრებული,** რომელშიც აღნიშნულ ზღაპარს **„დობილი მელია და ძმობილი მგელი"** ჰქვია *(ცნობისათვის: ამ სერიით გამოცემულ* ***„რუსულ ზღაპრებში" „მელა და მგელი"*** *საერთოდ არ არის შეტანილი, ხოლო ზღაპრის ქართული სახელწოდება („დობილი მელია და ძმობილი მგელი") ერთ-ერთი უკრაინული ზღაპრის დასახელებას ემთხვევა).* **რაც მთავარია, ყველა ორიგინალს თუ თარგმანს აერთიანებს ერთი უცვლელი ფრთიანი გამოთქმა: „გაიყინე, გაიყინე, მგლის კუდო!",** რომელიც მისთვის სასურველ და ფრიად დამაფიქრებელ კონტექსტში გამოიყენა **რუსეთის პრეზიდენტმა ვლადიმერ პუტინმა** მიმდინარე წლის 7 სექტემბერს ვლადივოსტოკში გამართულ *„აღმოსავლეთის ეკონომიკურ ფორუმზე"* და ზღაპარი „გარკვეული მინიშნებით" **რუსულად** გამოაცხადა. თუ გავითვალისწინებთ **რუსული ენერგომატარებლების მიწოდების შეზღუდვას ევროპული ბაზრისათვის და იქ შექმნილ ფრიად კრიზისულ ვითარებას,** კონტექსტი **„გაიყინე, გაიყინე, მგლის კუდო!"** არცთუ ორაზროვნად აჟღერდება.

МЕРЗНИ, МЕРЗНИ, ВОВЧИЙ ХВІСТ!

თუ ბოხოხია?

МЁРЗНИ, МЁРЗНИ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ!

— რას დუდუნებ, დაო მელა?

— შენ გეხმარები! — პასუხობს მელაკუდა და ეშმაკურად აგრძელებს ჩიფჩიფს:

— გაიყინე, გაიყინე, მგლის კუდო!

დიდხანს იჯდა მგელი ყინულჭრილთან, მთელი ღამე ადგილიდან ფეხი არ მოუცვლია და ბოლოს კუდიც ჩაეყინა წყალში. ეცადა, წამოწეულიყო, მაგრამ ამაოდ.

ეს რამდენი თევზი მომკრობია კუდზე, ამოტანაც რომ მიჭირს, — ფიქრობს თავისთვის.

ხედავს — დედაკაცები მოდიან წყლის წასაღებად. მგელს რომ დაინახავენ, ყვირილს იწყებენ:

— ჰკა, მაგასა! ჰკა მაგასაო!

მერე თავზე დაადგებიან და ურტყამენ — ხან ვედროს, ხანაც ვედროების ჩამოსაკიდ სამხრეებს. ხტის მგელი, ხან — აქეთ, ხან — იქით, ბოლოს კუდი მოსწყდება და გარბის ასე კუდმოგლეჯილი. თან ფიქრობს — მელიას სამაგიეროს როდის გადაუხდის.

ამასობაში მელიაც ფიქრებშია ჩაძირული — თევზის მერე ვის რა აწაპნოს. შედის ერთ-ერთ ქოხში, სადაც დედაკაცები ბლინებს აცხობენ და უცაბედად ცომიან კასრში ჩავარდება თავით. მერე ასე ამოგანგლული გამოვარდება გარეთ, სადაც მოულოდნელად მგელს გადაეყრება.

— ეს როგორი თევზაობა მასწავლე, ხომ ხედავ, მთლად ცემაში გამბერეს!

— ეჰ, მგელო-ძმობილო! შენ სისხლი მაინც გამოგივიდა, მე კი ცემით ტვინი გამასხმევინეს და ცომში ამოზელილ თავს უჩვენებს.

— ეგეც მართალია, რა უნდა ქნა, შემაჯექი ზურგზე და ისე წაგიყვან, — ეუბნება მელას.

მოასკუპდება მგელს ზურგზე და მიდიან ასე, მაგრამ მელა მაინც ბუტბუტებს: — **ნაცემს უცემელი მიჰყავს, ნაცემს უცემელი მიჰყავსო.**

— რას ჩურჩულებ, მელა-დობილო? — დაინტერესდება მგელი.

— მე, ძმობილო, იმას ვამბობ, რომ ნაცემს ნაცემი მიჰყავსო...

— ასეა, დობილო, ასეაო, — კვერს უკრავს კუდმოწყვეტილი და ჩვენს ზღაპარსაც ესმება წერტილი.

Жили себе дед да баба. Дед говорит бабе:

— Ты, баба, пеки пироги, а я запрягу сани, да поеду за рыбой.

Наловил рыбы и везет домой целый воз. Вот едет он и видит: лисичка свернулась калачиком и лежит на дороге. Дед слез с воза, подошел к лисичке, а она не ворохнется, лежит себе как мертвая.

— Вот будет подарок жене, — сказал дед, взял лисичку и положил на воз, а сам пошел впереди.

А лисичка улучила время и стала выбрасывать полегоньку из воза все по рыбке да по рыбке, все по рыбке да по рыбке. Повыбросила всю рыбку и сама ушла.

— Ну, старуха, — говорит дед, — какой воротник привез я тебе на шубу!

— Где?

— Там, на возу, — и рыба и воротник.

Подошла баба к возу: ни воротника, ни рыбы — и начала ругать мужа:

— Ах ты! Такой-сякой! Ты еще вздумал обманывать!

Тут дед смекнул, что лисичка-то была не мертвая. Погоревал, погоревал, да делать-то нечего.

А лисичка собрала всю разбросанную рыбу в кучку, уселась на дорогу и кушает себе. Приходит к ней серый волк:

— Здравствуй, сестрица!

— Здравствуй, братец!

— Дай мне рыбки!

— Налови сам да и кушай.

— Я не умею.

— Эка, ведь я же наловила! Ты, братец, ступай на реку, опусти хвост в прорубь, сиди да приговаривай: «Ловись, рыбка, и мала и велика! Ловись, рыбка, и мала и велика!» Рыбка к тебе сама на хвост нацепится. Да смотри сиди подольше, а то не наловишь.

Волк и пошёл на реку, опустил хвост в прорубь и приговаривает:

— Ловись, рыбка, и мала и велика!

— Ловись, рыбка, и мала и велика!

Вслед за ним и лиса явилась: ходит около волка да причитывает:

— Ясни, ясни на небе звёзды!

— Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

— Что ты, лисичка-сестричка, говоришь?

— То я тебе помогаю.

А сама плутовка поминутно твердит:

— Мёрзни, мёрзни, волчий хвост!

Долго-долго сидел волк у проруби, целую ночь не сходил с места, хвост его и приморозило; пробовал было приподняться; не тут-то было!

«Эка, сколько рыбы привалило — и не вытащишь!» — думает он.

Смотрит, а бабы идут за водой и кричат, завидя серого:

— Волк, волк! Бейте его! Бейте его!

Прибежали и начали колотить волка — кто коромыслом, кто ведром, кто чем попало. Волк прыгал, прыгал, оторвал себе хвост и пустился без оглядки бежать.

«Хорошо же, — думает, — уж я тебе отплачу, сестрица!»

Тем временем, пока волк отдувался своими боками, лисичка-сестричка захотела попробовать, не удастся ли ещё что-нибудь стянуть. Забралась в одну избу, где бабы пекли блины, да попала головой в кадку с тестом, вымазалась и бежит. А волк ей навстречу:

— Так-то учишь ты? Меня всего исколотили!

— Эх, волчику-братику! — говорит лисичка-сестричка. — У тебя хоть кровь выступила, а у меня мозг, меня больней твоего прибили: я насилу плетусь.

— И то правда, — говорит волк, — где уж тебе, сестрица, идти, садись на меня, я тебя довезу.

Лисичка села ему на спину, он её и повёз.

Вот лисичка-сестричка сидит, да потихоньку и говорит:

Битый небитого везёт,

Битый небитого везёт!

— Что ты, сестрица, говоришь?

— Я, братец, говорю: «Битый битого везёт».

— Так, сестрица, так!



МЁРЗНИ, МЁРЗНИ, ВОЛЧИЙ ХВОСТ!

«ტყუილად მივიჩქარით ევროპისკენ – ჩვენი ადგილი იქ არ არის და არც მიგვიღებენ!»

ირაკლი ურუმბეგაშვილი:

„გაზის ომი“, რომელიც რუსეთსა და დასავლეთს შორის უკრაინაში ატეხილი სისხლიანი სამხედრო კონფლიქტის პირდაპირი გამოძახილია, ევროპას გამყინვარებით ემუქრება. ნიდერლანდებში მცხოვრები ქართველი პატრიოტი ირაკლი ურუმბეგაშვილი, რომელიც ზვიად გამსახურდიას ხელისუფლებას იარაღით ხელში იცავდა და დღემდე მწარედ ნანობს, რომ თავის დროზე ავტომატმომარჯვებული გიგა ბოკერია დახვრეტას გადაარჩინა, აცხადებს, რომ ევროპა რუსეთთან გრძელვადიანი კონფრონტაციისთვის მზად არ არის:

— მოგეხსენებათ, ამ დღეებში **ვლადიმერ პუტინმა** ევროპის თხუთმეტ ქვეყანას გაზის მიწოდება შეუწყვიტა და უკრაინიდან ხორბლის გატანაც აკრძალა. მომხდარის გამო გერმანიაში უკვე დიდი კრიზისია, ახლობლებმა დამირეკეს და მითხრეს, რომ უზარმაზარი ქარხნები იხურება. **ოლაფ შოლციც** გამოვიდა და ხალხიც ლაპარაკობს, რომ ზამთარში მოუწევთ ქამრების არნახული შემოჭერა.

საუბრობენ იმის შესახებ, რომ აბაზანაში მხოლოდ თბილ წყალს თუ გადავივლებთ, თორემ, რასაც ბანაობა ჰქვია, ამის ფუფუნება არ გვექნება!

საერთოდ, ევროპელებს ყოველთვის ყველაფრის ეშინოდათ, მათ შორის, ცივი ზამთრისა და ცხელი ზაფხულის. მგონია, რომ ზამთრის დადგომასთან ერთად ევროპას რუსეთთან ძალიან ბევრ რამეზე მოუწევს დათმობაზე წასვლა!

— ბატონო ირაკლი, თქვენს ჯიბეს როგორ დაეტყო რუსეთ-უკრაინის ომი?

— ნუ მკითხავთ, მაგაზე არც მინდა ვიფიქრო! საერთოდ, აქამდე ჰოლანდიაში ყოველწლიურად ყველაფერი ძვირდებოდა, მაგრამ, ასე თუ ისე, ასატან ფარგლებში, მაგრამ პანდემიის შემდეგ სიტუაცია თავდაყირა დადგა, რასაც უკრაინის ომიც დაერთო. ჰოლანდიაში სასწაულად არის გაძვირებული გაზისა და დენის საფასური, დაახლოებით 70 პროცენტით არის გაზრდილი ტარიფები!

უბედურება ის არის, რომ, თუ ადრე გაზისა და დენის გადასახადი ცალ-ცალკე მოგვდიოდა, ახლა ეს ყველაფერი ერთმანეთზე გადააბეს. აი, პირადად მე თუ ერთი წლის წინათ ყოველთვიურად ელექტრობასა და გაზში 48 ევროს ვიხდიდი, დღეს ვიხდი, სულ მცირე, 100 ევროს.

გაგვაფრთხილეს და გვითხრეს, რომ გაზი განსაკუთრებით ეკონომიით მოვიხმაროთ. რაც შეეხება პროდუქციას, ნატურალურ პროდუქტს ცეცხლის ფასი აქვს, ხოლო ის პროდუქცია, რომელსაც უბრალო ხალხი ყიდულობს, ფაქტობრივად, პლასტმასია. დიახ, პომიდორი პლასტმასია! კიტრიც პლასტმასია! თუ გინდა, ნატურალური ბოსტნეული იყიდოთ, უნდა წახვიდეთ თურქების მაღაზიაში, მაგრამ მათ მიერ შემოტანილი პროდუქციაც საშინლად არის გაძვირებული. თუ ერთი წლის წინათ 30 ევროს ღირებულების საკვები საკმარისი იყო, დღეს ამ თანხით ვეღარაფერს იყიდით...

— რა იქნება ამ დაპირისპირების ბოლო — დასავლეთი მოიგებს თუ რუსეთი?

— მას შემდეგ, რაც საქართველოში ზვიად გამსახურდიას კანონიერი ხელისუფლება დაემხო და ჩვენ, სამშობლოს დამცველები, საქართველოს მოღალატეებთან და რუსეთისა და ამერიკის აგენტებთან სამამულო ომში დავმარცხდით, ვცხოვრობ დიდი ჰოლანდიელი მხატვრის ბოსხის მშობლიურ ქალაქ **დენ ბოსხიში**, რომელსაც, სულ მცირე, ცხრაასი წლის ისტორია აქვს. ახლა სიტუაცია ასეთია — ერთი შეხედვით, ესენი მყარად დგანან, მაგრამ, ჩემი აზრით, დღეს ევროპას რუსეთთან ჭიდაობის ძალა არა აქვს! **საქართველოში ბევრს ჰგონია, რომ ევროკავშირი დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, მაგრამ ასე არ არის, მას მართავს ამერიკა!**

გარდა ამისა, თვით ევროკავშირის შიგნით არ არის ერთიანობა და იგივე უნგრეთი და სხვა სახელმწიფოები რუსეთთან ურთიერთობას არ იფუჭებენ. საერთოდ, ევროპელები ძალიან პრაგმატულები არიან... როცა სჭირდებოდათ და ამერიკამ უბრძანათ, ევროპაც, ამერიკაც და რუსეთიც ყველა ჩვენ დაგვიპირისპირდა. ის 60 მილიონი დოლარი, რომლითაც შევარდნაძემ საქართველოში გადატრიალება მოაწყო, რუსებს სწორედ ევროპელებმა და ამერიკელებმა გადმოურიცხეს! ასე რომ, ჩვენთვის, ქართველებისთვის, არც ერთი უქნია ღმერთს, არც — მეორე და არც — მესამე, რადგან ყველას თავისი ინტერესი აქვს.

ღრმად ვარ დარწმუნებული, რომ უკრაინის ომი და პანდემია ერთმანეთთან კავშირშია. ჯერ დაიწყეს პანდემიით და მერე ამ ყველაფერს მოაყოლეს უკრაინის ომი, რომელიც, ფაქტობრივად, რუსეთ-ამერიკის ომია. გეგმა აქვთ, რომ დედამიწის მოსახლეობა შემცირდეს. ეს ათასნაირი გრიპები, პანდემიები და ლოკალური ომები სწორედ ამას ემსახურება.

ჰოლანდიაში გაზისა და დენის საფასური დაახლოებით 70 პროცენტით არის გაზრდილი!

„ზამთრის დადგომასთან ერთად ევროპას რუსეთთან ძალიან ბევრ რამეზე მოუწევს დათმობაზე წასვლა!“

დღეს ევროპა მიიყვანეს ისეთ მორალურ ჩიხამდე, თუ ლგბტ სექტის წევრი არ ხარ, კაციშვილი არ გაქცევს ყურადღებას!

ეს არის უბედურება, რომელიც ევროპას საბოლოოდ დაანგრევს და დანგრეულიც არის უკვე. ტყუილად მივიჩქარით ევროპისკენ — ჩვენი ადგილი იქ არ არის და არც მიგვიღებენ! აგერ მე და აგერ თქვენ, თუ ასე არ იქნება! **არ ვართ ჩვენ ევროპელები, კავკასიელები ვართ და საიდან მოათრიეს, რომ ქართველები ევროპელები ვართ? არ ვიცი, რა იქნება ამ ომის ბოლო, მაგრამ ვიცი ის, რომ, თუ გაუჭირდა, რუსეთი ყველაფერზე წავა...**

— ამ საფრთხეს ევროპაში აცნობიერებენ?

— დიახ, აცნობიერებენ და შიშობენ კიდეც... ამერიკის თაოსნობით, 38 ქვეყანა ეხმარება უკრაინას, მაგრამ ხომ ხედავთ, რუსეთს ვერაფერს უშვრებიან. ღმერთმა ნუ ქნას, მოხდეს ის, რასაც ევროპაში რიგითი ადამიანები შიშობენ და პუტინი იძულებული გახდეს, ატომური ბომბი გამოიყენოს! **კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: ეს ომი უკრაინაში დაიწყო არა 2022 წლის 24 თებერვალს, არამედ 2014 წელს მაიდნის მოვლენებით, როცა უკრაინაში ამერიკამ სახელმწიფო გადატრიალება მოახდინა...** მარტივად არ არის საქმე და ღმერთმა იცის, ეს ყველაფერი რით დასრულდება!

„საქართველოში ბევრს ჰგონია, რომ ევროკავშირი დამოუკიდებელი ორგანიზაციაა, მაგრამ მას მართავს ამერიკა!“

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

დიმიტრი პესკოვი
რუსეთის ფედერაციის პრეზიდენტის პრესსპიკერი

ევროპაში **გაზის მიწოდების პრობლემები** სანქციების გაუქმებამდე გაგრძელდება.

„ახალი თაობა“

ჯონ ჰერბსტი
ატლანტიკური საბჭოს ევრაზიის ცენტრის დირექტორი

პუტინი წააგებს ომს, **უკრაინა აღადგენს იურისდიქციას ტერიტორიებზე,** იგივე მოხდება საქართველოშიც.

„ახალი თაობა“

ჯორჯ ბუში
აშშ-ის ყოფილი პრეზიდენტი



მაშინაც კი, როცა ჩვენ გამოვთქვით შეშფოთება საქართველოში განვითარებული მოვლენების შესახებ, **არ ვწყვეტთ მოწოდებას რუსეთისადმი, დაასრულოს თქვენი ქვეყნის ოკუპაცია** და ამას ვაკეთებთ, როგორც მეგობრები და მოკავშირეები.

„ინტერპრესნიუსი“

ოლენა ზელენსკა
უკრაინის პირველი ლედი

უკრაინის ომმა მძიმე დარტყმა მიაყენა მისი მოკავშირეების ეკონომიკას, მაგრამ, **თუ დასავლელებს უწევთ ხურდების დათვლა გაზის გადასახადის გადასახდელად,** უკრაინელები გარდაცვლილებსაც ითვლიან.

„ახალი თაობა“

ვახტანგ კაპანაძე
შეიარაღებული ძალების გენერალური შტაბის ყოფილი უფროსი, გენერალ-მაიორი

რთული ზამთარი ელის მსოფლიოს, უკრაინას, მაგრამ **არანაკლებ რთული** იქნება ეს ზამთარი რუსეთისთვის.

„კვირის პალიტრა“

რუსეთ-უკრაინის ომის დაწყებიდან 6 თვის თავზე ჯერ კიდევ 1989 წელს დაარსებული გაზეთ „შანსის“ მთავარი რედაქტორი ბონდო ქურდაძე, რომელმაც საკუთარ ტყავზე იწვნია ლიბერალურად მონათლული რეჟიმის სისასტიკე და ათ წელზე მეტია, ევროპის შუაგულში ცხოვრობს, დუმილს არღვევს:

„ბრავო ლაშა ნადარეიშვილს! რასაც ის აკეთებს, გმირობის ტოლფასია – ასკეტი ბერივით შესწირა გაზეთს თავი და გვერდით ბრწყინვალე ორკესტრი შემოიკრიბა!“

ბონდო ქურდაძე:

წასულია მაგათი საქმე, დამთავრდა! მორჩა ნაცმოძრაობა!

„სააკაშვილი არც წამებულია და, მითუმეტეს, არც გმირი, ის მსოფლიოს ნომერ პირველი ავანტიურისტია!“

— უპირველეს ყოვლისა, მინდა, მადლობა გადაგიხადოთ იმ მართალი სიტყვისთვის, რომელიც „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებზე იბეჭდება. დღეს არავინ დავობს იმაზე, რომ მრავალფეროვან სივრცეში ბეჭდვითი მედია ინტელექტუალური ოქროს ზოდია. ამ საგანძურს სახელმწიფოც უნდა გაუფრთხილდეს. **ბრავო ლაშა ნადარეიშვილს! რასაც ის აკეთებს, გმირობის ტოლფასია — ასკეტი ბერივით შესწირა გაზეთს თავი და გვერდით ბრწყინვალე ორკესტრი შემოიკრიბა!**

— მადლობა, ბატონო ბონდო, ამ ძვირფასი სიტყვებისთვის, თუმცა, გულდასაწყვეტია, რომ თქვენ კვლავ სამშობლოდან მოცილებული ემიგრაციაში იმყოფებით...

— ხშირად მეუბნებიან, დაბრუნდი საქართველოშიო, მაგრამ სად უნდა დავბრუნდე, არაფერი გამაჩნია ჩემს ქვეყანაში. რედაქცია წამართვეს, საბურთალოს ცენტრში ოფისთან მისასვლელი გზა გამიყიდეს, შევარდნაძის დროს მოგებული სასამართლო რედაქციის კუთვნილ მილიონ ლარზე არ აღასრულეს, წინამძღვრიშვილის ქუჩაზე ორსართულიანი სახლიც ბანკმა წაიღო... თუმცა, ყველაფერი ჯერ არ დამიკარგავს. ახლახან ჩემმა ბიჭმა, კინორეჟისორმა **ნიკა ქურდაძემ** საქართველოდან პატარა იმედის ნაგლეჯი ჩამომიტანა, სადღაც ჩემს ძველ ნივთებში იპოვა — „ახკომში“ ახალდაქორწინებულ წყვილზე მოცემული ამხანაგური ბინის მშენებლობის გადახდის ქვითარი. **ვიცი, რომ სახელმწიფომ წინა ხელისუფლებისგან განსხვავებით კოოპერატიულ ბინათმშენებლობაზე დაზარალებულებისთვის ვალდებულება აიღო. ნაცებივით არ მოქცეულან, რომლებმაც ჩემ გამო საერთოდ ამოიღეს ეკონომიკის სამინისტროდან ჩვენი კოოპერატივის ნომერი — 644.** ამის შესახებ კოოპერატივის თავმჯდომარემ პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს **ირაკლი კოვზანაძესაც** მისწერა და ვიცი, სამართალი აღდგება! ეს უკვე იმედია, დიდი იმედი. **მე თუ ვერ მოვესწრები, ჩემს შვილებს აუცილებლად ექნებათ საკუთარი ჭერი სამშობლოში.** დარწმუნებული ვარ, ბევრი ფიქრობს ჩემნაირად და არავინ მისცემს ხმას ბიუჯეტის გამბახებლებს.

— ვიდრე ბიუჯეტის გამაუპატიურებელი ნაცების ნამოქმედარს შევახსენებდეთ საზოგადოებას, რა ხდება ევროპაში, მართლა ასეთი შეშინებულია ხალხი?

— **გერმანია-უნგრეთისაგან განსხვავებით, საფრანგეთი დიდად არ არის დამოკიდებული რუსულ ენერგორესურსებზე, თუმცა, ცხოვრება ნებისმიერ სფეროში აქაც საგრძნობლად გაძვირდა.** ერთევროიანი პროდუქტი თითქმის აღარ არსებობს. ევროპარლამენტი სავსეა ფსევდოლიბერალებით, რომელიც მთელ მსოფლიოში მაფიოზურ კლანად ჩამოყალიბდა. ბუნებრივია, მათ საქართველოს ხელისუფლებაში თავისი კაცი უნდათ. ასეთად სააკაშვილი ეგულებათ, ის კი ციხეში ზის. რასაკვირველია, მის შემცვლელად მელიას ან ვაშაძეს არ განიხილავენ, მათ აქცენტი ყველაზე აგრესიულ ქალბატონებზე აქვთ და ფსონსაც მათზე დებენ.

— ვინ არიან ისინი?

— **სალომე სამადაშვილი, ელენე ხოშტარია, ხატია დეკანოიძე...** პირადად მე, მათი გამოჩენისას ტელევიზორს ვთიშავ. დაწკავწკავებენ ცრუ დანოსებით ევროპაში და აშანტაჟებენ საკუთარ ქვეყანას. ამავდროულად ცდილობენ, ათასგვარი ცილისწამებებისა და შანტაჟის საფუძველზე ნებისმიერი გზით ციხიდან გამოიყვანონ სააკაშვილი.

— ექსპრეზიდენტი ციხეში არ უნდა კვდებოდესო...

— სააკაშვილი არც წამებულია და, მითუმეტეს, არც გმირი, ის მსოფლიოს ნომერ პირველი ავანტიურისტია! გახსოვთ, რას ამბობდა აგვისტოს ომის წინა დღეებში? საქართველო მესამე მსოფლიო ომის დაწყების ადგილი შეიძლება გახდესო. მაშინ ვერც ევროპა ჩაითრია და ვერც მეგობარი უკრაინა, მინერალური წყლებით დატვირთული ამერიკის გემი რომ არ შემოსულიყო, თბილისსაც აიღებდნენ რუსები.

ისე კი მებრალება სააკაშვილი, მაგარი ბრიყვი ყოფილა. მაგის გაბითურებაში როგორც თანაპარტიელების, ასევე უკრაინის ხელისუფლების ხელიც ურევია. დარწმუნებული ვარ, ზედოზირებული და გაბრუებული დასვეს სატვირთო მანქანაში არაყნის ყუთებთან. ფხიზელ სააკაშვილს საკუთარი ჩრდილისაც რომ ეშინია, ეს ხომ მთელმა მსოფლიომ დაინახა გორში?!

— და მაინც, არაფერს ეტყოდით უძლურებაში მყოფ სააკაშვილს?

— თავის დროზე ვურჩიე, მონასტერში წასულიყო სულის გადასარჩენად, მაგრამ სადაც ამოყო თავი, ყველა ვხედავთ. ამჯერად მხოლოდ ერთს ვეტყვი — **სააკაშვილო, გეყოს ვაჟკაცობა და პატიება სთხოვე ქართველ ხალხს ყველა იმ უკეთურობისათვის, რაც შენმა ხელისუფლებამ ჩაიდინა.**

ხალხს კისერზე ლოდს აბამდნენ და ცოცხლად ყრიდნენ ზღვაში. ეს ფაქტები ხომ აღიარებით ჩვენებებშია, ციხის კადრებზე და ქუჩის მკვლელობებზე რომ აღარაფერი ვთქვათ.

ოპოზიციის დიდი ნაწილი, განსაკუთრებით ნაცსექტა, იქ დადგება, სადაც საკენკს დაუყრიან, თუ დასჭირდათ ჩრდილოეთ კორეას დროშასაც ააფრიალებენ. მათთვის მთავარი ხელისუფლებაში მოსვლაა და არა საქართველოს კეთილდღეობა. სისხლით აქვთ ხელები დასვრილი და არაფრით განსხვავდებიან ვამპირებისგან. სამწუხაროა ის არის, რომ ჯერ კიდევ ფიქრობენ სიტუაციის არევის გზით ხელისუფლებაში დაბრუნებას.

— დღეს ხელისუფლებას ედავებიან, ევროპულ გზას გადაუხვიაო...

— „ევროპული გზისთვის“ „ოცნებას“ არ გადაუხვევია! ხელისუფლება ევროპასა და ამერიკის სტრატეგიულ პარტნიორებთან რუსეთს ყოველთვის ოკუპანტად იხსენიებს. მე უფრო სხვა რამე მგონია ქვეყნის მტრობა.

— მაინც?

„ამის შესახებ კოოპერატივის თავმჯდომარემ პარლამენტის საბიუჯეტო კომიტეტის თავმჯდომარეს ირაკლი კოვზანაძესაც მისწერა და ვიცი, სამართალი აღდგება!“

— უსუფაშვილი და მისი კნეინა რომ გაჰყვიროდნენ, საქართველოში ნატოს ბაზები უნდა აშენდესო, აი, ეს არის ქვეყნის მტრობა! ვთქვათ, რუსეთსა და ამერიკას შორის ომი დაიწყო, ისინი ერთმანეთს ვაშინგტონსა და მოსკოვში არ ესვრიან, არამედ, ამერიკა რუსეთის ბაზებს აფხაზეთსა და სამაჩაბლოში დაუშენს, რუსეთი კი დანარჩენ საქართველოს დაბომბავს, სადაც მოწინააღმდეგის ბაზები იქნება განლაგებული და ჩვენი ზღაპრული ქვეყანა აღარ იარსებებს.

არავისტი არ ვყოფილვარ და არც ვიქნები. ერთხელ ბრიუსელში სიტყვით გამოსვლის შემდეგ ხელი ჩამოვართვი **ბიძინა ივანიშვილს.** მას შემდეგ 10 წელი გავიდა და თვალიც არ მომიკრავს, მაგრამ მის გაკეთებულ საქმეებს საფრანგეთიდანაც კარგად ვხედავ. ვერ იტანს ბიუჯეტის ქურდებსა და ხელისუფლებაზე ჩაბღაუჭებულ კარიერისტებს, სკამისთვის ყველაფერს რომ იკადრებენ. **მსოფლიოს ნებისმიერი ქვეყანა ინატრებდა ასეთ ქველმოქმედსა და სამშობლოზე შეყვარებულ კაცს. მხსნელად მოევლინა საქართველოს — კურთხეული ქვეყანა ბიენებს პირიდან გამოსტაცა. ამიტომაც ამოიღეს მიზანში ქვეყნის შიგნით თუ გარეთ, ამიტომაც ებრძვიან ირაკლი ღარიბაშვილს!**

რადიკალური ოპოზიციის ყველა წევრი რომ ჩაყარო ერთ დიდ არყის ქვაბში, რახის მეტი არაფერი გამოვა. ირაკლი კი უკვე არის ორნახადი სიმაგრით და გულითაც!

— და მაინც, აქვს თუ არა ნაცმოძრაობას მომავალი?

— დღეს მე უფრო მეტ ხალხს შევაგროვებ ეიფელთან, ვიდრე ეგენი საქართველოში, პარლამენტის წინ. **მათი შანსი ნულია!** როგორც ილარიონ შევარდნაძე ეუბნება ილიკო ჩიგოგიძეს — **წასულია მაგათი საქმე,** დამთავრდა! მორჩა ნაცმოძრაობა — „დიდი ღამე“!

ესაუბრა
ნატო ფოცხიშვილი

კვირგვინოსნები

დეკანოზი ანდრია ჯაღმაიძე
საქართველოს საპატრიარქოს საზოგადოებასთან ურთიერთობის სამსახურის ხელმძღვანელი

კიდევ ერთი მცდელობა იყო **სკანდალის ძებნისა საეკლესიო წიაღში,** ამჯერად — „მთავარი არხისგან“, **რომ „სვეტიცხოველში რუსული ლოცვა ისმოდა“.**

„რეზონანსი“

ნანა კაკაბაძე
არასამთავრობო ორგანიზაცია „ყოფილი პოლიტპატიმრები ადამიანის უფლებებისთვის“ თავმჯდომარე

თავის დროზე რომ გამოეძიებინათ, **რატომ დაარქვა სააკაშვილმა კოდორის ხეობას ზემო აფხაზეთი, ცხინვალის ოლქი 200 სოფლით რატომ გაზარდა** და დაკარგა ტერიტორიები, ახლა სხვა ვითარება გვექნებოდა.

„საერთო გაზეთი“

სოსო არჩვაძე
ეკონომიკის პროფესორი

იმ ჰიპოთეზურ საფრთხეზე საუბარს, **რა შეიძლება მოჰყვეს საქართველოში რუსული ფირმების რეგისტრაციას,** აჯობებს, ჩვენს ბიზნესზე ვიზრუნოთ.

„კვირის პალიტრა“

ვახტანგ მეგრელიშვილი
„გირჩის“ ერთ-ერთი ლიდერი



არანაირი შეხება **არ გვინდა** გვქონდეს იმასთან, რასაც ჩვენი ოპოზიციონერი კოლეგები აანონსებენ.

„კვირის პალიტრა“



არჩევნების გაყალბების ალგორითმი შევარდნაძე-სააკაშვილის ხროვას ვანო კილურაძემ შეუქმნა!

ვანო კილურაძე ამ სისაძაგლის ჩადენის შემდეგ მეცნიერებათა აკადემიაში ყინჩად გადი-გამოდიოდა და ტრაბახობდა – „აბა, მაგ ძკუაზე ვიყავი, ზვიადისტები პარლამენტში შემეშვაო!“

„ასავალ-დასავალი“. 2022 წლის №37

ამ მართლადა მავნებელმა მეცნიერებათა აკადემიას ყელი გამოსჭრა!

საქართველოს ორი ვანო ჰყავს:

ერთი „ორი გვამით“ ვაჭრობს, ხოლო მეორე – მეცნიერებათა აკადემიის ბედით!

ორი გვამი მჭირდება, მომიტანეთ ეს ორი გვამი, „ვსიო“! პრემია დიდია! ვანო მერაბიშვილი

ამ კანონით ვანო კილურაძემ გააუქმა მეცნიერებათა აკადემიის ნევრ-კორესპონდენტის ინსტიტუტი

მეცნიერებათა აკადემია არ ისნობს.

ელიზბარ ჯაველიძე:

ვანო კილურაძე არის ამორალური პიროვნება და არაკაცი!

შევეწირებით და თავისას არ გავატანინებთ!

ჩვენს წერილს, რომელიც „აკადემიკოსად“ წოდებული არჩევნების გამყალბებლის ვანო კილურაძის შესახებ „ასავალ-დასავალის“ წინა ნომერში გამოქვეყნდა, საზოგადოების ფართო გამოხმაურება მოჰყვა. რედაქციაში დაგვიკავშირდა ცნობილი საზოგადო მოღვაწე, მწერალი, პუბლიცისტი და აკადემიკოსი ელიზბარ ჯაველიძე, რომელმაც უამრავ საჭირბოროტო საკითხთან ერთად იმ მიზეზებზეც ილაპარაკა, რის გამოც ნიფხვიდან ამომხტარი საარჩევნო პრისტავი მეცნიერებათა აკადემიას დასაქცევად მოდგა და სახელოვან აკადემიკოსებს ჯიბრში ჩაუდგა:

— ცნობილი ბრიტანელი მწერალი და პუბლიცისტი **ჰერბერტ უელსი** წერდა — **ნებისმიერი სახელმწიფოს დაპყრობა უპრობლემოდ შეიძლება, თუ ჩვენ მისი საზოგადოების ცნობიერებას ხელთ ვიგდებთ და მართულს გავხდითო!** ცნობიერების გარდაქმნა, ანუ ფილტრაცია არის იმ სიბნელისა და უბედურების ერთ-ერთი ფუნდამენტი, რომელიც დღევანდელ კაცობრიობას უტევს. ადამიანის ცნობიერებასა და ქრისტიანულ მორალს ყველაზე უფრო მძლავრად შეუტია **ნიცშემ,** რომელმაც ღმერთი მკვდრად გამოაცხადა და კაცობრიობას ზეკაცის იდეა „შემოუგდო“... საბოლოო ჯამში, ქრისტიანული მორალის დაკნინებამ და უარყოფამ შვა **დალესის უბინძურესი დოქტრინა,** ხოლო ადამიანები აქცია ე.წ. „თეატრის საზოგადოებად“, რომელიც ცხოვრობს ირეალურ სამყაროში და ჰგონია, რომ ის, რაც დიდ პოლიტიკურ სცენაზე თამაშდება, რეალობაა. სწორედ ასეთ ირეალურ და ამორალურ ჯოჯოხეთშია ჩავარდნილი დღეს ქართველი კაცი და ეს ჯოჯოხეთი მას ორმა არამზადამ — **შევარდნაძემ და სააკაშვილმა** შეუქმნეს!

— ბატონო ელიზბარ, მაინც რა არის ის მთავარი, რის გა-

მოც ჯერ შევარდნაძეს და მერე სააკაშვილს დაუპირისპირდით?

— **შევარდნაძე** სოფელში გაზრდილი კაცი იყო და რაღაც დონეზე სამშობლოს განცდა, ალბათ, ჰქონდა კიდეც, მაგრამ კარიერას საქართველო გადააყოლა. რაც შეეხება **სააკაშვილს,** საყოველთაოდ ცნობილი მიზეზების გამო, ჩემ თვალწინ იზრდებოდა და სრული პასუხისმგებლობით ვაცხადებ, რომ აბსოლუტურად უწიგნური, გაუნათლებელი და ყოველგვარი ეროვნულობისგან დაცლილი კაცია! უფრო მეტსაც გეტყვით, **სააკაშვილი თვით შევარდნაძეზე უფრო ანტიეროვნული მოვლენაა!** შემსწრე ვარ ასეთი ფაქტისა: დედამისმა, **გიული ალასანიამ,** მიშას უთხრა — სომხობას გვაბრალებენო! — როგორ გეკადრება, ჩვენ ხომ ეროვნულობიდან ამომხტარი ხალხი ვართ?! — უპასუხა სააკაშვილმა!

— ეს საუბარი დედა-შვილს შორის თქვენ თვალწინ გაიმართა?

— დიახ, ჩემ თვალწინ გაიმართა და მე ვიყავი ამ საუბრის მიზეზი! მოგეხსენებათ, სააკაშვილს **„სომეხს“** ვუწოდებდი და ახლაც ვუწოდებ... გიულიმ ახლობლის პირით შემომითვალა — **ხომ იცით, რომ ეგ ეგრე არ არისო.** ავედი, ვინახულე და სწორედ იქ შედგა ეს საუბარი. სააკაშვილი, ვიდრე საქართველოში განათლებას მოსპობდა, მანამდე მეცნიერებას მოდგა, რადგან განათლებას სწორედ მეცნიერება ქმნის.

აი, რას წერს სააკაშვილი 2016 წელს ხარკოვში გამოცემულ წიგნში „ძალის გამოღვიძება (საქართველოს გაკვეთილები მომავალი უკრაინისათვის)“: „მეცნიერებათა აკადემია დარჩა. ეს იყო ჩვენი შეცდომა... ის რეალურად არაფერს აკეთებდა. ჩვენ ვცდილობდით მის დახურვას, მაგრამ ივანიშვილმა თქვა, რომ აკადემიას ხელფასს ის გადაუხდიდა! — თუ გნებავს უსაქმურ-

> **„შემსწრე ვარ ასეთი ფაქტისა: დედამისმა, გიული ალასანიამ, მიშას უთხრა — სომხობას გვაბრალებენო! — როგორ გეკადრება, ჩვენ ხომ ეროვნულობიდან ამომხტარი ხალხი ვართ?! — უპასუხა სააკაშვილმა!“**

კვირგვინოსნები

ედუარდ სააკაშვილი
მიხეილ სააკაშვილის უმცროსი ვაჟი

პოლიტიკაში მობრუნება, იქნება სიგიჟე და **მამაჩემი არ მგონია გიჟი.**

„ტვ პირველი“

ნიკა მელია
ნაციონალური მოძრაობის თავმჯდომარე

მე და **მიხეილ სააკაშვილი** მეგობრები არ ვართ და ვერც ვერასდროს ვიქნებით, რაღაც მიზეზების გამო.

„რეზონანსი“

დიმიტრი სამხარაძე
„ქართული ოცნების“ რეგიონული მდივანი

ასეთი **სუსტი და უვარგისი ოპოზიცია** საქართველოს ჯერ არ ჰყოლია.

„ალია“

ზაალ ანჯაფარიძე
ანალიტიკოსი

ლენა ხოშტარია რუსეთთან ჭიპლარითაა გადაბმული!

„იმედინიუსი“

ზურაბ ჯაფარიძე
პარტია „გირჩი — მეტი თავისუფლების“ ლიდერი

მინდა, რომ გამოვიდეს **60 ათასი, 100 ათასი** ადამიანი, ბევრი მინდა ძალიან, **ათეულობით ათასი** მინდა!

„ინტერპრესნიუსი“

„ᲨᲔᲕᲐᲠᲓᲜᲐᲫᲔᲛ ᲧᲕᲔᲚᲐ ᲐᲠᲩᲔᲕᲜᲔᲑᲘ ᲒᲐᲐᲧᲐᲚᲑᲐ ᲓᲐ ᲐᲛ ᲒᲐᲧᲐᲚᲑᲔᲑᲘᲡ ᲓᲘᲓᲝᲡᲢᲐᲢᲐᲓ ᲛᲝᲘᲬᲕᲘᲐ ᲡᲬᲝᲠᲔᲓ ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲛᲐᲪ ᲛᲗᲔᲚ ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐᲗᲐ ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲐᲡ ᲛᲝᲭᲠᲐ ᲗᲐᲕᲘ, ᲠᲝᲪᲐ ᲡᲐᲖᲦᲕᲐᲠᲒᲐᲠᲔᲗ ᲜᲘᲤᲮᲐᲕᲨᲘ ᲩᲐᲙᲔᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲤᲣᲚᲘ ᲒᲐᲓᲐᲰᲥᲝᲜᲓᲐ!“

«ᲐᲜᲓᲔᲠᲫᲐᲓ ᲒᲘᲑᲐᲠᲔᲑᲗ:

ვისაც საქართველოსთან შეეშლება, შვილიც რომ იყოს, არ დაინდოთ! სამარცხვინო და არაკაცი ვანო კილურაძე დასანდობი არ არის... ნურც მე დამზოგავთ, თუ ფიქრობთ, რომ ჩემი სამშობლოს წინაშე პირნათელი არა ვარ!“

თა გადარჩენა, შენი ნებაა-მეთქი! როცა დადგა დრო, ეს ივანიშვილმა ჩვენ საწინააღმდეგოდ გამოიყენა!“ ეს ნაძირალა და უწიგნური რომ აკადემიკოსებზე იტყვის — უსაქმურები არიანო! — რატომ ქვეყანა არ დაიქცევა?

არჩევნები რომ გაყალბდა, ვანო კილურაძე დადიოდა და ტრაბახობდა — შევარდნაძის მარჯვენა ხელი ვარო! მართლაც, შევარდნაძემ მას მარჯვენა ხელით არჩევნები გააყალბებინა, ხოლო მარცხენა ხელში ამ გაყალბების საფასურად მწვანე დოლარები ჩაუდო. ახლა ვანო კილურაძე ისევ ისე ურცხვად დადის და ტრაბახობს — ბიძინა ივანიშვილს მე ვასწავლიდიო! ეს ტყუილია, რადგან შეუძლებელია, მეცნიერებათა აკადემიის დამაქცევარს მეცნიერებათა აკადემიის გადამრჩენელისთვის რაიმე ესწავლებინა.

დიახ, ბიძინამ მეცნიერებათა აკადემია სააკაშვილს, ამ მართლაცდა აღა-მაჰმად-ხანს, ხელიდან გამოჰგლიჯა, გადაარჩინა და მისი მადლობელი ვარ, მაგრამ **ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐᲗᲐ ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲐᲡ ᲗᲐᲕᲘ ᲨᲔᲐᲤᲐᲠᲐ ᲠᲐᲛᲓᲔᲜᲘᲛᲔ ᲘᲡᲔᲗᲛᲐ ᲜᲐᲫᲘᲠᲐᲚᲐᲛ, ᲠᲝᲛᲚᲔᲑᲡᲐᲪ ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐ ᲙᲘ ᲐᲠᲐ, ᲘᲜᲢᲠᲘᲒᲔᲑᲘ ᲓᲐ ᲙᲝᲚᲔᲒᲔᲑᲘᲡᲗᲕᲘᲡ ᲡᲐᲛᲐᲠᲘᲡ ᲒᲐᲗᲮᲠᲐ ᲐᲘᲜᲢᲔᲠᲔᲡᲔᲑᲗ.**

შევარდნაძემ და სააკაშვილმა მამულიც გაგვიყიდეს, სარწმუნოებაც შეგვიგინეს და ენაც დაამცირეს. **ᲓᲦᲔᲡ ᲗᲑᲘᲚᲘᲡᲘᲡ ᲡᲐᲮᲔᲚᲛᲬᲘᲤᲝ ᲣᲜᲘᲕᲔᲠᲡᲘᲢᲔᲢᲨᲘ ᲡᲐᲓᲝᲥᲢᲝᲠᲝ ᲓᲘᲡᲔᲠᲢᲐᲪᲘᲐᲡ ᲕᲔᲠ ᲓᲐᲘᲪᲐᲕ, ᲗᲣ ᲡᲐᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲝ ᲜᲐᲨᲠᲝᲛᲘ ᲘᲜᲒᲚᲘᲡᲣᲠ ᲔᲜᲐᲖᲔ ᲐᲠ ᲒᲐᲥᲕᲡ ᲒᲐᲛᲝᲥᲕᲔᲧᲜᲔᲑᲣᲚᲘ!** ეს იმას ნიშნავს, რომ ქართული ენა ივანე ჯავახიშვილის სახელობის სახელმწიფო უნივერსიტეტში დამცრობილია და შეგინებული! ეს არის სისხლის სამართლის დანაშაული!

— და მაინც, ვინ არის ვანო კილურაძე?

— წავიკითხე თქვენი ბრწყინვალე წერილი ვანო კილურაძის შესახებ და პუბლიკაციის პათოსს აბსოლუტურად ვიზიარებ. თავის დროზე **ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔᲖᲔ** ორი წერილი მაქვს დაწერილი... **ᲛᲔ, ᲠᲝᲒᲝᲠᲪ ᲛᲐᲗᲔᲛᲐᲢᲘᲙᲝᲡᲡ, ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔᲡ ᲕᲔᲠ ᲨᲔᲕᲐᲤᲐᲡᲔᲑ, ᲛᲐᲒᲠᲐᲛ ᲓᲐᲑᲔᲯᲘᲗᲔᲑᲘᲗ ᲕᲐᲪᲮᲐᲓᲔᲑ, ᲔᲡ ᲐᲠᲘᲡ ᲐᲛᲝᲠᲐᲚᲣᲠᲘ ᲙᲐᲪᲘ, ᲠᲝᲛᲚᲘᲡ ᲨᲔᲡᲐᲮᲔᲑᲐᲪ ᲪᲜᲝᲑᲘᲚᲘ ᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲘ ᲛᲐᲗᲔᲛᲐᲢᲘᲙᲝᲡᲔᲑᲘ ᲐᲛᲑᲝᲑᲔᲜ, ᲠᲝᲛ ᲛᲐᲜ ᲛᲝᲡᲞᲝ ᲐᲠᲐᲛᲐᲠᲢᲝ ᲛᲐᲗᲔᲛᲐᲢᲘᲙᲘᲡ ᲘᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲢᲘ, ᲐᲠᲐᲛᲔᲓ ᲛᲗᲔᲚᲘ ᲛᲐᲗᲔᲛᲐᲢᲘᲙᲣᲠᲘ ᲡᲙᲝᲚᲐ!** თქვენ სწორად დაწერეთ — ვანო კილურაძე მეცნიერებათა აკადემიაში აკადემიკოსებსა და პრეზიდენტებს კაბინეტებში ეჭრებოდა — გაანებეთ ახლა აკადემიკოსობას თავი და კაბინეტები დაცალეთო! ამ კაცს ამბიცია ჰქონდა აკადემიკოსობაზე და ეს ამბიცია გაუჩინა ედუარდ შევარდნაძემ, რომელმაც საქართველოში არჩევნების გაყალბების უბინძურეს პრაქტიკას დაუდო სათავე. მოგეხსენებათ, ზვიად გამსახურდიას დროს საქართველოში ყველა არჩევნები იდეალურად ჩატარდა, ხოლო შევარდნაძემ ყველა არჩევნები გააყალბა და ამ გაყალბების დიდოსტატად მოიწვია სწორედ ვანო კილურაძე, რომელმაც მთელ მეცნიერებათა აკადემიას მოჭრა თავი, როცა საზღვარგარეთ ნიფხავში ჩაკერებული ფული გადაჰქონდა... ეს კაცი ვერ ისვენებს, სულ პირველკაცობა უნდა... მერე შექმნა ე.წ. „ეროვნული აკადემია“, სადაც პატივსაცემი ხალხიც გაერთიანდა, მაგრამ თავი მოიყარა ბევრმა გარეწარმაც... აი, ამ ე.წ. „ეროვნული აკადემიის“ წყალობით, **ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔ** დაუკავშირდა „ქართულ ოცნებას“ და 2012 წლის 1 ოქტომბერს პარლამენტშიც მოხვდა, სადაც **ᲒᲐᲜᲐᲗᲚᲔᲑᲘᲡ, ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲘᲡᲐ ᲓᲐ ᲙᲣᲚᲢᲣᲠᲘᲡ ᲙᲝᲛᲘᲢᲔᲢᲘᲡ ᲗᲐᲕᲛᲯᲓᲝᲛᲐᲠᲔ** გახდა.

ვანო კილურაძემ მოინდომა მეცნიერებათა აკადემიის დღევანდელი პრეზიდენტის, **ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲙᲝᲡ ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲙᲕᲔᲡᲘᲢᲐᲫᲘᲡ** მართვა, მაგრამ ეს ვერ მოახერხა, რადგან ბატონი გიორგი დიდი მეცნიერი, ვაჟკაცი, პრინციპული და ძალიან მტკიცე ბუნების ადამიანია. ამასობაში კილურაძეს პარლამენტში ვადა ეწურებოდა და ვირთხის დღეში იყო...

— მაინც რა მოხდა?

— **ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔᲛ,** ეტყობა, იცოდა, რომ ახალ პარლამენტში აღარ დასვამდნენ, ამიტომ მოინდომა მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის სავარძელი, რომელიც უკვე დაკავებული იყო. საქმეში ჩაერია სერიოზული ხალხი და აკადემიკოს **ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲙᲕᲔᲡᲘᲢᲐᲫᲔᲡ** მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტის პოსტის დათმობის სანაცვლოდ სახელმწიფო აღმასრულებელ ხელისუფლებაში მაღალი პოსტები შესთავაზეს, რაზეც მან უარი განაცხადა — აკადემიის პრეზიდენტად მეცნიერებმა, აკადემიკოსებმა ამირჩიეს და არანაირი მინისტრისა და მისი მოადგილის პოსტი ამად არ მიღირსო! **ᲐᲛᲐᲖᲔ ᲓᲐᲑᲝᲚᲛᲘᲚᲘ ᲓᲐ ᲒᲐᲛᲬᲐᲠᲔᲑᲣᲚᲘ ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔ ᲑᲐᲢᲝᲜ ᲒᲘᲝᲠᲒᲘ ᲙᲕᲔᲡᲘᲢᲐᲫᲔᲡᲐ ᲓᲐ ᲛᲗᲔᲚ ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐᲗᲐ ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲐᲡ ᲯᲘᲑᲠᲨᲘ ᲩᲐᲒᲕᲘᲓᲒᲐ ᲓᲐ ᲒᲐᲓᲐᲒᲕᲔᲙᲘᲓᲐ!** მან შეიმუშავა აკადემიის ე.წ. ახალი პროგრამა, რომელსაც 70 აკადემიკოსიდან მხარი ორმოცდაათმა არ დაუჭირა. მიუხედავად ამისა, ვანო კილურაძემ პარლამენტს მაინც მიაღებინა თავისი პროგრამა, რომელიც მეცნიერებათა აკადემიის განადგურებას ისახავს მიზნად.

— რას აპირებთ?

— **ᲐᲮᲚᲐᲮᲐᲜ ᲩᲕᲔᲜ ᲨᲔᲕᲥᲛᲔᲜᲘᲗ ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲬᲔᲡᲓᲔᲑᲐ, ᲠᲐᲗᲐ ᲐᲦᲕᲐᲓᲒᲘᲜᲝᲗ ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲒᲐᲣᲥᲛᲔᲑᲣᲚᲘ ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐᲗᲐ ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲘᲡ ᲬᲔᲕᲠ-ᲙᲝᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲡᲢᲐᲢᲣᲡᲘ ᲓᲐ ᲒᲐᲕᲐᲣᲥᲛᲝᲗ ᲛᲘᲡ ᲛᲘᲔᲠ ᲨᲔᲛᲝᲦᲔᲑᲣᲚᲘ ᲐᲡᲞᲘᲠᲐᲜᲢᲗᲐ ᲘᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲢᲘ.** უდიდესი მეცნიერები — **ᲕᲐᲚᲔᲠᲘᲐᲜ ᲒᲐᲑᲐᲨᲕᲘᲚᲘ, ᲛᲖᲘᲐ ᲐᲜᲓᲠᲝᲜᲘᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘ, ᲨᲝᲗᲐ ᲛᲔᲡᲮᲘᲐ, ᲗᲘᲜᲐᲗᲘᲜ ᲬᲔᲠᲔᲗᲔᲚᲘ** და სხვები აკადემიის წევრ-კორესპონდენტები იყვნენ. პირადად მე 1987 წლიდან ვარ აკადემიის წევრ-კორესპონდენტი და 20 თუ 25 წლის შემდეგ გავხდი აკადემიკოსი, მაგრამ ამის გამო თავი დაჩაგრულად არ მიგრძნია. **ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔᲛ ᲬᲔᲕᲠ-ᲙᲝᲠᲔᲡᲞᲝᲜᲓᲔᲜᲢᲘᲡ ᲘᲜᲡᲢᲘᲢᲣᲢᲘ ᲒᲐᲜᲖᲔᲑ ᲒᲐᲐᲣᲥᲛᲐ, ᲠᲐᲓᲒᲐᲜ, ᲗᲣ ᲨᲔᲛᲪᲕᲚᲔᲚᲘ ᲫᲐᲚᲐ ᲐᲠ ᲒᲐᲛᲝᲩᲜᲓᲐ, ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐᲗᲐ ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲐ ᲐᲣᲪᲘᲚᲔᲑᲚᲐᲓ ᲛᲝᲘᲡᲞᲝᲑᲐ!** აი, სწორედ ამის მიღწევას ცდილობს ეს ამორალური და სამარცხვინო კაცი — ვანო კილურაძე, რომელიც, რაკი მეცნიერებათა აკადემიის პრეზიდენტი ვერ გახდა, ადგა და თავისი კანონი მოგვახვია თავზე! უფრო მეტიც, არსებობს რამდენიმე კაცი, რომელიც ენას ვერ აჩერებს, დაჭორიკანობს და მეცნიერებათა აკადემიაში არეულობის შემოტანა სურს. ამ არაკაცებს სწორედ **ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔ** ხელმძღვანელობს, რომელიც ვითომ სახლიდან ვერ გამოდის, მაგრამ ინტრიგების ხლართვას მაინც არ იშლის.

უბედურება, იცით, რა არის? **ᲓᲦᲔᲕᲐᲜᲓᲔᲚ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲨᲘ ᲣᲤᲠᲝ ᲓᲘᲓ ᲐᲜᲒᲐᲠᲘᲨᲡ ᲣᲬᲔᲕᲔᲜ ᲐᲠᲐᲡᲐᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲝ ᲝᲠᲒᲐᲜᲘᲖᲐᲪᲘᲔᲑᲡᲐ ᲓᲐ ᲐᲛᲔᲠᲘᲙᲘᲡ ᲐᲒᲔᲜᲢᲔᲑᲡ — ᲚᲝᲛᲯᲐᲠᲘᲐᲡ, ᲔᲙᲐ ᲒᲘᲒᲐᲣᲠᲡ, ᲑᲐᲘᲐ ᲞᲐᲢᲐᲠᲐᲘᲐᲡᲐ ᲓᲐ ᲡᲮᲕᲔᲑᲡ, ᲕᲘᲓᲠᲔ ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐᲗᲐ ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲐᲡ, ᲠᲝᲛᲔᲚᲘᲪ ᲛᲗᲐᲕᲠᲝᲑᲘᲡ ᲛᲠᲩᲔᲕᲚᲘᲡ ᲡᲢᲐᲢᲣᲡᲘᲗ ᲡᲐᲠᲒᲔᲑᲚᲝᲑᲡ!**

— თუ მეცნიერებათა აკადემიამ თავისი ვერ გაიტანა და ვანო კილურაძემ მიზანს მიაღწია, მაშინ რა იქნება?

— **ᲨᲔᲕᲔᲬᲘᲠᲔᲑᲘᲗ ᲓᲐ ᲕᲐᲜᲝ ᲙᲘᲚᲣᲠᲐᲫᲔᲡ ᲗᲐᲕᲘᲡᲐᲡ ᲐᲠ ᲒᲐᲕᲐᲢᲐᲜᲘᲜᲔᲑᲗ!** მაგას შეეშალა ბევრთან და, უპირველეს ყოვლისა, საქართველოსთან, როცა არჩევნები გააყალბა! კილურაძე მტერია ახლაც, როცა მეცნიერებათა აკადემიის განადგურებას ლამობს. ანდერძად გიბარებთ — **ᲕᲘᲡᲐᲪ ᲡᲐᲥᲐᲠᲗᲕᲔᲚᲝᲡᲗᲐᲜ ᲨᲔᲔᲨᲚᲔᲑᲐ, ᲨᲕᲘᲚᲘᲪ ᲠᲝᲛ ᲘᲧᲝᲡ, ᲐᲠ ᲓᲐᲘᲜᲓᲝᲗ!** სამარცხვინო და არაკაცი ვანო კილურაძე დასანდობი არ არის... ნურც მე დამზოგავთ, თუ ფიქრობთ, რომ სამშობლოს წინაშე პირნათელი არა ვარ!

ესაუბრა
ᲓᲘᲢᲝ ᲩᲣᲑᲘᲜᲘᲫᲔ

„ᲑᲘᲫᲘᲜᲐᲛ ᲛᲔᲪᲜᲘᲔᲠᲔᲑᲐᲗᲐ ᲐᲙᲐᲓᲔᲛᲘᲐ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲡ, ᲐᲛ ᲛᲐᲠᲗᲚᲐᲪᲓᲐ ᲐᲦᲐ-ᲛᲐᲰᲛᲐᲓ-ᲮᲐᲜᲡ, ᲮᲔᲚᲘᲓᲐᲜ ᲒᲐᲛᲝᲰᲒᲚᲘᲯᲐ, ᲒᲐᲓᲐᲐᲠᲩᲘᲜᲐ ᲓᲐ ᲛᲘᲡᲘ ᲛᲐᲓᲚᲝᲑᲔᲚᲘ ᲕᲐᲠ!“

ᲙᲕᲘᲠᲒᲕᲘᲜᲝᲡᲜᲔᲑᲘ

ᲗᲐᲛᲐᲖ ᲑᲘᲑᲘᲚᲣᲠᲘ
კინოსა და ტელევიზიის რეჟისორი

მიწების გასხვისება დაიწყო **ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲘᲡ მმართველობის დროიდან,** როცა **ᲑᲔᲜᲓᲣᲥᲘᲫᲔᲛ** განაცხადა, ყველაფერი უნდა გაიყიდოსო და დღეს **მარტყოფის ველი, რომელიც ქართველთა სისხლით არის მორწყული, თურქებისა და ირანელების სასტუმროებითა და რესტორნებითაა სავსე.** უცხოელები მარტყოფის ველს მშვიდობიანად და უბრძოლველად იკავებენ და **ხვალ ისინი დიდგორსაც მიადგებიან.** როდესაც ისტორიულად, საუკუნეების განმავლობაში, მტერი ვერ გვერეოდა, **საქართველოს ყველაზე დიდმა მტერმა ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲛᲐ** თავისი პრეზიდენტობის დროს ამ მიწების გაჩუქება დაიწყო.

„ᲐᲚᲘᲐ“

ᲕᲐᲚᲔᲠᲘ ᲒᲔᲚᲑᲐᲮᲘᲐᲜᲘ
ჟურნალისტი

ჩვენ მხოლოდ ერთ საკითხზე ვმუშაობთ — **ᲛᲘᲮᲔᲘᲚ ᲡᲐᲐᲙᲐᲨᲕᲘᲚᲡ გადაუვადდეს სასჯელი!**

„ᲐᲚᲘᲐ“

ᲙᲐᲮᲐ ᲖᲐᲥᲐᲠᲔᲘᲨᲕᲘᲚᲘ
ექსპერტი

ღმერთმა ნუ ქნას, **რიგგარეშე არჩევნები** დაინიშნოს, მთლიანი ოპოზიცია კრახს განიცდის.

„ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲗᲐᲝᲑᲐ“

ᲒᲘᲒᲐ ᲑᲣᲙᲘᲐ
კონსერვატიული პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი

ასეთი **გაშეშებული ოპოზიცია** საქართველოს არ ჰყოლია!

„ᲐᲮᲐᲚᲘ ᲗᲐᲝᲑᲐ“

მოსამართლე ჯორბენაძეს, მოსამართლე მაღლაკელიძესა და მოსამართლე მამისეიშვილს

«ასავალ-დასავალის» წამალმა არგო!

სამი მოსამართლის საბოტაჟი ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ

მოსამართლე ჯორბენაძე, მოსამართლე მაღლაკელიძე, მოსამართლე მამისეიშვილი

თურმე, მოსამართლე ლავრენტი მაღლაკელიძის შვებულება უფრო მნიშვნელოვანია, ვიდრე ქართული სახელმწიფო, რომელსაც ნიკა გვარამიას საქმე ალესილი ნაჯახივით ადევს კისერზე!

ქართული სასამართლო სისტემის „მამები“ — ლევან მურუსიძე და მიხეილ ჩინჩალაძე

იქნებ მურუსიძე-ჩინჩალაძის ტანდემი, რომელიც ნაცრეჟიმის ნავიდან „ოცნების“ ნავში წარმატებით გადაჯდა, ახლა კვლავ ძველ ნავში აპირებს დაბრუნებას და თავისი მორჩილი მოსამართლეების ხელით უთხრის ძირს დღევანდელ ხელისუფლებას?

„ასავალ-დასავალი“. 2022 წლის №31

„ასავალ-დასავალის“ 2022 წლის 25-31 ივლისის 31-ე ნომერში გამოვაქვეყნეთ წერილი სათაურით „სამი მოსამართლის საბოტაჟი ქართული სახელმწიფოს წინააღმდეგ“, რომელიც თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეების — მერაბ ჯორბენაძის, ლავრენტი (ლაშა) მაღლაკელიძისა და დავით მამისეიშვილის მიერ ნიკა გვარამიას პროცესზე გამომჟღავნებულ მავნებლურ უპასუხისმგებლობას ეხებოდა.

გვარამიასა და ნაცსექტას პოლიტიკური სპეკულაციებისათვის დამატებითი საბაბი აღარ მიეცემათ და ვეღარც სტრასბურგის სასამართლოში იაპელირებენ იმით, რომ განაჩენი საპროცესო კანონის დარღვევით გამოუტანეს!

კერძოდ, **გვარამიას სასამართლო პროცესზე,** რომელიც 2022 წლის 19 ივლისს გაიმართა, მოსამართლეებმა სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსი დემონსტრაციულად დაარღვიეს და გამოაცხადეს — **მომდევნო სხდომას 2022 წლის 4 ოქტომბერს, ანუ ორთვენახევრის შემდეგ გავმართავთო,** არადა, საქართველოს კანონმდებლობაში მკაცრად არის გაწერილი, რომ სააპელაციო სასამართლომ მსჯავრდებულის საქმის განხილვა ორი თვის ვადაში უნდა დაასრულოს.

გვარამიას ადვოკატის რეპლიკას — **რასაც აკეთებთ, ეს საპროცესო ვადების დარღვევა არისო** — სააპელაციო მოსამართლეებმა გამაოგნებელი პასუხი გასცეს — **ჩვენც ვიცით, რომ საპროცესო კოდექსით დადგენილ ვადას ვარღვევთ, მაგრამ აგვისტოს თვეში შვებულებები გვეწყება, სექტემბერში კი სხვა პროცესები გვაქვს ჩანიშნული და ამ საქმისთვის ოქტომბრამდე ვერ მოვიცლითო!**

სწორედ ამის გამო ავტეხეთ განგაში თვენახევრის წინათ „ასავალ-დასავალის“ ფურცლებზე და ვწერდით, რომ მოსამართლეების შვებულება სისხლის სამართლის საპროცესო კოდექსზე მაღლა არ უნდა დადგეს და არც მათი დასვენების გამო უნდა დაემუქროს საფრთხე ქართულ სახელმწიფოს, რომელსაც გვარამიას საქმე ალესილი ნაჯახივით ადევს კისერზე, რადგან ე.წ. საერთაშორისო პარტნიორები ნაცმოძრაობის პარტიული ტელეარხის დირექტორის სასამართლო პროცესებს გამადიდებელი შუშით აკვირდებიან.

აღვნიშნავდით იმასაც, რომ თბილისის სააპელაციო სასამართლოს მოსამართლეების მიერ საპროცესო კანონის ასეთ უხეშ და ცინიკურ დარღვევას გვარამია და ნაცსექტა არამხოლოდ პოლიტიკური სპეკულაციისათვის გამოიყენებდნენ, არამედ სამართლებრივი კუთხითაც თავიანთ სასარგებლოდ შეფუთავდნენ სტრასბურგის სასამართლოში, სადაც აუცილებლად იჩივლებენ მას შემდეგ, რაც ქართული სასამართლოს ყველა ინსტანციას გაივლიან.

სრულიად ლეგიტიმური იყო ჩვენ მიერ თვენახევრის წინათ გამოქვეყნებულ წერილში გამოთქმული შეფასებაც, რომ **შვებულება-დასვენებას დახარბებული მოსამართლეთა ტრიო** თავადვე ახდენდა გვარამიას სასამართლო პროცესის დისკრედიტაციას და კითხვის ნიშნის ქვეშ აყენებდა იმ განაჩენის ობიექტურობას, რომლის გამოტანასაც საპროცესო ვადების დარღვევით აპირებდა.

— **საქართველოს ხელისუფლებაში ამაზე კარგად უნდა დაფიქრდნენ და „ქართული ოცნების“ იმ ჯგუფს, რომელიც მურუსიძე-ჩინჩალაძის კლანს ლობირებს, პასუხი მოსთხოვონ!** — ვწერდით „ასავალ-დასავლის“ 31-ე ნომერში გამოქვეყნებულ წერილში და იქვე დავსძენდით, რომ **ხელისუფლებას მანამდე უნდა ემოქმედა, სანამ „ქართული ოცნების“ მიერ სააკაშვილ-ადეიშვილის რეჟიმისაგან გადმობარებული მოსამართლეები არამხოლოდ სასამართლო სისტემას, არამედ მთლიანად ქართულ სახელმწიფოს ჩამოშლიდნენ!**

და აი, **როგორც ჩანს, საქართველოს ხელისუფლებაში ვილაცები გამოფხიზლდნენ, ერთ ადგილას იბწკინეს, მოსალოდნელი საფრთხეები აწონ-დაწონეს და სააპელაციო მოსამართლეთა ტრიო, რომელმაც ამა წლის 19 ივლისს საქართველოს საპროცესო კანონმდებლობა თავზე უაპელაციოდ გადაიხია, აზრზე მოიყვანეს.** შედეგად, ნიკა გვარამიას სასამართლო პროცესი **არა 2022 წლის 4 ოქტომბერს, არამედ 2022 წლის 20 სექტემბერს გაიმართება,** რაც იმას ნიშნავს, რომ საპროცესო კანონმდებლობა არ დაირღვევა და განაჩენის გამოტანა კანონით დადგენილ ვადას არ გასცდება.

მას შემდეგ, რაც ცნობილი გახდა, რომ გვარამიას სასამართლო პროცესი 4 ოქტომბრიდან 20 სექტემბერს გადმოიტანეს, მისმა ადვოკატმა **დიმიტრი საძაგლიშვილმა** განაცხადა:

> **„მოთხოვნილი გვქონდა თარიღის ცვლილება. სასამართლო პროცესზევე დავაფიქსირეთ პოზიცია, რომ არ უნდა გაწელილიყო პროცესი და კარგი იქნებოდა, თუ სასამართლო კანონით გათვალისწინებულ ვადებში ჩაჯდებოდა, გამოვთქვით უკმაყოფილება ოქტომბერში პროცესის გადატანასთან დაკავშირებით.** ჩვენ მერეც მოვთხოვეთ სასამართლოს წერილობით, რომ მანამდე გამართულიყო სასამართლო სხდომა და დღეს გვაცნობეს, რომ მიღებული იქნა გადაწყვეტილება, თარიღი გადმოწეულიყო უფრო ადრე, კერძოდ, სექტემბერში და **გვაცნობეს, რომ პროცესი გაიმართება 20 სექტემბერს. რატომ მოხდა ასე და რატომ შეცვალა სასამართლომ გადაწყვეტილება პროცესის თარიღთან დაკავშირებით, ამაზე წარმოდგენა არ მაქვს“.**

არც ჩვენ ვიცით, რომელი საზღვაო თუ სამთო კურორტიდან გამოიხმეს დაჩქარებული წესით **მოსამართლე ჯორბენაძე, მოსამართლე მაღლაკელიძე და მოსამართლე მამისეიშვილი,** მაგრამ იმაში კი დარწმუნებული ვართ, რომ **„ასავალ-დასავალის“ მიერ ატეხილმა განგაშმა ამ საქმეში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა!**

არ ვიცით, რომელი საზღვაო თუ სამთო კურორტიდან გამოიხმეს დაჩქარებული წესით სააპელაციო მოსამართლეთა ტრიო, მაგრამ იმაში კი დარწმუნებული ვართ, რომ „ასავალ-დასავალის“ მიერ ატეხილმა განგაშმა ამ საქმეში მნიშვნელოვანი როლი ითამაშა!

არც იმაში შეგვაქვს ეჭვი, რომ **მოსამართლეთა სამეული,** რომელიც შვებულება-დასვენების გამო საპროცესო კოდექსის ფეხქვეშ გათელვას მთელი საქართველოსა და გვარამიას პროცესზე დამსწრე უცხოელი დიპლომატების წინაშეც კი არ მოერიდა, ნებივრობის დღეებს საკუთარი ნებით არ შეიმოკლებდა. ცხადია, ისინი შეაფუცხუნეს და აიძულეს, ორთვენახევრით გადადებული პროცესი, ნახევარი თვით ადრე, საპროცესო კოდექსით განსაზღვრულ ვადაში ჩაატარონ.

მოკლედ, **მოსამართლე ჯორბენაძეს, მოსამართლე მაღლაკელიძესა და მოსამართლე მამისეიშვილს** „ასავალ-დასავალის“ წამალმა არგო, რის შედეგადაც **გვარამიასა და ნაცსექტას** პოლიტიკური სპეკულაციებისათვის დამატებითი საბაბი აღარ მიეცემათ და ვეღარც სტრასბურგის სასამართლოში იაპელირებენ იმით, რომ განაჩენი საპროცესო კანონის დარღვევით გამოუტანეს!

მართალია, ეს ფაქტი საქართველოს სასამართლო სისტემაში არსებულ ზოგად მდგომარეობას ვერ ცვლის და ვერ ანეიტრალებს საბოტაჟის საფრთხეს, რომელიც ქართულ სახელმწიფოს ნაცრეჟიმიდან პორტირებული მოსამართლეებისაგან მუდმივად ემუქრება, მაგრამ, როგორც იტყვიან, სულ არარაობას ცალუღელი ხარი სჯობს!

„ასავალ-დასავალის“ წამალი ყოვლისშემძლე არ არის, მაგრამ სადაც შეუძლია, იქ ეფექტიანად და უკუჩვენების გარეშე მუშაობს!

ჯაბა ხუბუა

№21 (145) ★ 2022 წლის 12 სექტემბერი ★ გამოდის 2003 წლიდან

მონარქის სიკვდილი ★

დედოფალი, რომელიც გამყინვარებას ვერ მოესწრო!

2022 წლის 8 სექტემბერს 96 წლის ასაკში გარდაიცვალა დიდი ბრიტანეთის დედოფალი ელისაბედ მეორე... ბრიტანეთის დროშა, რომლითაც მე-19 საუკუნეში ინდოელ პატრიოტებს ზარბაზნის ლულაზე აბამდნენ და ისე ხოცავდნენ, დაშვებულია!



ბუკი და ნაღარა მრისხანე და შეუბრალებელი იმპერიისა, რომელმაც სისხლის წვიმებთან ერთად კაცობრიობას სამეცნიერო-ტექნიკური პროგრესიც აჩუქა, აღარ ხმაურობს!

დედამიწის ორივე ნახევარსფეროზე გადაჭიმული დიდი ბრიტანეთის გაერთიანებული სამეფო, რომელმაც მეორე მსოფლიო ომში ზუსტად იმდენივე ჯარისკაცი დაკარგა, რამდენიც პატარა საქართველომ, დღეს დედოფლის ცხედართან გარინდულა და ისტორიის გზაგასაყარს გასცქერის... ამ გზაგასაყარიდან, რომლის წინაშეც ნისლიანი ალბიონი არაერთხელ მდგარა, ყველაფერი სულ სხვაგვარად მოჩანს, ვიდრე ამას ვლადიმერ პუტინის გენერლები და ის ნახევრად მოსულელო ევროპელი თუ ამერიკელი პოლიტიკოსები წარმოგვიდგენენ, რომლებიც ამ ბოლო დროს **სალომე ზურაბიშვილის ლექსიკით თუ ლოგიკით** აჟღურტულდნენ.

ქალბატონი ზურაბიშვილის მფრინავი ფრაზა — **„სადაც არ უნდა გათხარო, ყველგან შეგიძლია გათხარო!“** — იქცა ევროპის იმ უდიდეს სახელმწიფოთა მეთაურების მეგზურად, რომლებიც, საქართველოს დღევანდელი პრეზიდენტის მსგავსად, პირიდან წარმოუდგენელ სისულელეებს უშვებენ. ასე, მაგალითად, **დიდი ბრიტანეთის ცინცხალმა პრემიერ-მინისტრმა ლიზ ტრასმა მთელ ლონდონის ბირჟას თვალები დააჭყეტინა, როცა განაცხადა — მილიარდობით ფუნტ სტერლინგს დავბეჭდავთ და ინფლაციას ასე გავაჩერებთო!** მოკლედ, **ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ლიზ ტრასის სახით საქმე გვაქვს ინგლისელ სალომესთან!** უბედურება ის არის, რომ ევროპაში, რომელიც უდიდესი ზნეობრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური ქარტეხილებისა და გამოწვევების წინაშე დგას, ამ ბოლო დროს პოლიტიკოსები **სალომე ზურაბიშვილის ენით** არამხოლოდ ინგლისში ალაპარაკდნენ, რაც იმის უტყუარი ნიშანია, რომ **სულ მალე მთელი ევროპა და დასავლეთი სალომე თუ არა, სამგლე გახდება და რუსეთთან დაპირისპირების ფონზე დაუბრუნდება იმ დროს, როცა ლონდონისა და პარიზის ქუჩებში მოსალამოვებულზე სწორედ მგლები და ტურები დაძრწოდნენ.**

დედოფალი **ელისაბედ მეორე,** რომელიც **ლიზ ტრასთან** ხელის ჩამორთმევის შემდეგ საიქიოსკენ მიმავალ **ტრასას** დაადგა, ფაქტობრივად, ვერ მოესწრო **გამყინვარების ეპოქას,** რომელიც, მეცნიერთა გათვლით, ამ 70 ათასი წლის წინათ კუნძულ სუმატრაზე ვულკანის ამოფრქვევის შემდეგ ჩამოდგა და დაახლოებით 15 ათასი წლის წინათ დასრულდა...

ელისაბედ მეორე, რომლის მმართველობაც **სტალინის** სიცოცხლეში, 1952 წლის 6 თებერვალს დაიწყო, ხოლო კორონაცია სტალინის გარდაცვალებიდან 3 თვის შემდეგ, 1953 წლის 2 ივნისს შედგა, მოესწრო ევროპის დაცემას, როცა ფაშისტური გერმანიის მრისხანე და შეუბრალებელი „ლუფთვაფე“ ლონდონსა და მის შემოგარენს ბომბავდა, ხოლო ჰიტლერის ტანკები პოლონეთს, ბელორუსიას, უკრაინასა და რუსეთის გაშლილ ტრამალებს აუთოებდა. **დედოფალი ელისაბედი ფაშიზმის დასამარებასა და დაცემასაც მოესწრო, მაგრამ ბარყვნილი ჰელიოგაბალის, კალიგულასა და ნერონის შემდეგ მსოფლიო არ მოსწრებია ისეთ ზნეობრივ დაცემასა და პარტახს, რაც დიდ ბრიტანეთში მოხდა, როცა უდიდეს მუსიკოსს, მაგრამ ამავდროულად მესაჯდომე სოდომისტთა იმპერატრიცა ელტონ ჯონს 1996 წელს სწორედ ელისაბედ მეორემ ბრიტანეთის იმპერიის კომანდორისა და რაინდის ტიტული მიანიჭა!**

ცხადია, ყოველივე ამის შემდეგ ინგლისის სახელოვანი მეფე **რიჩარდ ლომგული,** რომელიც **დავით აღმაშენებელთან და სალადინთან** ერთად შუა საუკუნეების რაინდობის სიმბოლოა, ალბათ, საფლავში ტრიალებს ისევე, როგორც მისი ულამაზესი დედა **ალიენორა აქვიტანელი,** რომელსაც, მაშინდელ მეისტორიეთა გადმოცემის თანახმად, მწვანე თვალები ჰქონია.

ელისაბედ მეორე დიდ პოლიტიკაში ისეთი ტიტანების მიერ შექმნილ ეპოქაში მოვიდა, როგორებიც იყვნენ — **სტალინი, რუზველტი, ჩერჩილი, ტრუმენი, მაკარტური, ეიზენჰაუერი, ადენაუერი** და სხვები... იგი მოვიდა იმ დროს, როცა **1946 წლის 5 მარტს** ფულტონში **ჩერჩილს** უკვე წარმოთქმული ჰქონდა თავისი ისტორიული სიტყვა და საბჭოთა კავშირსა და დასავლეთს შორის **„ცივი ომი“** მძვინვარებდა...

სამწუხაროდ, დედოფალი წავიდა იმ დროს, როცა დასავლეთსა და აღმოსავლეთს შორის „ცივი ომი“ ცხელ ომში გადაიზარდა და გაცოფებულმა რუსთხელმწიფემ მთელი ევროპის გასაყინად და გასათოშად გაზსადენის კროჭი მოკეტა. სხვათაშორის, სწორედ ელისაბედ მეორის მშობლებს ეყოთ იმის მორალი, რომ **1941 წელს, როცა ჰიტლერი ლონდონს ბომბავდა და მთელი ქვეყანა იყინებოდა, ბრიტანეთის სამეფო ოჯახმა სასახლეში ცენტრალური გათბობა გამორთო და უმძიმეს მდგომარეობაში ჩავარდნილ ერს სწორედ ამ ფორმით გამოუცხადა სოლიდარობა.** თავად **ელისაბედ მეორე** ჯარში მტვირთავად მუშაობდა... დღეს არც ბრიტანეთსა და არც დანარჩენ ევროპაში ამის მქმნელი არავინაა...

როგორც ცნობილია, **კროჭის მოკეტვისა და, საერთოდ, კროჭების გააქტიურების პროცესი მაშინ იწყება, როცა ღვთაებრივი წესრიგი და ფასეულობები ინგრევა.** ასე, მაგალითად, საქართველოს უახლესი ისტორიიდან ცნობილია, რომ **აკაკი წერეთელს** საჩხერეში გამართული ადგილობრივი თვითმმართველობის არჩევნების დროს ვინმე **მელვინე ხუსკივაძე** და ვიღაც **აზნაური კროჭი** დაუპირისპირდნენ, რომლებმაც არჩევნების დღეს ხალხს ღვინო უფასოდ ასვეს. ამის გამო აკაკიმ არჩევნები წააგო. **ერთი სიტყვით, გაიმარჯვა კროჭმა და დამარცხდა წერეთელი.**

რუსთხელმწიფე **პუტინმა,** რომელმაც ევროპისკენ მიმავალი გაზის უშველებელი ონკანი თუ კროჭი გადაკეტა, შესანიშნავად იცის, რომ ევროპას უმძიმესი ზამთარი ელის. დიახ, ბრიტანეთი რუსეთისაგან ვეღარ მიიღებს გაზის იმ 10 პროცენტს, რომლითაც ის კრემლზე იყო დამოკიდებული. **ამ ათპროცენტიან დეფიციტს ბრიტანეთში უკვე მოჰყვა რამდენიმე უმსხვილესი ქარხნის გაჩერება.** რაც შეეხება საერთოევროპულ დეფიციტს, რომელიც დასავლეთს კროჭის ან პოჭის შეთამაშების გამო შეექმნა, როგორც სპეციალისტები გვარწმუნებენ, **ბუნებაში არ არსებობს რუსული გაზის ალტერნატივა და ვერც შაჰ-დენიზი, ვერც ალჟირი, ვერც ნორვეგია და ვერც ვერავინ ევროპას, რუსეთის მსგავსად, წელიწადში 150 მილიარდ კუბმეტრ გაზს ვერ მისცემს.** არავითარი პერსპექტივა არ ჩანს საიმისოდ, რომ ევროპამ საჭირო გაზის მარაგი სანახევროდ მაინც შეივსოს. **ასეთ სიტუაციაში, თუ სასწაული ან გლობალურ პოლიტიკაში სტრატეგიული გარღვევა არ მოხდა, ევროპის გამყინვარება გარდაუვალია.** მოკლედ, აწ განსვენებულმა დედოფალმა ელისაბედმა ფეხად გაასწრო, თორემ იმ ეპოქას მოესწრებოდა, როცა გაყინული და გათოშილი ნეანდერტალელი თუ ჰომო საპიენსი ევროპასა და კავკასიაში გამოქვაბულებს აფარებდა თავს.

მიჩნეულია, რომ, თუ სათვალავში არ მივიღებთ 1066 წლის 14 ოქტომბერს **ჰასტინგსთან განცდილ საბედისწერო მარცხს,** როცა ინგლისის ანგლოსაქსი მეფე **ჰაროლდ მეორე** ნორმანდიის ჰერცოგმა **უილიამმა** სასტიკად დაამარცხა და მერე მთელი ინგლისი დაიმორჩილა, ბრიტანეთის დაპყრობა ვერავინ შეძლო. ეს ბოლომდე ვერც რომაელებს გამოუვიდათ, ვერც — ფრანგებს და ვერც — გერმანელებს. **ნაპოლეონს სწორედ ინგლისმა გაუშრო სისხლი, რომელიც ევროპის დამჩოქებლისა და კორსიკელი ომის ღმერთის წინააღმდეგ კოალიციას კოალიციაზე ქმნიდა და მსოფლიოს ბატონობაზე მეოცნებე საფრანგეთის ბრწყინვალე იმპერატორს გასაქანს არ აძლევდა.**

ადოლფ ჰიტლერს საბჭოთა კავშირს რომ სწორედ ბრიტანეთი უქსევდა, ამას 1941 წლის მაისში შოტლანდიაში **რუდოლფ ჰესის** მოულოდნელი და საიდუმლო ვიზიტიც ადასტურებს. კიდევ უფრო მრავლისმთქმელია **რუდოლფ ჰესის მკვლელობა ამერიკლების მიერ კონტროლირებად შპანდაუს ციხეში გაგანია „პერესტროიკის“ დროს, 1987 წლის 17 აგვისტოს, როცა მას საბჭოთა ჟურნალისტები უნდა სწვეოდნენ.** მაინც რა შეიძლება ეთქვა **ადოლფ ჰიტლერის** ერთგულ მოადგილეს მაშინ რუსებისთვის ისეთი, რაც მისი მკვლელობის მიზეზი შეიძლება გამხდარიყო?

მიუხედავად ანგლოსაქსური დიპლომატიის სივერაგისა და ხვანჯებისა, დასავლეთს თუნდაც იმავე რუსეთთან მიმართებაში რაღაც დოზით მორალური უპირატესობა ყოველთვის ჰქონდა, მაგრამ დღეს ეს კოზირი აღარ უჭირავს. დასავლეთის მიერ შეურაცხყოფილი ქრისტიანობა, როგორც ფასეულობა და მორალი, შეფურთხებული და ამოპანღურებული გდია ლონდონის, პარიზის, ბერლინისა და ამსტერდამის ქუჩებში. **დასავლეთმა ქრისტეს ჯვარს სოდომისტების დროშა არჩია, რაც რუსეთს მანიპულაციის საშუალებას აძლევს არამხოლოდ მართლმადიდებლობის, არამედ მთელი ქრისტიანული დასავლეთის მორალურ ავტორიტეტად გაასაღოს თავი!** ეს კოზირი რუსეთს ნამდვილად უჭირავს, რასაც ემატება გაზის „ტრუბა“ და მისი განუყრელი კროჭი, რომელიც რუსთხელმწიფემ საგულდაგულოდ გადაკეტა...

> **ელისაბედ მეორე, რომლის მმართველობაც სტალინის სიცოცხლეში, 1952 წლის 6 თებერვალს დაიწყო, ხოლო კორონაცია სტალინის გარდაცვალებიდან 3 თვის შემდეგ, 1953 წლის 2 ივნისს შედგა, მოესწრო ევროპის დაცემას!**

ამ ორ კოზირთან დაპირისპირება დასავლეთს გაუჭირდება, რადგან, როგორც ზემოთ ვთქვით, მას არც მორალური სახე აქვს და არც იმ წონის ავტორიტეტი ჰყავს, რომელიც **ჩერჩილის ან რუზველტის მსგავსად** ლიდერის ტვირთს აიკიდებს. ვინ გასწევს ამ ჭაპანს — გერმანელი **ოლაფ შოლცი, მაკრონი** თუ ლუქსემბურგის პრემიერ-მინისტრი, რომელმაც ცოლად კაცი მოიყვანა?

დედოფალი ელისაბედ მეორე ბედნიერი ქალი ყოფილა, რომ ვერც გამყინვარებას მოესწრო და ვერც ბრიტანეთის ახალთახალი პრემიერ-მინისტრის **გასალომეზურაბიშვილებას!**

ბრიტანელები **უილიამ დამპყრობლის** გარდა ვერავინ დაამარცხა, მაგრამ ახლა დიდია იმის ალბათობა, რომ ბრიტანეთმა თავისი თავი დაამარცხოს!

კარგია, რომ ელისაბედ მეორე ვერც ამას მოესწრო!

ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრ ლიზ ტრასის სახით საქმე გვაქვს ინგლისელ სალომესთან!

დიტო ჩუბინიძე

დასაწყისი იხ. „გენერალისიმუსი“ №10-20

პროფესორი სვიმონ მასხარაშვილი ხრუშჩოვის მიერ 1956 წლის 25 თებერვალს სტალინის „პიროვნების კულტის შესახებ“ წარმოთქმული ოთხსაათიანი სიტყვის მიმოხილვას ასრულებს და აცხადებს, რომ, როგორც კი ნიკიტამ გამოსვლა დაასრულა, მისი მოხსენების ტექსტი მაშინვე გაასაიდუმლოეს და მიიღეს სულ რამდენიმესიტყვიანი რეზოლუცია, რომლის თანახმადაც ის სრული სახით არსად გამოქვეყნდებოდა, ხოლო მისი მოკლე შინაარსი წაკითხული იქნებოდა მხოლოდ დახურულ პარტიულ კრებებზე.



ისტორიკოსის თვალით

სვიმონ მასხარაშვილი:

როგორც კი ხრუშჩოვმა სტალინის შეურაცხყოფა და დამცირება დაიწყო, სხდომათა დარბაზში რამდენიმე ადამიანმა გულის ინფარქტი მიიღო!

— **ნიკიტა ხრუშჩოვს,** რომელმაც 1956 წლის 25 თებერვლის გამოსვლაში სტალინი უსინდისოდ განაქიქა და აბსოლუტურად დაუმსახურებლად ლანძღა, ერთგან მაინც წამოსცდა — **სტალინს ძალიან ძლიერი ლოგიკა ჰქონდა და გამოცდილი მარქსისტი იყო, რისი მეშვეობითაც ტროცკის, ზინოვიევს, ბუხარინსა და სხვებს მოერია და გაიმარჯვაო!** ხრუშჩოვი *ირწმუნებოდა — კოლექტივიზაციისა და ინდუსტრიალიზაციის შედეგად, როგორც კი საბჭოთა კავშირი წინ წავიდა და ქვეყანამ ეკონომიკურად ამოისუნთქა, იმისათვის, რომ კონკურენტი არ ჰყოლოდა და არავისთვის არაფერი ეკითხა, პარანოიკმა, ლაჩარმა, მშიშარა და ეჭვიანმა სტალინმა მე-17 ყრილობის დელეგატების ლიკვიდაცია დაიწყო. სტალინმა გაანადგურა საუკეთესო კადრები როგორც სოფლის მეურნეობის, ისე მძიმე მრეწველობის, მსუბუქი მრეწველობისა და სამხედრო სფეროს მიმართულებით და ყველაფერი აიღო საკუთარ თავზე; თუმცა, თავად ამ დროს კინოფილმების მიხედვით იღებდა ინფორმაციებს და სამხედრო ოპერაციებს გლობუსზე არჩევდაო!*

— ბატონო სვიმონ, გლობუსთან დაკავშირებით ხრუშჩოვის მიერ გაჟღერებული სიგიჟე საქვეყნოდ ცნობილია, მაგრამ მე-20 ყრილობის დასკვნით დღეს კიდევ რა სიგიჟეზე საუბრობდა ხრუშჩოვი, რომლითაც სტალინის განქიქებას ცდილობდა?

— გადახარხარების გარეშე ვერ მოისმენ ხრუშჩოვის ფრაზას, სადაც ის ამბობს ასეთ რამეს — **სტალინმა ხარკოვთან რომ არ დამიჯერა, ასეულათასობით ჯარისკაცი ტყუილუბრალოდ სწორედ იმიტომ დავკარგეთო!** ხრუშჩოვი სტალინს ადანაშაულებდა იმაშიც, თითქოს ქვეყანა ომისთვის სათანადოდ ვერ მოემზადა! მოკლედ, სულელი ნიკიტა ხრუშჩოვის მოხსენების თანახმად, **მთელი მსხვერპლი, რომელიც მეორე მსოფლიო ომში საბჭოთა ხალხმა გაიღო, იყო მხოლოდ და მხოლოდ იმის ბრალი, რომ სტალინი სამხედროების საქმეებში უხეშად ერეოდა, ხოლო სადაც ხელი არ მიუწვდებოდა და სამხედრო ოპერაციებს მამაცი საბჭოთა მხედართმთავრები გეგმავდნენ, ყველაფერი ბრწყინვალედ იყო...** ხრუშჩოვმა დელეგატებს პირდაპირ უთხრა — **რომ არა სტალინი, დღეს საბჭოთა კავშირი ბევრად უკეთეს დღეში იქნებოდა, ვიდრე არისო!** ნიკიტა ხრუშჩოვმა ცხადია, არც **ლავრენტი ბერია** დაინდო და განაცხადა — **ბერია დიდი ბრიტანეთის აგენტი იყო და სტალინის მიერ ჩადენილი დანაშაულებისა და კატასტროფული შეცდომების მიზეზი დიდწილად სწორედ ის გახლდათ, რომ მისი მთავარი მრჩეველი ბერია იყოო!** ანუ კაცი, რომელმაც ამერიკელებს ატომური ბომბი მოჰპარა, უსინდისო ნიკიტამ დიდი ბრიტანეთის აგენტად გამოაცხადა... ნიკიტა ხრუშჩოვი ყრილობაზე ამასაც „ამტკიცებდა“ — **ბოლოს სტალინის მარტო დატოვება აღარ შეიძლებოდა, სულ გაგიჟდა, იუგოსლავიასთან ურთიერთობა გაგვიფუჭა და ცოტა კიდევ რომ დასცლოდა, მსოფლიოს მესამე მსოფლიო ომშიც გახვევდაო!**

— კი მაგრამ, ნუთუ იმდენ დელეგატს შორის კაცი არ აღმოჩნდა, რომელიც ნიკიტა ხრუშჩოვს დარბაზიდან პროტესტის ნიშნად რაღაცას შესძახებდა და სიტყვას გააწყვეტინებდა?

— არცერთს ეს არ გაუკეთებია, ყველა იყო ენაჩავარდნილი და გახევებული. ამასაც ჰქონდა თავისი მიზეზი... კიდევ ერთხელ ვამბობ: **ხრუშჩოვის მოხსენება იყო ძალიან ჭკვიანი ნაძირალას მიერ დაწერილი.** კერძოდ, ხრუშჩოვმა მოხსენების დროს **გიორგი მალენკოვი** „ლენინგრადის საქმიდან“ და „ექიმების საქმიდან“ გამოაძვრინა და ყველაფერი **ლავრენტი ბერიასა და ვიქტორ აბაკუმოვს** დააბრალა. ამის შემდეგ უცებ გადავიდა მარშალ **კლიმენტი ვოროშილოვზე** და თქვა — ბოლო წლებში სტალინი ვოროშილოვს პოლიტბიუროს სხდომებზე არ ასწრებდა. ვოროშილოვიც კრემლში დარეკავდა და იკითხავდა — მოვიდე თუ არაო? თუ ეს ასე იყო, ამას ერთადერთი ახსნა აქვს — **ვოროშილოვი** გახლდათ ძალიან სუსტი სამხედრო, მაგრამ ძალიან უყვარდა სტალინს და მეგობარს, რომლის შესაძლებლობებიც კარგად იცოდა, ეტყობა, ბელადი არ აწუხებდა.

ხრუშჩოვი მერე მიახტა **ანასტას მიქოიანსა და ვიაჩესლავ მოლოტოვს** და განაცხადა — 1952 წლის მე-19 ყრილობის შემდეგ გამართულ პლენუმზე სტალინმა **მიქოიანი და მოლოტოვი** შერისხა და სტალინს რომ ეცოცხლა, დღეს ისინი, დიდი ალბათობით, ჩვენ გვერდით არ იქნებოდნენ, ორივეს დახვრეტდნენო! აბსოლუტურად გასაგები იყო, ხრუშჩოვი რასაც ხლართავდა — „ლენინგრადის საქმის“ ერთ-ერთი მთავარი ფიგურანტის, ცეკას მდივნის **ალექსეი კუზნეცოვის** ქალიშვილი **ალა კუზნეცოვა** ანასტას მიქოიანის ვაჟის **სერგო მიქოიანის** მეუღლე იყო. **ალექსეი კუზნეცოვი როდიონოვთან, ვოზნესენსკისთან, პოპკოვთან** და სხვებთან ერთად 1950 წლის 1 ოქტომბერს ტოტალური კორუფციის ბრალდებით დახვრიტეს. თანამედროვე გამოკვლევებითაც დასტურდება, რომ ეს ვირთხები ნამდვილად დასახვრეტები იყვნენ, რადგან ლენინგრადის ბლოკადის დროსაც კი პაპიროსებსა და ცოლებისა და სიდედრების საცვლებს ბიუჯეტის ფულებით ყიდულობდნენ. **სტალინი ისე მოკვდა, მოხდარის გამო მიქოიანს არ ელაპარაკებოდა. ცხადია, ყოველივე ზემოთქმულის გამო მიქოიანი ხრუშჩოვს არ წამოუხტებოდა და არ ეტყოდა — ბელადს რას შეურაცხყოფ, რას აბრალებო?**

— მოლოტოვი რატომ იყო სტალინზე დაბოღმილი?

— **მოლოტოვის** ებრაელი ცოლი **ჟემჩუჟინა** საბჭოთა კავშირში ისრაელის ელჩის **გოლდა მაიერის** დაქალი იყო. 1948 წლის შემდეგ, როცა ამერიკელებმა სტალინს ისრაელი აუყირავეს, აღმოჩნდა, რომ ბელადის მარჯვენა ხელის — **ვიაჩესლავ მოლოტოვის** ცოლი მტრის ბანაკში იყო. ცხადია, ამის გამო **ჟემჩუჟინა** დაიჭირეს, რაც მოლოტოვისთვის უმძიმესი დარტყმა იყო, მაგრამ რა უნდა ექნა?! მოკლედ, ნიკიტა ხრუშჩოვმა **მალენკოვს, ვოროშილოვს, მიქოიანს, მოლოტოვსა** და ბევრ სხვას კოჭი გაუგორა და 1956 წლის 25 თებერვალს იმ უბინძურესი მოხსენების წაკითხვის დროს მიანიშნა — **ხომ ხედავთ, თქვენ არაფერს გერჩით, ყველაფერში სტალინი და ბერია იყვნენ დამნაშავე, თქვენ არაფერ შუაში ხართო!** ამ ტაქტიკამ, როგორც აღმოჩნდა, გაჭრა და ეს პატარა კაცები, რომლებიც სტალინის მიერ ზურგგამაგრებული მსოფლიოს აზანზარებდნენ, მთელი ოთხი საათის განმავლობაში ხრუშჩოვს თავჩაქინდრული უსმენდნენ. თავის მოხსენებაში **ნიკიტა ხრუშჩოვმა** წამოაყენა ორი საკითხი — **საბჭოთა კავშირის სისხლის სამართლის კოდექსიდან 58-ე მუხლის ამოღება და ქალაქებისთვის კომუნისტური პარტიის ლიდერების სახელების დარქმევის აკრძალვა!** 58-ე მუხლს ჰქონდა ძალიან ბევრი პუნქტი. არცერთი ეს პუნქტი ხრუშჩოვს სინამდვილეში არ გაუუქმებია, მაგრამ პიარის მომენტიდან გამომდინარე, ისე გააკეთა, რომ ეს პუნქტები სხვადასხვა მუხლებში გადაანაწილა. რაც შეეხება 58-ე მუხლს, ის საერთოდ გაუქმდა.

— რა შეფასებები მოჰყვა ხრუშჩოვის მოხსენებას?

— არაკაცები და პატარა ადამიანები კი იყვნენ, მაგრამ დარბაზში მსხდომნი მიხვდნენ, რომ ამ ყველაფრის გახმაურება და საიაშკარაოზე გამოტანა საბჭოთა კავშირს მომენტალურად დაანგრევდა, **ამიტომ ხრუშჩოვის ეს მოხსენება მაშინვე გაასაიდუმლოეს და მიიღეს სულ რამდენიმესიტყვიანი რეზოლუცია, რომ ის სრული სახით არსად გამოქვეყნდებოდა, ხოლო მისი მოკლე შინაარსი წაკითხული იქნებოდა დახურულ პარტიულ კრებებზე.** 1989 წლამდე ხრუშჩოვის მოხსენების სრული რუსული ტექსტი „პიროვნების კულტის შესახებ“ არსად გამოქვეყნებულა!

— კი მაგრამ, ხრუშჩოვმა თავისი მოხსენება „პიროვნების კულტის შესახებ“ განა იმიტომ არ წაიკითხა, რომ სტალინი პოლიტიკურად დაესამარებინა და მიწასთან გაესწორებინა? მაშ, დასამალი რაღა იყო?

— ბელადის მტრების, ამ შემთხვევაში ხრუშჩოვისა და მისი ხროვის მიზანი შემდეგი გახლდათ — ნიკიტას სურდა ერთპიროვნული ლიდერობა და, მეორე მხრივ, სტალინის დამცირების ხარჯზე საკუთარი თავის წარმოჩენა! პირველი მიზნის მისაღწევად საჭირო იყო ხრუშჩოვზე ბევრად უფრო ავტორიტეტული პირების, პოლიტბიუროს წევრების დისკრედიტაცია. ეს ეხებოდა **მოლოტოვს, კაგანოვიჩს** და ნაწილობრივ **მიქოიანსა და ვოროშილოვს,** რომლებსაც 1937 წლის რეპრესიებში სტალინზე არანაკლები როლი ჰქონდათ ნათამაშევი. ხრუშჩოვის მიზანი იყო **„ეჟოვშჩინა“** „სტალინურ რეპრესიებად“ გამოეცხადებინა და სტალინის თანამზრახველებად მისთვის პოლიტიკურად სახიფათო **მოლოტოვი და კაგანოვიჩი** წარმოეჩინა. ამ მიზანს ხრუშჩოვმა მიაღწია კიდეც, როცა საგამოძიებო სტრუქტურების მიერ მოხდა „ეჟოვშჩინის“ გადახედვა და სტალინთან და ბერიასთან ერთად **მოლოტოვის, კაგანოვიჩისა** და აწ გარდაცვლილი **ჟდანოვის** „მონსტრებად“ გამოცხადება! ცხადია, „მონსტრად“ გამოცხადდა **მალენკოვიც.** არადა, საქვეყნოდ ცნობილია, რომ 1937 წელს **ეჟოვის** შემდეგ ყველაზე დიდი ბოროტმოქმედი სწორედ **ნიკიტა ხრუშჩოვი** იყო და ყველაზე მეტი სისხლი მოსკოვსა და უკრაინაში მის სინდისზეა! მაგრამ ნაძირალა ნიკიტას ხელთ ჰქონდა ერთი კოზირი — **ხრუშჩოვის ყურმოჭრილმა მონამ, „კაგებეს“ შეფმა ივან სეროვმა და შინაგან საქმეთა მინისტრმა სერგეი კრუგლოვმა 1956 წლის 25 თებერვლამდე არქივებიდან გააქრეს და გაანადგურეს ხრუშჩოვის ბოროტმოქმედებათა დამადასტურებელი დოკუმენტების უდიდესი ნაწილი.** რაც შეეხება ხრუშჩოვის მეორე მიზანს, ანუ სტალინის დამცირების ხარჯზე პირადი სახელის აღზევებას, აქ მან აბსოლუტური კრახი განიცადა!

— მაინც რა მოხდა?

— მოხდა ის, რომ, როგორც კი ხრუშჩოვმა სტალინის შეურაცხყოფა და დამცირება დაიწყო და ბელადის როლი როგორც მეორე მსოფლიო ომში, ისე ქვეყნის აღმშენებლობაში „შემაფერხებელ ფაქტორად“ წარმოაჩინა, **სხდომათა დარბაზში რამდენიმე ადამიანმა გულის ინფარქტი მიიღო და გაიყვანეს, ხოლო ხრუშჩოვის სიტყვის დამთავრებას არათუ ტაში არ მოჰყოლია, არამედ სამარისებური სიჩუმე ჩამოდგა.** ეს იყო სიჩუმე ქარიშხლის წინ... ხრუშჩოვიც მიხვდა, რომ ყველაფერი ბეწვზე ეკიდა და საკმარისი იყო იმ მომენტში პატარა ნაპერწკალი, რომ ყრილობის დელეგატები ადგილზე გაანადგურებდნენ ხრუშჩოვსაც და პოლიტბიუროს წევრებსაც. **ხრუშჩოვმა და პოლიტბიუროს მთელმა შემადგენლობამ ეს საფრთხე იგრძნეს და სიტყვის დამთავრებისთანავე მეყსეულად დატოვეს დარბაზი.** თითოეულს გაძლიერებულად იცავდა ნაძირალა სეროვის ხალხი. ყველა მიხვდა და, მათ შორის, **ხრუშჩოვიც,** რომ ამ სიტყვის უცვლელად გამოქვეყნება საბჭოთა კავშირს მაშინვე დაანგრევდა. ამის დასტური გახლდათ **1956 წლის 1 მაისის პარადი მოსკოვში,** როცა მოქალაქეებს კანტიკუნტად მოჰქონდათ პრეზიდიუმის წევრთა სურათები, ყველაზე ნაკლებად ხრუშჩოვის სურათები ჩანდა, ხოლო დემონსტრანტთა 99 პროცენტს ხელში სტალინის სურათი ეჭირა!

ესაუბრა

დიტო ჩუბინიძე

გაგრძელება იქნება

ცნობისათვის:

საბჭოთა კავშირის კომპარტიის ცეკას პირველი მდივნის ნიკიტა ხრუშჩოვის მოხსენება სსრკ კომპარტიის მე-20 ყრილობაზე სრული სახით ქართულ ენაზე პირველად გამოქვეყნდა გაზეთ „გენერალისიმუსის“ 2004 წლის მე-7 (45) და მე-8 (46) ნომრებში.

მართალია თუ არა, რომ 1941 წელს, მოსკოვზე გერმანელების იერიშისას, სტალინი მთავრობასთან ერთად კუიბიშევში გაემგზავრა, დედაქალაქში კი თავისი ორეული დატოვა?

თუ ამ ვერსიას ვერწმუნებით, გამოდის, რომ 1941 წლის 7 ნოემბერს წითელი მოედნიდან სულ რამდენიმე კილომეტრის მოშორებით ფრონტზე მიმავალ ჯარებს მავზოლეუმის ტრიბუნიდან სიტყვით სტალინის ორეულმა მიმართა. დედაქალაქის თავდაცვასაც ორეული ხელმძღვანელობდა და განკარგულებებს აძლევდა მარშლებსა და გენერლებს, სახალხო კომისრებსა და პარტიულ მუშაკებს. მანვე მიაღწია ბრწყინვალე გამარჯვებას მოსკოვისთვის ბრძოლაში და გერმანელები ასობით კილომეტრზე გარეკა... მაშასადამე, ორეული ტოლს არ უდებდა თავად სტალინს! **ცხადია, ეს ყველაფერი სიცრუეა და არავითარი ორეული ბელადს არ ჰყოლია.** თანამოსაგრეთა წინადადებაზე — უსაფრთხოების მიზნით გამგზავრებულიყო კუიბიშევში, სადაც მისთვის კრემლის აპარტამენტების მსგავსი ოთახები უნდა გაემზადებინათ — მან კატეგორიული უარი განაცხადა. **სახალხო კომისარიატთა უმრავლესობა, ენკავედეს გარდა, რომელსაც ბერია ხელმძღვანელობდა, მთელი ამ დროის განმავლობაში მართლაც სსრკ-ის სამუშაო დედაქალაქად გადაქცეულ კუიბიშევში** (ამჟამად სამარა) **იმყოფებოდა.** იქვე გადაასვენეს მავზოლეუმიდან ლენინის ნეშტი. **სტალინი კი მოსკოვში დარჩა და მუშაობა განაგრძო.**

1941 წლის ოქტომბრის მძიმე დღეებში, როცა გერმანელები კრემლის გუმბათებს უკვე საველე დურბინდებით ათვალიერებდნენ, სტალინს სოფელ პერხუშკოვოდან, სადაც იმჟამად მოსკოვის თავდაცვის შტაბი იმყოფებოდა, მეთაურმა დაურეკა და დედაქალაქის თავდაცვის უკეთ ორგანიზების მიზნით ბელორუსიის ვაგზალზე შტაბის გადატანის შესახებ გენერალ **ჟუკოვის** თხოვნა გადასცა. სტალინმა მშვიდად მოუსმინა შტაბის უფროსს და მოულოდნელად ჰკითხა: **„ნიჩბები გაქვთ?“** შტაბის უფროსი გაოგნდა: **„რომელი ნიჩბები, ამხანაგო სტალინ, სასანგრე?“ „ნებისმიერი“** — მოკლედ მოუჭრა უმაღლესმა მთავარსარდალმა. **„გვაქვს, ამხანაგო სტალინ“,** — არ დააყოვნა პასუხი შტაბის მეთაურმა, თუმცა, ნიჩბების საჭიროებას კარგად ვერ მიმხვდარიყო. **„ჰოდა, აიღეთ ნიჩბები და სამარე გაითხარეთ,** — კვლავ მშვიდად განაგრძო უმაღლესმა მთავარსარდალმა, — **შტაბი პერხუშკოვოში დარჩება და აუცილებლობის შემთხვევაში მას თავად ვუხელმძღვანელებ“.**

ასეთი მაგალითების მოყვანა მრავლად შეიძლება. წითელ მოედანზე სტალინის ინიციატივით ზედ გუდერიანის ტანკების ცხვირწინ გამართული სამხედრო აღლუმი მისი უმაგალითო სიმამაცის კიდევ ერთი დასტურია.

ასე რომ, ყოველგვარი ხმები მოსკოვიდან სტალინის გაქცევისა და დედაქალაქში მისი ორეულის დარჩენის შესახებ მტკნარი სიცრუეა.

სსრკ-ის უმაღლესი საბჭოს პრეზიდიუმის თავმჯდომარის – კალინინის მეუღლე რეპრესიების მსხვერპლი შეიქნა და პატიმრობიდან მხოლოდ სტალინის სიკვდილის შემდეგ გათავისუფლდა. მიუხედავად ამისა, კალინინი სახელმწიფოს ფაქტობრივ მეთაურად რჩებოდა, განა ეს შესაძლებელი იყო?



კალინინი გამონაკლისი როდი იყო. **მოლოტოვიც** სტალინის მარჯვენა ხელი გახლდათ, მაგრამ მისი მეუღლე — **პოლინა ჟემჩუჟინა** სიონისტებთან კავშირსა და შპიონაჟში დაადანაშაულეს და რამდენიმე წლით შორეულ ბანაკში უკრეს თავი. თავდაპირველად იგი სხვა ტუსაღებთან ერთად მუშაობდა, მაგრამ შემდგომ, როგორც მინისტრთა საბჭოს თავმჯდომარის პირველი მოადგილისა და საგარეო საქმეთა მინისტრის მეუღლეს, სასჯელი შეუმსუბუქეს და აბანოში გაამწესეს, სადაც პატიმართა ტანსაცმელს დეზინფექციას უტარებდა. რეპრესირებულ იქნა **ლაზარ კაგანოვიჩის** ღვიძლი ძმაც — საავიაციო მრეწველობის სახკომი 30-იან წლებში **მიხეილ მოსეს ძე.** ასეთი მაგალითი უამრავია.

ბელადის თანამოსაგრენი რეპრესირებულთა რიცხვში ახლობლების მოხვედრაზე თითქმის ერთნაირად რეაგირებდნენ. როცა ნათესავებმა **კაგანოვიჩს** ძმის გამოსარჩლება სთხოვეს, მან მიუგო: **„მე არ მყავს ძმა — მიხეილი. ჩემი ძმა იოსებ სტალინი გახლავთ“.** მოლოტოვს კრინტიც არ დაუძრავს, როცა პოლიტბიუროზე მისი ცოლის დაპატიმრების საკითხი დადგა, ხოლო **კალინინმა** ხმაც კი მისცა თავისი მეუღლის დატუსაღებას.



ეკატერინა ლობერგი

კალინინის ესტონელი მეუღლე **ეკატერინა ივანოვნა ლობერგი** 1938 წელს დააპატიმრეს. **ბუხარინის** ქვრივის — **ანა ლარინას მოწმობით,** ეკატერინას დაკავების მიზეზად მეგობარ ქალთან საუბარში სტალინის მისამართით როყიოდ წამოსროლილი რამდენიმე სიტყვა იქცა. თუმცა, იზოლაციის ნამდვილი მიზეზი, ალბათ, მაინც სხვა იყო. ცნობილია, რომ 30-იან წლებში სსრკ-ის თითქმის პირველი ლედი — **ეკატერინა ლობერგი** თავისი მდგომარეობით ბოროტად სარგებლობდა და ხშირად ნათხოვრობდა სამუზეუმო ძვირფასეულობას სახელმწიფო საცავიდან, შემდეგ კი ამ სამკაულებით საზოგადოებაში იწონებდა თავს. ზოგჯერ **კალინინის მეუღლე** ნათხოვარ ნივთებს მუზეუმს აღარ უბრუნებდა. მოლოტოვის მოწმობით, რუს დედოფალთა სიასამურის ქურქებში გამოწყობილი ეკატერინა თავისუფლად დასეირნობდა მოსკოვის ქუჩებში **(ფ. ჩუევი. „140 საუბარი მოლოტოვთან“).**

კალინინის მეუღლე ქმარს 1945 წლის ბოლოს დაუბრუნდა. კალინინის დაკრძალვის ამსახველ ფოტოზე (**მიხეილ კალინინი** 1946 წელს გარდაიცვალა) კუბოს უკან მიმავალ სტალინსა და ბერიას ლობერგი ორ ნაბიჯში მიჰყვება.

გორში, სტალინის მუზეუმის გვერდით, მისი პირადი, ერთობ მოკრძალებული ვაგონ-სალონი დგას, რომელიც ნამყოფია თეირანსა და პოტსდამში. კიდევ სად და რა მიზნით უმგზავრია სტალინს?



სტალინის ვაგონ-სალონის უბრალოება ნამდვილად განსაცვიფრებელია. შედარებისთვის გავიხსენოთ, რომ 20-იან წლებში რევოლუციური სამხედრო საბჭოს ხელმძღვანელი **ტროცკი** ქვეყანაში მგზავრობისას მთელი მატარებლით სარგებლობდა, რომელშიც თითო ვაგონს იყენებდა საძინებლად, სასადილოდ, კაბინეტად და ა.შ. ერთ-ერთ ვაგონში კი მოწყობილი ჰქონდა თავისებური ჰარემი, სადაც მისი ხარჭები მდივნების ნიღბით იმყოფებოდნენ. ასევე ფუფუნებით მგზავრობდნენ სტალინის მომდევნო საბჭოთა ბელადები **ნიკიტა ხრუშჩოვი და ლეონიდ ბრეჟნევი.** ახლა რაც შეეხება სტალინის მოგზაურობას საზღვარგარეთ. 1905 წელს **ტამერფორსში (ფინეთი)** შედგა **სტალინისა და ლენინის** პირველი შეხვედრა. მანამდე ისინი მხოლოდ მიმოწერით იცნობდნენ ერთმანეთს. 1906 წელს სტალინი ჩავიდა **სტოკჰოლმში,** სადაც მონაწილეობა მიიღო პარტიული ყრილობის მუშაობაში, როგორც ამიერკავკასიის პარტორგანიზაციის დელეგატმა. 1907 წელს იგი კვლავ ყრილობის დელეგატად გაემგზავრა **ლონდონში.** 1912 წელს ბელადმა პარტიული საქმეების გამო **კრაკოვიც** (პოლონეთი) მოინახულა, იქიდან კი **ვენაში** გაემგზავრა. და ბოლოს, 1917 წლის ნოემბერში მან ფინეთის დედაქალაქ **ჰელსინკში** მონაწილეობა მიიღო ფინელ სოციალ-დემოკრატთა ყრილობის მუშაობაში. საბჭოთა ხელისუფლების ხანაში სტალინი მხოლოდ ორჯერ გაემგზავრა საზღვარგარეთ — 1943 წელს **თეირანში** და 1945 წელს — **ბერლინში,** პოტსდამის კონფერენციაზე.

რატომ ააფეთქეს თვითმფრინავი, რომლითაც ჩეხოსლოვაკიის თავკაცი კლიმენტ გოტვალდი მოსკოვიდან პრაღაში ბრუნდებოდა?

სტალინის მოწამვლის ვერსიას იჟინებდა მისი ვაჟი **ვასილი,** რომელსაც ამის გამო ჯერ რვაწლიანი ციხე, შემდეგ კი ყაზანში გადასახლება მიუსაჯეს და 41 წლის ასაკში მოწამლეს კიდეც. რაც შეეხება ვერსიას ექიმ **გოტვალდის** ავადსახსენებელი ცხვირსახოცის შესახებ, რომლითაც მან გამოთხოვებისას თითქოს ტუჩები მოსწმინდა ბელადის ცხედარს და ეს ჟესტი ხრუშჩოვმა და ბერიამ შენიშნეს, არც დოკუმენტებით და არც თანამედროვეთა მოგონებებით არ დასტურდება. არადა, გოტვალდის მოულოდნელი აღსასრული სტალინის დაკრძალვის შემდეგ მართლაც უცნაურად გამოიყურება. **ბელადი 9 მარტს დაკრძალეს, 14 მარტს კი საზოგადოებას ამცნეს გოტვალდის უეცარი სიკვდილის შესახებ, რომელიც თითქოსდა წითელ მოედანზე, სტალინის სამგლოვიარო პროცესიაზე დასწრებისას გაცივდა.** თუმცაღა, სინოპტიკოსთა მონაცემებით, იმ დღეს მოსკოვში 2-3 გრადუსი სითბო დაფიქსირდა, გოტვალდს კი, ფოტოსურათების მიხედვით თუ ვიმსჯელებთ, საკმაოდ თბილად ეცვა და ბეწვის ქუდიც ეხურა. **რაც შეეხება თვითმფრინავის აფეთქებას, ეს მართალი არ გახლავთ. გოტვალდი კრემლის საავადმყოფოში გარდაიცვალა ისე, რომ პრაღაში გაფრენა ვერ მოასწრო.**

მართალია თუ არა, რომ თბილისის ზოოპარკიც ბერიას აშენებულია?

დედაქალაქის რეკონსტრუქცია და ახალმშენებლობანი მნიშვნელოვანწილად ბერიას სახელს უკავშირდება. იგი განათლებით არქიტექტორი გახლდათ და არამხოლოდ აკონტროლებდა ამ პროცესს, არამედ თავადაც ქმნიდა ესკიზებსა და პროექტებს. **ამჟამინდელი გმირთა მოედანი თავისი შენობებითა და მათი დამამშვენებელი ანსამბლებით ბერიას იდეა გახლდათ, თუმცა, მისი მშენებლობა მოგვიანებით დასრულდა.**

თბილისის ზოოპარკმა ფუნქციონირება 1931 წელს, რესპუბლიკის ხელმძღვანელად ბერიას არჩევისთანავე დაიწყო. ერთხელ ბერიამ ამ ადგილებში გავლისას ყურადღება მიაქცია კერძო სამხეცეს, რომელიც **ნეპ**-ის დროს გამდიდრებულ ვინმე **გრიგორი ბოიკოს** ეკუთვნოდა. სამხეცეს მუშაკთა პერსონალს თავად ბოიკო და მისი მეუღლე შეადგენდნენ, ხოლო ზოოპარკში სულ ორი დათვი, რამდენიმე მაიმუნი, გარეული ტახი და პონი ბინადრობდნენ. ბერიას ვიზიტიდან მოკლე ხანში სამხეცე ექსპროპრირებული იქნა სახელმწიფოს სასარგებლოდ. განახლებულ სახელმწიფო ზოოპარკში დირექტორად **ბოიკო** დაინიშნა, მისმა მეუღლემ კი მთავარი ბუღალტრის პოსტი დაიკავა. **30-იანი წლების ბოლოს მოკრძალებული სამხეცე მნიშვნელოვნად გაფართოვდა და ნაირ-ნაირი ცხოველებით შეივსო. მისი ყოფილი მეპატრონე ბოიკო კი სიკვდილამდე კეთილსინდისიერად მუშაობდა ახალ ზოოპარკში.**



ბედის ხორბალი ტრიალებდა, ანუ

★ 90 წლის წინათ

90 წლის წინათ, 1932 წლის 7 აგვისტოს, მიღებულ იქნა საკავშირო ცაკისა და სახკომსაბჭოს ისტორიული დადგენილება **„სახელმწიფო საწარმოების, კოლმეურნეობების და კოოპერაციის ქონების დაცვის და საზოგადოებრივი (სოციალისტური) საკუთრების განმტკიცების შესახებ“,** რომელსაც ხალხმა **„სამი თავთავის კანონი“** (სხვაგვარად „Указ семь-восемь“) უწოდა მისი რეპრესიული ბუნებიდან გამომდინარე — **აქაოდა, ხელისუფლება სამ განიავებულ თუ მიტაცებულ თავთავსაც არ შეგარჩენსო.** არადა, წაპნიების წინააღმდეგ შემუშავებული ღონისძიებები მართლაც მკაცრი იყო — მინდვრებში აღიმართა სათვალთვალო კოშკები, დაწესდა მზერამახვილ ცხენოსანთა რეიდები და ფიშტოიან გუშაგთა რეგულარული მიმოსვლა. სისხლის სამართლის კოდექსის **109-ე მუხლი** ითვალისწინებდა სასჯელს სამსახურებრივი მოვალეობის ბოროტად გამოყენებისათვის, **116-ე მუხლი** — გაფლანგვისათვის, **129-ე მუხლი** — სახელმწიფოსათვის უსარგებლო გარიგებებისათვის, **162-ე მუხლის „გ“ და „დ“ პუნქტები** — სახელმწიფო ქონების ქურდობისათვის, **169-ე მუხლის მე-2 ნაწილი** — თაღლითობისათვის. სასჯელის მაქსიმალური ვადა შეადგენდა **10 წელს,** ხშირ შემთხვევაში გათვალისწინებული იყო **დახვრეტა.** რაც მთავარია, გამორიცხული იყო ამნისტია. დანარჩენს თავად დადგენილებაში წაიკითხავთ.

აქვე დავსძენთ, რომ 1932-39 წლებში მარტო რუსეთის ფედერაციაში სოციალისტური საკუთრების დატაცებისათვის 182 ათასამდე ადამიანი გასამართლდა.

სამი თავთავის არავის შერჩენია!

პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით!

კომუნისტი

საქ. კ. პ. (ბ) ცენტ. და თბ. კომიტეტების და საქ. ცაკის ორგანო

ტელეფონები ჯამ: რედაქტორის—14—76, რედ. მოადგილის—88—17, სამდივნოს—10—58, მთ. კანტორის—8—81.

ოთხშაბათი, 10 აგვისტო 1932 წ. № 185 (3439)

პროლეტარებო ყველა ქვეყნისა, შეერთდით!

კომუნისტი

საქ. კ. პ. (ბ) ცენტ. და თბ. კომიტეტების და საქ. ცაკის ორგანო

ტელეფონები ჯამ: რედაქტორის—14—76, რედ. მოადგილის—88—17, სამდივნოს—10—58, მთ. კანტორის—8—81.

ხუთშაბათი, 11 აგვისტო 1932 წ. № 186 (3440)

საქ. ცაკისა და სახკომსაბჭოს დადგენილება

სახელმწიფო საწარმოების, კოლმეურნეობების და კოოპერაციის ქონების დაცვის და საზოგადოებრივი (სოციალისტური) საკუთრების განმტკიცების შესახებ

მოსკოვი. 7 აგვისტო. ამ უკანასკნელ ხანებში გახშირდა მუშებისა და კოლმეურნეების საჩივრები რკინის გზის და წყლის ტრანსპორტზე ტვირთების მტაცებლობის (ქურდობის) შესახებ და კოოპერატივების და კოლმეურნეობების ქონების მტაცებლობა (ქურდობა) ხულიგნურ და საერთოდ ანტისაზოგადოებრივი ელემენტების მხრივ. ამასთან ერთად გახშირდა საჩივრები კულაკური ელემენტების ძალადობისა მუქარის შესახებ კოლმეურნეების მიმართ, რომლებსაც არ სურთ კოლმეურნეობებიდან გამოსვლა და რომლებიც პატიოსნად და თავდადებულად მუშაობენ კოლმეურნეობების განმტკიცებისათვის.

საკავშირო ცაკი და სახკომსაბჭო სცნობენ რომ საზოგადოებრივი საკუთრება (სახელმწიფო, საკოლმეურნეო, კოოპერატიული) წარმოადგენს საბჭოთა წყობილების საფუძველს, იგი წმინდათა წმინდა და ხელშეუხებელია, ამიტომ ისინი რომლებიც ხელყოფენ საზოგადოებრივ საკუთრებას, უნდა ჩაითვალონ ხალხის მტრებად, რის გამო გადამწყვეტი ბრძოლა საზოგადოებრივი ქონების მტაცებლებთან წარმოადგენს საბჭოთა [illegible] ორგანოების უპირველეს მოვალეობას. საკავშირო ცაკი და სახკომსაბჭო, ლებულობენ რა მხედველობაში აღნიშნულ მოსაზრებებს, უწევენ რა ანგარიშს მუშებისა და კოლმეურნეების მოთხოვნებს, ადგენენ:

I.

1. რკინის გზის და წყლის ტრანსპორტის ტვირთები თავისი მნიშვნელობით გათანაბრებულ იქნას სახელმწიფო ქონებასთან და ყოველმხრივ გაძლიერდეს აღნიშნული ტვირთების დაცვა.

2. რკინის გზის და წყლის ტრანსპორტზე ტვირთების მტაცებლობისათვის სასამართლო რეპრესიის ზომად გამოყენებულ იქნას სოციალური დაცვის უმაღლესი ღონისძიება—დახვრეტა მთელი ქონების კონფისკაციით, რაც შემსუბუქებული გარემოების დროს შეიძლება შეცვლილ იქნას თავისუფლების აღკვეთით არა ნაკლებ 10 წლის ვადით ქონების კონფისკაციით.

3. არ შეეფარდოს ამნისტია იმ ბოროტმოქმედ, რომლებიც მსჯავრდადებული იქნებიან ტრანსპორტზე ტვირთების მტაცებლობისათვის.

II.

1. კოლმეურნეობების და კოოპერატივების ქონება (მოსავალი მინდვრად, საზოგადოებრივი მარაგი, პირუტყვი, კოოპერატივის საწყობები, მაღაზიები, და სხვ;) თავისი მნიშვნელობით გათანაბრებულ იქნას სახელმწიფო ქონებასთან და ყოველმხრივ გაძლიერდეს აღნიშნული ქონების დაცვა მტაცებლობისაგან.

2. კოლმეურნეობების და კოოპერატივების ქონების მტაცებლობისათვის (ქურდობა) სასამართლო რეპრესიის ზომად გამოყენებულ იქნას სოციალური დაცვის უმაღლესი ღონისძიება — დახვრეტა მთელი ქონების კონფისკაციით, რაც შემამსუბუქებელ გარემოების დროს შეიძლება შეიცვალოს თავისუფლების აღკვეთით არა ნაკლებ 10 წლის ვადით, მთელი ქონების კონფისკაციით.

3. არ შეეფარდოს ამნისტია იმ ბოროტმოქმედთ, რომლებიც მსჯავრდადებული არიან კოლმეურნეობების და კოოპერატივების ქონების მტაცებლობისათვის.

III.

1. გაჩაღდეს გადამწყვეტი ბრძოლა იმ ანტისაზოგადოებრივი კულაკურ-კაპიტალისტური ელემენტების წინააღმდეგ, რომლებიც მიმართავენ ძალადობას და მუქარას ან ქადაგებენ ძალადობის და მუქარის გამოყენებას კოლმეურნეების მიმართ იმ მიზნით, რომ აიძულონ ისინი გამოვიდნენ კოლმეურნეობებიდან, ძალით დაშალონ კოლმეურნეობა. ეს დანაშაული გათანაბრებულ იქნას სახელმწიფოებრივ დანაშაულთან.

საქ. კ. პ. (ბ) თბილისის კომიტეტის სამდივნოს 1932 წლის 10 აგვისტოს დადგენილება

საკავშირო ცაკისა და სახკომსაბჭოს მიერ სახელმწიფო საწარმოების, კოლმეურნეობების და კოოპერაციის ქონების დაცვისა და საზოგადოებრივი (სოციალისტური) ქონების განმტკიცების საკითხზე მიღებულ დადგენილების მასიურად დამუშავების შესახებ.

იმ მიზნით, რომ საკავშირო ცაკისა და სახკომსაბჭოს 1932 წლის 7 აგვისტოს დადგენილება, რომელსაც განსაკუთრებით დიდი მნიშვნელობა აქვს, დაყვანილ იქნას თვითეულ მუშამდე, მოსამსახურემდე, კოლმეურნემდე, ინდივიდუალურ მეურნემდე და ყველა მშრომელამდე, საქ. კ. პ. (ბ) თბილისის კომიტეტი ადგენს:

1. წინადადება მიეცეთ საქ. კ. პ. (ბ) თბილისის ორგანიზაციის რაიონულ კომიტეტებს 13—15 აგვისტომდე დაამუშაონ საკავშირო ცაკისა და სახკომსაბჭოს ხსენებული დადგენილება ყველა საწარმოებში, სახელმწიფო მიტინგებზე, სასადილო დასვენების დროს.

2. დაევალოს საქართველოს პროფსაბჭოს შეიმუშაოს მთელი რიგი ღონისძიებანი საკავშირო ცაკისა და სახკომსაბჭოს დადგენილების დასამუშავებლად სახელმწიფო ვაჭრობის, კოოპერაციის და რკინის გზის მუშაკთა შორის.

3. დაევალოს თბილისის კომიტეტის კულტურისა და პროპაგანდის განყოფილებას და საკავშირო ცაკისა და სახკომსაბჭოს დადგენილება დაამუშაოს სწავლების მორიგ დღეს პარტგანათლებისა და კომკავშირის პოლიტგანათლების ქსელში.

საქ. კ. პ. (ბ) თბილისის კომიტეტის მდივანი — წითლიძე

P.S.

აღსანიშნავია, რომ **90 წლის წინათ** საბჭოთა კავშირის დედაქალაქში არამხოლოდ *ხორბლის პარვის პრობლემა,* არამედ *წყლის სერიოზული დეფიციტიც* არსებობდა. სწორედ ამის გამო, **1932 წლის 3 სექტემბერს** დაიწყო **მოსკოვი-ვოლგის არხის** მშენებლობა, რომელიც **85 წლის წინათ, 1937 წლის 15 ივლისს,** გაიხსნა, ხოლო **75 წლის წინათ,** 1947-ში, **მოსკოვის სახელობის არხად** გადასახელდა.

ამ გიგანტური მშენებლობის დაწყების მიზეზი გახდა ის გარემოება, რომ 30-იანი წლების დასაწყისისათვის სულ უფრო და უფრო მზარდ მოსკოვს სასმელი წყალი აღარ ჰყოფნიდა და არჩევანი 128 კილომეტრით დაცილებულ ვოლგაზე შეჩერდა.

დღეს აღარც საბჭოთა კავშირი არსებობს და აღარც მისი ბედის ხორბალი, მაგრამ საბჭოთა კავშირის სამართალმემკვიდრე რუსეთის ფედერაცია ევროპას ბედის ბორბლის უკუღმა დატრიალებითა და გაყინვით ემუქრება!

გენერალისიმუსი

2022 წლის 12 სექტემბერი. № 21 (145)

სარედაქციო კოლეგია

„ასავალ-დასავალის“ საგამომცემლო სახლი. ვებ-გვერდი ინტერნეტში: **www. asavali.com** ელ-ფოსტა: **mail@asavali.com**

ფეისბუქი: **www.facebook.com/Asavali.com** გამოდის **2003 წლის 7 აპრილიდან.**

კობა არაბული



გადავარჩინოთ ის „რაღაცა“, რაც არის ყველაფერი!

ჩვენი მრავალსაუკუნოვანი ერი არსებობის ურთულეს ფაზაში შევიდა მესამე ათასწლეულში. მრავალ განსაცდელს გადარჩენილი აპოკალიფსური ხიფათის ზღვარზე დადგა. მას თავს დაატყდა გლობალურ-ლიბერასტული „სინერგიების“ და ზნეობრივი ძალადობის ტალღა-ცუნამი. ევროპას და ამერიკას ლიბერალიზმისა და ურწმუნოების უმძიმესი ვირუსი შეხვდა. კორონაც ხომ მათი ვირუსია, მაგრამ გლობალური „ლგბტ“-პანდემია განუკურნელი აღმოჩნდა.

ამავე დროს სრულიად მიუღებელ, დამღუპველ ომში „გვტენიან“, როგორც „ზედ წასაკლავ ზვარაკს“. თუმცა, ვერავინ გაიგო, ვისი ომია ეს, ერთადერთი მხოლოდ ზელენსკიმ იცის: თუკი ქვეყანა დაწყნარდება, მას ჩამოკიდებენ.

●

ევროპა და ამერიკა მსოფლიოში ფაშიზმის პროპაგანდას ეწევა, როდესაც ის დევნის რუსი ეროვნების ადამიანებს, მათ კულტურას და კერძო ბიზნესს, ამით ნეოფაშიზმის იდეოლოგიას აცოცხლებს, კაცობრიობას ატომური ომის სახიფათო ზღვარზე აყენებს.

გლობალური, მოძალადე მსოფლიო ვერ მიხვდა, რომ მათი ამბიციები და ტრილიონები ნულდება კოსმიური კატაკლიზმების ფონზე; არაფერი რჩება ქრისტეს მოძღვრების გარდა.

●

მავანს სამყაროს ღერძი ამერიკაში, ბრიუსელში ან ლონდონში ჰგონია, არადა, სამყაროს ცენტრი შეიძლება ვაჟა-ფშაველას ქოხი იყოს ჩარგალში. აკი, ხადუს უძველეს სალოცავში, ცროლის მთაზე, შემდგარი ხევსური ქადაგი ასეთ მისტერიას აღავლენს: **„დიდება შენდა, ცროლის წვერის ანგელოზო, დედამიწის შუა სამანზე მდგომო!“**

ახლა მოვიტან მეტად საყურადღებო ამონარიდს გლდანის ეკლესიის მოძღვრის, **მამა ბასილის** ეპისტოლედან: „მინდა, ვამცნო საზოგადოებას — საქართველოს მოღალატეთა არმიას დღეს ჰყავს სამი ბელადი: **დეგნანი, ლომჯარია და ზურაბიშვილი“...**

მართლაც, რომელი სამი შხამიანი მდინარის დასაბამია ეს სამი დედაკაცი, ქართულ პოლიტიკურ ველს რომ წამლავს?!

ვინ ჩამოსხა ეს დესანტი ჩვენი ქვეყნისთვის ყველაზე ურთულეს დროში თავისი მომყოლებით: კლანებით, კლონებით, არასამთავრობოთა ბატალიონებით, რომლებიც კატეგორიულად მიუღებელია ქართული ცნობიერებისთვის, კულტურისთვის, სახელმწიფოს არსებობისთვის; ეს ჯოგები კატეგორიულად ცალსახად ასაკრძალი და გადასადევნია ერის საარსებო სივრციდან, როგორც სარეველა ყანიდან.

●

ირაკლი ღარიბაშვილი ქართველი ერისთვის ყველაზე მძიმე, კრიზისული დროის პრემიერია, რომელიც, ფაქტობრივად, მესამე ომის და ურთულესი პანდემიის პირობებში ახერხებს ოკუპირებული ქვეყნის ფეხზე დაყენებას, მისი სახელმწიფოებრივი, პოლიტიკური და ეკონომიკური სახის შენარჩუნებას.

სწორედ მას შემოუჩნდნენ და შემოუსხდნენ ყურის ძირში მოღალატენი, როგორც ფოლკლორი იტყვის: **„მოუსხდნენ მოღალატენი მარჯვენა ყურის ძირსაო“.**

რაც შეეხება **სალომე ზურაბიშვილს,** ქვეყანას არ უნდა ჰყავდეს შიგნიდან ციხის გამტეხი პრეზიდენტი. **რას იზამ, ეტყობა, ესეც ბედისწერაა — ყველა ასეთი გამოდგა: მეორეც, მესამეც, მეოთხეც...**

გვახსოვს, როგორ გაყიდა ქვეყანა **სააკაშვილმა,** 120 სოფელი ჩააბარა რუსეთს და ისტორიული პროვინციები და ქვეყანა 21-ე საუკუნეში ოკუპირებულად აქცია.

გვახსოვს, როგორ უღალატა მეორე დღესვე ყურით მოყვანილმა **მარგველაშვილმა** ბიძინა ივანიშვილს და ღალატის ფილოსოფიით ჩააფლავა სახელმწიფო საქმეები.

ყველას გვახსოვს, როგორ მიჰყავდათ და დაჰყავდათ სალომე ზურაბიშვილი „ყურით“ „ოცნების“ მხარდამჭერებს. და, აჰა, ეგეც და მისი ღალატის ფსიქოლოგია: **„ღარიბაშვილი გაემიჯნოს პარლამენტიდან გასულ ოთხ დეპუტატსო“.**

ქალბატონო პრეზიდენტო, რატომ თქვენ არ მოუწოდებთ ამერიკის ელჩს, რომ ჯერ ის გაემიჯნოს ნაციონალ-ფაშისტურ-რევანშისტულ კლანებს, ლგბტ კლანებს და სექტებს საქართველოში, რომლებიც რყვნიან და ანგრევენ ქართველი ერის ცნობიერებას, ებრძვიან მის კულტურას და ტრადიციებს, ეკლესიას და პატრიარქს, ხიფათს უქმნიან სახელმწიფოს არსებობას?

შეეკითხეთ ელჩს, რატომ არ ემიჯნება ამ პროცესებს და მერე მოუწოდეთ პრემიერს, თუ კიდევ დაგრჩებათ ამის სურვილი. მაგრამ, **რაკი თქვენ არ „გაგიგონიათ“ ქართველთა ომში ჩათრევის მოწოდება, ვერც ვერაფერს გაიგონებთ.**

●

სალომე ზურაბიშვილი აღმოჩნდა სრულიად გაუნათლებელი სნობი და ერის ბედისწერის ვერშემცნობი, რომლის მოყვანასა და მხარდაჭერაში მეც მიდევს წილი, რისთვისაც ბოდიშს ვუხდი საზოგადოებას.

სრული ნონსენსია — შეუსაბამო და შეუფერებელი სახალხო დამცველისთვის **ვინმე ლომჯარიას** ტიპაჟი.

ლიბერასტების ფაცხიდან გადმომხტარი ეს თხა მართლაც სამარცხვინო მოვლენაა.

ამ ტიპის კლონები თუ ვერ ამოშალა ქართველმა ხალხმა თავისი ცნობიერებიდან და არჩევანიდან, არაფერი გვიშველის.

სახალხო დამცველად წოდებული ლომჯარიას ტიპის ჰიბრიდი არ უნდა იყოს ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სივრცეში მისი სულიერი პეიზაჟის მჯღაბნელი.

●

ახლა პირველსავე სიტყვას მოვალ და ვკითხავ **კელი დეგნანს,** თუ წაუკითხავს **ფოლკნერი, ვულფი, ჯოისი, უიტმენი, სტაინბეკი,** ეცოდინება, როგორ ხედავდნენ ამერიკის ბედს დიდი მწერლები.

დეგნანი, ვგონებ, ვერ გრძნობს და ვერ ხედავს ამერიკისა და კაცობრიობის ბედისწერას, ის დასაქოქი ფორთოხალივით მოქმედებს, მექანიკურად... მით უფრო ვერ ხედავს საქართველოს მისიას და ფუნქციას ამ სამყაროში, თუნდაც, როგორც გერმანიის ელჩი...

შევახსენებ დეგნანს, რომ **უიტმენს** აშფოთებს ამერიკის სახელმწიფოს კონგლომერატიული მასა, რომელიც ერად ვერ იქცა და კიდევ ვინ იცის, რამდენი საუკუნე დასჭირდება მის ერად ჩამოყალიბებას.

სწორედ ეს არის მიზეზი, რომ **ამერიკის გლობალურ-კონგლომერატიული სახელმწიფო** ვერ ჰგუობს ისტორიული ცივილიზაციის მქონე ერებს, ანგრევს და ცდილობს მათ შეცვლას და გადაკეთებას.

●

ქალბატონო დეგნან, თქვენც ამ პოლიტიკური სივრციდან გადმოტყორცნილი ელჩი ბრძანდებით, გაჩხიბული გლობალურ-ლიბერასტული პოლიტიკით.

ამერიკული დემოკრატია ფარსად, ფსევდოდემოკრატიად აქციეთ, როცა **ტრამპს** არჩევნები გაუყალბეთ და მილიონობით ხმა მოპარეთ. **თქვენმა ლიბერასტულმა ცნობიერებამ არ იგუა რესპუბლიკელი, პატრიოტი, ქრისტიანულ ნიადაგზე მდგარი პრეზიდენტი და ახლაც დევნით.**

ამდენად, არ არის გასაკვირი თქვენი მხარდაჭერა **„ლგბტ“-ულტრალიბერალი, ფაშისტურ-რევანშისტული კლანებისთვის, პრაიდებისთვის და არასამთავრობო „კლასტერებისთვის“,** რომლებიც სახელმწიფოში სახელმწიფოდ გვიქციეთ.

თქვენ ვერ გრძნობთ თქვენი ქცევის შეუსაბამობას ქრისტეს კვართის მფლობელ, ღვთისმშობლის წილხვედრ პირველ ქრისტიანეთა მორალთან!

ვერ ხედავთ ქართველი ერის ისტორიას, რომელმაც დიადი სახელმწიფო შექმნა ჯერ კიდევ ფარნავაზის დროს (მე-3 ს. ჩვ. წ. აღ-მდე) **და ადრე შუასაუკუნეებში** (მე-12 ს.) **დემოკრატიული პარლამენტით, „ვეფხისტყაოსნით“ და სიკვდილის დასჯის გაუქმებით მსოფლიოში დემოკრატიის ოაზისი შექმნა.**

ამერიკა და ევროპა ხომ ახლაც, 21-ე საუკუნეში, სიკვდილით სჯის კაცობრიობას. უკრაინის მიწაზე სისხლიან კალოს ლეწავენ და დემოკრატიობანას თამაშობენ.

თქვენ, ამერიკა და ანგლოსაქსური ევროპა აწარმოებთ უკრაინის მიწაზე რუსეთის წინააღმდეგ მესამე მსოფლიო ომს.

თქვენ არ აჩერებთ ამ ომს, ვინაიდან თქვენი „ომის მანქანები“ და ლობები სხვის ომში, სხვის მიწაზე, სხვისი სისხლით „გამოიმუშავებენ“ დოლარების ურიცხვ რაოდენობას.

●

თქვენ უნდა მიხვდეთ, ქალბატონო დეგნან, რომ საქართველოს სხვა ტიპის თავისუფლება და მხარდაჭერა სჭირდება. არც თქვენი „ომი და მშვიდობა“ სჭირდება მას და არც ლევ ტოლსტოის „ომი და მშვიდობა“, არც სტაინბეკის „მრისხანების მტევნები“ აყრილთა და ლტოლვილთა ტრაგედიებით და არც თქვენი პროვოკატორების აქ ყოფნა...

თქვენ მთელი აღმოსავლეთი და ახლა უკრაინა ლტოლვილთა ბანაკებად, აყრილ ერებად აქციეთ...

●

მოვუწოდებ „ოთხთა კავშირს“ — შესანიშნავ პარლამენტარებს, გააძლიერონ „ხალხის ხმა“, მათი მოქმედება უკვე იქცა ერთგვარ მეხამრიდად და ის თანდათან იქცევა ეროვნული ხსნის ენერგიად.

ნიჭიერი და პატრიოტი ქართველების კავშირი იქცევა ისეთ ძალად, რომელიც შეძლებს **„რაღაცის“ გადარჩენას და ეს „რაღაცა“ არის ყველაფერი.**

სახალხო დამცველად წოდებული ლომჯარიას ტიპის ჰიბრიდი არ უნდა იყოს ქართულ პოლიტიკურ და საზოგადოებრივ სივრცეში მისი სულიერი პეიზაჟის მჯღაბნელი!

მართლაც, რომელი სამი შხამიანი მდინარის დასაბამია ეს სამი დედაკაცი, ქართულ პოლიტიკურ ველს რომ წამლავს?!

სალომე ზურაბიშვილი აღმოჩნდა სრულიად გაუნათლებელი სნობი და ერის ბედისწერის ვერშემცნობი, რომლის მოყვანასა და მხარდაჭერაში მეც მიდევს წილი, რისთვისაც ბოდიშს ვუხდი საზოგადოებას!

ნაპოლკალიფსი ნაცლიბერასტებისათვის

დილაადრიან მაღვიძებს ტელეფონის ზარი. სმარტფონის ეკრანზე წერია — „ბელა ქეტაშვილი“. ის არის ქართული ფეხბურთის ისტორიაში ერთადერთი ოლიმპიური ჩემპიონი და, მაშასადამე, ქართული ფეხბურთის ერთ-ერთი ცოცხალი ლეგენდა, თბილისის „დინამოსა“ და საბჭოთა კავშირის ეროვნული და ოლიმპიური ნაკრებების ყოფილი მოთამაშე, საქართველოს სპორტის რაინდი და კიდევ ბევრი ტიტულისა და ღირსების მატარებელი კაცი.

— **გისმენ, სიყვარულოვიჩ!** — ვპასუხობ ნამძინარევი ხმითა და თავისივე მიმართვის ფორმით, რომელსაც ახლობლებთან საუბარში ხშირად იყენებს.

— **თუ აპირებ, სტატია დაწერო ხვიჩა კვარაცხელიას ლანძღვით დაკავებული ჩათლახი ქართველების შესახებ, გთხოვ, აუცილებლად ახსენე რომ ჩვენ — ვეტერანი დინამოელები — ძალიან აღშფოთებულნი ვართ!** — მეუბნება ქეტაშვილი — **ახლა ჩემთან ერთად არიან ოთარ გაბელია, ვახტანგ ქორიძე, დათო მუჯირი, სხვა ბიჭები და ყველას სახელით დაწერე, რომ კვარას თავი გაანებონ, აცალონ ფეხბურთის თამაში და ნუ ცდილობენ, თავიანთ ბინძურ პოლიტიკურ თამაშებში გარიონ!**

— კი, ვაპირებ წერილის დაწერას და აუცილებლად აღვნიშნავ, რასაც მეუბნები! — ვპირდები **ბელა ქეტაშვილს.**

ვპირდები და ვასრულებ!

მაინც რატომ ლანძღავენ ქართველი ნაციონალები და ნეოლიბერალები ხვიჩა კვარაცხელიას — საქართველოს ეროვნული ნაკრებისა და იტალიური „ნაპოლის“ მოთამაშეს, რომლის სახითაც არამხოლოდ ქართულ, არამედ ევროპულ ფეხბურთშიც ახალი ვარსკვლავი დაიბადა და რომლის ტალანტიც მთელ მსოფლიოში ათეულობით მილიონ გულშემატკივარს აღაფრთოვანებს?

რატომ იქცა ნაცლიბერასტული სექტის საკბილოდ **21 წლის ქართველი ბიჭი,** რომელიც ფეხბურთის ღმერთის — **დიეგო არმანდო მარადონას** ცხოვრებისა და კარიერის მთავარ გუნდში — **„ნაპოლიში“** ასპარეზობს, **„სტადიონ დიეგო მარადონაზე“** ბურთით ჯადოქრობს და ნეაპოლელი ფანები **„კვარადონას“** ეძახიან?

ქართული, იტალიური და მსოფლიო ფეხბურთის გულშემატკივართა გულების დამპყრობმა **ხვიჩა კვარაცხელიამ** რით ვერ მოაწონა თავი, მაგალითად, **კეზერაშვილის ტელეკანალიზაცია „ფორმულას“** სახეს **ვახო სანაიასა და ილიაუნად ხმობილი ილიას სახელმწიფო უნივერსიტეტის პროფესორ ნოდარ ლადარიას?**

თქვენ წარმოიდგინეთ, ნაცლიბერასტული სექტა, ანუ **კოლექტიური სანაია-ლადარია ხვიჩა კვარაცხელიას** იმიტომ აგინებს, რომ იგი **პუტინს** არ აგინებს!

მიმდინარე წლის დასაწყისში **კვარაცხელია** რუსეთის ჩემპიონატში, **ყაზანის „რუბინის“** შემადგენლობაში თამაშობდა და რადგან იქაურობა უკრაინაში ომის დაწყებიდან მეორე დღესვე არ დატოვა, **კეზერაშვილის ტელეკანალიზაციის სახე ვახო სანაიამ** სოციალურ ქსელში დაწერა — **თბილისში საქართველოს ეროვნული ნაკრების თამაში რომ იქნება, სტადიონზე მივალ და კვარაცხელიას დავუსტვენო!** შემდეგ, როცა კვარაცხელიამ რუსეთის ჩემპიონატი დატოვა და **ბათუმის „დინამოში“** განაგრძო თამაში, ცოტა ხანში კი იტალიურ გრანდში გადავიდა, **კეზერაშვილის ტელეკანალიზაციის სახე სანაია** მაინც არ დაცხრა და ქართველ ფეხბურთელს კვლავ იმის გამო დააცხრა თავს, რომ ხვიჩამ ნეაპოლში თავის პირველ პრესკონფერენციაზე რუსეთისა და პუტინის გინება არ ატეხა.

— ქართველს, ოკუპირებული ქვეყნის ეროვნული ნაკრების ფეხბურთელს, უკრაინაზე რომ გკითხავენ და იტყვი, პოლიტიკაში არ ვერევიო, „ნაპოლიში“ კი არა, „რეალში“ რომ ითამაშო, მაგრად მკიდია უკვე. ამის გამო ერთხელ კრიტიკული სტატუსი დავწერე. მერე ვიფიქრე, იქნებ ბათუმში გადასვლის შემდეგ მაინც თქვას-მეთქი რამე და ცოტა შევარბილე. ისევ ხმა არ ამოიღო. ახლა იტალიაშია, ჟურნალისტებმა შეკითხვა დაუსვეს და იქაც კრინტი ვერ დაძრა პუტინზე. არ ვიცი, რა ვალდებულებები აქვს ასეთი რუსულ კლუბთან, მაგრამ მართლა ვერ ვუგულშემატკივრებ, სანამ მკაფიო პოზიცია არ ექნება უკრაინაზე! — დაწერა **სანაიამ** თავის ფეისბუქ-გვერდზე.

გესმით, რაშია საქმე? **ნაცლიბერასტული სექტის** აზრით, **ხვიჩა კვარაცხელიას,** როგორც ქართველი ფეხბურთელის, პატრიოტიზმი იმით კი არ უნდა გაიზომოს, თუ რამდენ გოლს გაიტანს საქართველოს ნაკრებისთვის, რამდენ თამაშს მოაგებინებს ჩვენს ეროვნულ გუნდს, რამხელა სიხარულს მოუტანს ქართველ ხალხს, როგორ ასახელებს თავის სამშობლოს ევროპაში და როგორ გააცნობს მას ფეხბურთის მსოფლიო ფანებს, არამედ **კვარაცხელიას პატრიოტობის განმსაზღვრელი ის ყოფილა, აძაგებს თუ არა რუსეთსა და პუტინს!**

ხვიჩა კვარაცხელია საქართველოს ეროვნული ნაკრების სახელით გატანილი გოლის აღნიშვნისას

თანაც, ვინ უწესებს **ხვიჩა კვარაცხელიას** „პატრიოტიზმის თამასას“ და ვინ ითხოვს მისგან რუსეთის ლანძღვა-გინებას? **ვახო სანაია, რომელიც ყაჩაღი კეზერაშვილის მიერ ქართველი ხალხისათვის მოპარული და ქართველი ჯარისკაცების სისხლზე მოქაფული ფულით გახსნილი ტელეკანალიზაციის სახეა!** სანაიამ, რა თქმა უნდა, კარგად იცის, რომ კეზერაშვილის უეცარი გამდიდრება 2008 წლის აგვისტოს ომიდან რამდენიმე თვეში მოხდა! იმავე სანაიას, როგორც „კრიტიკულ ჟურნალისტს“, წესით, კითხვა უნდა უჩნდებოდეს — **როგორ მოხდა, რომ რუსეთ-საქართველოს ომის დროს თავდაცვის მინისტრის თანამდებობაზე მყოფი კეზერაშვილის ოფშორულ ანგარიშებზე მილიონობით დოლარმა სწორედ ომის დამთავრებიდან უმოკლეს ხანში მოიყარა თავი?** თუმცა, სანაია ამ კითხვას არ სვამს და არც მორალურ დისკომფორტს განიცდის იმის გამო, რომ **კრიმინალი კეზერაშვილის „ჯიბის ჟურნალისტად“** მუშაობს!

არადა, წარმოადგენდე **კეზერაშვილის ტელეკანალიზაციის** სახეს და ლაპარაკობდე პატრიოტიზმზე, ეს იგივეა, რომ **წითელი ფარნების კვარტალის პროსტიტუტი იყო და უბიწობაზე დებდე თავს!** თუმცა, წითელი ფარნების კვარტალის მეძავები სანაიაზე გაცილებით წესიერები და პატიოსნები არიან, რადგან უბიწობაზე არ დებენ თავს, სანაია კი **კეზერაშვილის ტელეკანალიზაციიდან,** ანუ **მორალური და პოლიტიკური სანეხვედან,** პატრიოტობაზე აპელირებს!

ქართული და ევროპული ფეხბურთის ვარსკვლავის ხვიჩა კვარაცხელიას კრიტიკით თავს იწონებს ის ვახო სანაია, რომელსაც ერთი კრიტიკული სიტყვა არ დასცდენია მაშინ, როცა სააკაშვილის რეჟიმი საქართველოში სისხლის მდინარეებს აყენებდა!

„კვარადონამ“, როგორც კვარაცხელიას ნეაპოლელი ფანები ეძახიან, იტალიის ჩემპიონატის პირველ 4 ტურში 4 გოლი გაიტანა და 1 საგოლე პასი გააკეთა, რის გამოც იგი აგვისტოს თვის საუკეთესო ფეხბურთელად დაასახელეს, **კეზერაშვილის ტელეკანალიზაციის სახე სანაია** კი კვლავ თავისას მიერეკება და სოციალურ ქსელში წერს:

„აგერ სააგენტოებზე მისი** (ხვიჩა კვარაცხელიას. რედ.) **სახელით ტექსტი გამოქვეყნდა ემიგრანტებზე... თურმე, სტატუსების დაწერა შესაძლებელი ყოფილა, მაგრამ ამასთან,

გვარამია, რომელიც ლაშა ტალახაძეს აგინებდა, ვირის აბანოში აღმოჩნდა! სად აღმოჩნდება ხვიჩა კვარაცხელიას მაგინებელი ვახო სანაია?

კვირგვინოსნები

დავით ქართველიშვილი
ექსპერტი

რას ელოდება **ბოგაშვილი,** რატომ პირდაპირ არ ასაჯაროებს იმ რაღაც სიას? პატრონის მითითებას ელოდება, ვისი გაშავება უნდათ, ვინ და ვინ შეიყვანოს სიაში, ესაა სულ. ანდა სხვაზე რა უნდა წეროს, **თავად აღმოჩნდა მთავარი აგენტი,** თან **ნოდარ მელაძის** გავლით დაავერბოვკეს, ისეთი **ბანძი ტიპი აღმოჩნდა.**

„ალია“

არჩილ თალაკვაძე
პარლამენტარი

მელიამ განაცხადა, რომ შესაძლებლობების ფანჯარა იხურება და რაღაც უნდა მოასწროს, **ნიკა, თქვენთვის ეს ფანჯარა უკვე დახურულია,** შეიძლება, თქვენი პოლიტიკური თითები ამ ფანჯარაშია მოყოლილი და ეს გაწუხებთ.

„პირველი არხი“

გარი ლინეკერი
ლეგენდარული ინგლისელი ფეხბურთელი

ხვიჩა კვარაცხელიას წინააღმდეგ **თამაში ისეთივე რთულია,** როგორც მისი სახელის სწორად წარმოთქმა.

„იმედინიუსი“

ალესანდრო დელ პიერო
იტალიის ნაკრებისა და „იუვენტუსის“ ყოფილი ვარსკვლავი

უფრთხილდით კვარაცხელიას, ის არაპროგნოზირებადი და ნიჭიერია, **ევროპაში სათამაშოდაა დაბადებული!**

„იმედინიუსი“

იტალიური „ნაპოლის“ ქართველმა ვარსკვლავმა ხვიჩა კვარაცხელიამ კიდევ ერთხელ გამოააშკარავა ნაცლიბერასტების ამაზრზენი სახე!

ისევ არცერთი სიტყვა რუსეთზე, ომზე, უკრაინაზე, ოკუპაციაზე... ამ ბოროტებაზე რომ ადამიანი დუმს და ოკუპირებული ქვეყნიდან უწონებენ ამ საქციელს, მაგარი სირცხვილია“.

თანაც, ნუ იტყვით და, **კეზერაშვილის ტელეკანალიზაციის სახე სანაიას** ხვიჩა კვარაცხელიას განქიქება ვაჟკაცურ საქმედ მიაჩნია და აღნიშნავს:

„ღარიბაშვილის კრიტიკას რა უნდა, ეგ ყველას შეუძლია, კარგი გოლის გამტანსაც რომ გააკრიტიკებ, იმიტომ რომ ყ...ეურად (ცენზურა ჩვენია. რედ.) ***იქცევა ეგაა საქმე“.***

დიახ, ქართული და ევროპული ფეხბურთის ვარსკვლავის **ხვიჩა კვარაცხელიას** კრიტიკით თავს იწონებს **ის ვახო სანაია,** რომელსაც ერთი კრიტიკული სიტყვა არ დასცდენია მაშინ, როცა სააკაშვილის რეჟიმი საქართველოში სისხლის მდინარეებს აყენებდა და ცხედრების მთა-გორებს დგამდა!

ქართული და ევროპული ფეხბურთის ვარსკვლავს ხვიჩა კვარაცხელიას პატრიოტიზმს უწუნებს ის ვახო სანაია, რომელიც ნაცმოძრაობის მიერ ოკუპირებულ „საზოგადოებრივ მაუწყებელზე“ გაუკონტროლებელი სექსის, იოგასა და გენმოდიფიცირებული პროდუქტების შესახებ აკეთებდა საავტორო გადაცემას მაშინ, როცა ქართველი ხალხი მკვლელი, მწამებელი და გამაუპატიურებელი რეჟიმის მარწუხებში იჭყლიტებოდა!

საბოლოო ჯამში, საქმე იქამდე მივიდა, რომ ხვიჩა კვარაცხელიას ძაგების გამო სანაიას არამხოლოდ საქართველოში, არამედ უკვე იტალიაშიც აგინებენ. კერძოდ, სოციალურ ქსელებში გავრცელდა ვიდეო, რომელშიც „კვარადონას“ ნეაპოლელი ფანები დამტვრეული ქართულით გაჰყვირიან — „ფორცა, კვარაცხელია! სანაია, შენი დედას შე...ცი!“ (ცენზურა ჩვენია. რედ.).

ცხადია, დედის გინებას, ვისი მისამართითაც არ უნდა იყოს, არ მივესალმებით და მიგვაჩნია, რომ **ვახო სანაიას დედა — შვილმკვდარი და დიდი ტრაგედიით დამძიმებული ქალბატონი — არაფერ შუაშია,** მაგრამ, პირველ რიგში, **თავად სანაია უნდა ზრუნავდეს იმაზე, რომ თავისი პატიოსანი მშობლები დუნიის ყბაში არ ჩააგდოს!**

რაც შეეხება **ილიაუნის პროფესორ ნოდარ ლადარიას,** რომელიც ქართველი ნეოლიბერალების ერთ-ერთი გურუა, მან სოციალურ ქსელში გამოქვეყნებული ცინიკური პოსტით არამხოლოდ ხვიჩა კვარაცხელია შეურაცხყო, არამედ ქართველ ემიგრანტებსაც დასცინა:

„მთელი ნეაპოლის მოხუცები ქართველი ქალების ნაპატრონებია, დიდება კი მაინც ვიღაც შარახვეტიას შეხვდა“.

ძვირფასო მკითხველო, კარგად რომ გავჩხრიკოთ და პრობლემის სიღრმეში ჩავიხედოთ, მივხვდებით, რომ ნაცლიბერასტებს მხოლოდ ერთ **ხვიჩა კვარაცხელიაზე** როდი აქვთ ატეხილი მუცლის გვრემა, არამედ მათთვის მიუღებელია ყველა წარმატებული ქართველი, რომელიც ნაცი და ნეოლიბერალურ სიბილწეთა მიმდევარი არ არის!

ზოგადად, წარმატებული და საერთაშორისო ასპარეზზე აღიარებული ქართველების არსებობა რადიკალურად ეწინააღმდეგება ნაცსექტის თეორიას იმის შესახებ, რომ შეუძლებელია რამე კარგი, სასიამოვნო და გასახარი ხდებოდეს იმ საქართველოში, რომლის ხელისუფლებაშიც სააკაშვილი და ნაცმოძრაობა არ არიან!

ნაცლიბერასტული პროპაგანდა კვირაში 7 დღისა და დღეში 24 საათის განმავლობაში პირზე დუჟმომდგარი ამტკიცებს, რომ სააკაშვილისა და ნაცების ხელისუფლებიდან გაშვების შემდეგ საქართველოში აბსოლუტური რეგრესის ხანა დგას, სახელმწიფო ჩამოშლილია და ყველა სფერო, ეკონომიკით დაწყებული და სპორტით დამთავრებული, განადგურებულია, ქვეყანა მარცხს მარცხზე განიცდის და უპერსპექტივობის ჭაობში იხრჩობა, მაგრამ ამ დროს ჩნდებიან ვიღაც კვარაცხელიები და ტალახაძეები, რომლებიც საერთაშორისო ასპარეზზე მნიშვნელოვან წარმატებებს აღწევენ და მსოფლიოს უმტკიცებენ, რომ პატარა საქართველო დიდი ტალანტების ქვეყანაა!

ე.ი. რა გამოდის? სააკაშვილი ციხეშია, ნაციონალური მოძრაობა პოლიტიკურად დასაჭურისებულია და საქართველოში ცხოვრება მაინც გრძელდება? როგორ, **„ივანიშვილის რეტროგრადული რეჟიმის“** პირობებში საქართველოს ოლიმპიური და მსოფლიო ჩემპიონების, ევროპული ფეხბურთის ვარსკვლავების გენერირება შეუძლია? ეს ხომ ნაცპროპაგანდის გაცამტვერებაა? ეს ხომ **კოლექტიური სანაიების, მელაძეების და კვესიტაძეების** მთელ გარჯას წყალში ყრის?

მოკლედ, იტალიური ფეხბურთის გრანდში — **„ნაპოლიში“** ქართველი **ხვიჩა კვარაცხელიას** გაბრწყინება ნაცლიბერასტული სექტისათვის ნამდვილი პოლიტიკური აპოკალიფსი, გნებავთ, **ნაპოლ**კალიფსი აღმოჩნდა!

სხვათაშორის, **ნიკა გვარამია,** რომელიც მსოფლიოს ნომერ პირველ ძალოსანს **ლაშა ტალახაძეს** აგინებდა, ვირის აბანოში აღმოჩნდა! **ნეტავი, სად აღმოჩნდება ევროპული ფეხბურთის ვარსკვლავის ხვიჩა კვარაცხელიას მაგინებელი ვახო სანაია? თუმცა, სადღა უნდა აღმოჩნდეს კეზერაშვილის პოლიტიკურ და მორალურ სანეხვეზე უარეს ადგილას, საიდანაც ახლა ფეკალიებს ისვრის?**

ხვიჩა კვარაცხელიას და კოლექტიური ვახოსანაიას შემთხვევა კიდევ ერთხელ ცხადყოფს და ადასტურებს იმას, რაც ისედაც ყველასათვის ცნობილია: **როცა საქართველო და ქართველი ხალხი ხარობს, ნაცები სწორედ მაშინ სკდებიან გულზე! როცა საქართველო ბედნიერია, ნაცსექტა სწორედ მაშინ არის უბედური! როცა ქართველი ერი თავისი ღვიძლი შვილების წარმატებით ამაყობს, სწორედ მაშინ იხრჩობიან ბოღმით ნაცმოძრაობის ღვიძლი შვილები!**

21 წლის **ხვიჩა კვარაცხელია** საქართველოს სიხარულია, ხოლო ხვიჩა კვარაცხელიას მაგინებელი სანაია-ლადარიები არიან 21-ე საუკუნის საქართველოს ჭუჭყი!

კვარაუშავს, საქართველო ამ ჭუჭყსაც, როგორც ბევრჯერ, ახლაც საკუთარი ხელით ჩამოირეცხავს!

ჯაბა ხუბუა



ხვიჩა კვარაცხელია „ნაპოლის“ სახელით გატანილი გოლის აღნიშვნისას

KVARASTELLA
Il georgiano nuova luce del Napoli: doppietta e Monza travolto (4-0)
Il Milan soffre contro l'Atalanta: Bennacer evita la sconfitta (1-1)
FENOMENAPOLI!
Lezione al Liverpool, Kvara incanta: il Maradona in delirio (4-1)
Sané micidiale, il Bayern stende l'Inter e San Siro fischia (0-2)

იტალიური პრესა ხვიჩა კვარაცხელიას შესახებ

ქართველი ლიბერასტების ერთ-ერთი გურუ ნოდარ ლადარია ხვიჩა კვარაცხელიას შესახებ

Nodar Ladaria
2h ·

მთელი ნეაპოლის მოხუცები ქართველი ქალების ნაპატრონებია, დიდება კი მაინც ვიღაც შარახვეტიას შეხვდა...

ვინ უწესებს ხვიჩა კვარაცხელიას „პატრიოტიზმის თამასას“ და ვინ ითხოვს მისგან რუსეთის ლანძღვაგინებას? ვახო სანაია, რომელიც ყაჩაღი კეზერაშვილის მიერ ქართველი ხალხისათვის მოპარული და ქართველი ჯარისკაცების სისხლზე მოქაფული ფულით გახსნილი ტელეკანალიზაციის სახეა!

კვირგვინოსნები

დავით კირკიტაძე
ნაციონალური მოძრაობის წევრი

ირაკლი კობახიძემ ქართველი კალათბურთელები დათარსა, ახლა **ხვიჩა კვარაცხელიაზეა** გადაკიდებული, ხშირად ახსენებს, თავი დაანებოს ამ ბიჭს.

„პირველი არხი“

პაატა მანჯგალაძე
„სტრატეგია აღმაშენებლის“ წევრი

როცა ვხედავ, რომ **ხალხს ურჩევნია, ქვეყნიდან გაიქცეს,** გაიაროს უდაბნო, მივიდეს კალიფორნიის საზღვართან, ტბაში ნიანგებთან გაიაროს, რომ **გაექცეს კობახიძეს და ღარიბაშვილს,** ამაზე, რა თქმა უნდა, პოლარიზებული ვიქნები.

„ახალი თაობა“

ლოლო აბალაძე
ეკონომიკის დოქტორი, პროფესორი

სიჩქარის გადაჭარბებაზე 2000 ლარი უნდა იყოს ჯარიმა. რატომ მე არ ვარღვევ? საქართველოს ავტორალის ჩემპიონი ვარ. ჩვენთან, საუბედუროდ, არ ვიცით ტარება, **ვისაც საკუთარი სიცოცხლე არ ადარდებს, ის სხვის სიცოცხლეს არ გაუფრთხილდება.**

„ალია“

არჩილ გამზარდია
პოლიტოლოგი

დღისით გლეხი ვარ, საღამოს კი პოლიტოლოგი. ბარვა იქნება, თოხნა თუ თიბვა, ყველაფერს ცოდნა სჭირდება.

„კვირის პალიტრა“

„სააკაშვილს ლევან მამალაძის წინასწარმეტყველება აუხდა!“

მაყვალა ბერიანიძე:

ვინ არის და სად არის ის 200 კაცი, რომელიც შევარდნაძემ საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაუშვა?

დასაწყისი იხ. „ა-დ“ №20-37

ცნობილი ჟურნალისტი მაყვალა ბერიანიძე დასავლეთის სახელმწიფოების იმ ორმაგ პოლიტიკურ სტანდარტზე მიგვანიშნებს, რომლითაც ევროპა და ამერიკა „ვარდების რევოლუციის“ კვირაძალზე სააკაშვილს რუსეთთან ჩახუტების გამო აქებდა, ხოლო დღევანდელ ხელისუფლებას კრემლისადმი სიფრთხილის გამოჩენას უწუნებს:

— გახსოვთ, ალბათ, კანადის ბავშვთა სახლებში ისეთი საშინელებები ხდებოდა, ქვეყანაში რომის პაპიც კი ჩავიდა და საჯაროდ ბოდიში მოიხადა. რამდენიმე დღის წინათ კი ორმა პირმა — გვარად **სანდერსონებმა** იმავე კანადაში ცამეტ სხვადასხვა ადგილას მოკლეს ათი და დაჭრეს თხუთმეტი კაცი. მიუხედავად ამისა, აზრად არავის მოსვლია, გამოსულიყო და ეთქვა — პრემიერ-მინისტრი **ჯასტინ ტრიუდო** გადადგესო! ხომ წარმოგიდგენიათ, რას იზამდა სააკაშვილის სექტა, მსგავსი რამ ჩვენთან რომ მომხდარიყო? ცხადია, მაშინვე ქუჩაში გამოვარდებოდნენ და **ირაკლი ღარიბაშვილის** გადადგომას მოითხოვდნენ!

ამერიკის პრეზიდენტმა **ბაიდენმა** სილა გააწნა პრეზიდენტ **ზელენსკის,** რესპუბლიკელ სენატორ **ლინდსი გრემსა** და კიდევ ბევრ სხვას, როცა განაცხადა — რუსეთი ტერორისტული სახელმწიფო და ტერორიზმის ხელშემწყობი ქვეყანა არ არისო! ეს რომ **ირაკლი ღარიბაშვილს ან ბიძინა ივანიშვილს** ეთქვა, ხომ ვიცით, რა განცხადებებს გააკეთებდნენ ქართველი რადიკალები და მათი ევროპელი თუ ამერიკელი გადიები? მაგრამ ახლა ყველას ენა აქვს ჩაგდებული! **რა გამოდის — ჯო ბაიდენიც პრორუსი და პუტინის აგენტია?**

— უკრაინის კორუფციასთან ბრძოლის ეროვნულმა სააგენტომ ბიძინა ივანიშვილი და კიდევ 12 ქართველი, მათ შორის ერთ-ერთი ამერიკის მოქალაქე, სანქცირებული პირების ნუსხაში შეიყვანა. როგორც ნაცსექტანტმა ხატია დეკანოიძემ აღიარა, ის პირადად აწვდიდა და აწვდის მასალებს უკრაინელებს ქართველების დასანქცირების მიზნით... ეს რაზე მეტყველებს?

— აბა, შეადარეთ — **ნოდარ დუმბაძის ხატია,** რომელსაც თვალისჩინი არ ჰქონდა, მზეს ხედავდა, ხოლო **ხატია დეკანოიძე** ბოლმისგან და ბოროტებისგან აბსოლუტურად დაბრმავებულია და სააკაშვილის გარდა სხვას ვერავის და ვერაფერს ხედავს! სხვათაშორის, ადრე სულ სხვა ხატია დეკანოიძეს ვიცნობდი. მახსოვს, საჩხერეში, სააკაშვილის ხელისუფლების ერთ-ერთი ძალიან გავლენიანი პირი ბებიამისის გასვენებაში ლამის ვერტმფრენით დაფრინდა ხატიას ეზოში. სწორედ იმ პიროვნებამ წამოსწია ხატია დეკანოიძე, გაუხსნა ასპარეზი და ვურჩევ ამ ქალბატონს, ცოტა წინ გაიხედოს! ხელისუფლებასაც ვურჩევ, მაქსიმალურ კონტროლზე აიყვანოს სააკაშვილის უსაფრთხოება, რადგან ამ დღეებში თბილისში საერთაშორისო კონფერენციის — **„დიდება უკრაინას!“** გასამართად ისეთი საშიში ხალხი იყო ჩამოსული, დიდი ეჭვი მაქვს, საკაიკაცოდ არ შეიკრიბებოდნენ!

— თქვენ ფიქრობთ, რომ სააკაშვილის სიცოცხლე საფრთხეშია?

— ვფიქრობ, ნებისმიერი ტვინგაცხელებული ნაცსექტანტი ქვეყნის ასარევად და გადასატრიალებლად სააკაშვილს დიდი სიამოვნებით გაუკეთებს იმას, რის გაკეთებასაც სააკაშვილი ამ რამდენიმე წლის წინათ „რუსთავი-2“-ის ეზოში გეგმავდა! **გაიხსენეთ, რა ინსტრუქციებს იძლეოდა ტელეფონით — ფეხმძიმე ქალი მოკალით, გვარამიას ფეხებში ესროლეთო!** ვერავინ დამაჯერებს, რომ წყნეთში, წავკისში, ლიკანში, ბორჯომსა და შილდაში ხანძარი შემთხვევით გაჩნდა. საერთოდ, ყოველი ომისა და უბედურების წინ საქართველოში შეინიშნებოდა და დღესაც შეინიშნება ძალიან ბნელი ხალხის საეჭვო მოძრაობები. აფხაზეთის ომის წინ **შამილ ბასაევმა** და დანარჩენმა ტერორისტებმა სოხუმში ბინ ლადენი ჩამოიყვანეს და სოხუმი **„კავკასიის კონფედერაციის დედაქალაქად“** გამოაცხადეს.

— ეს ინფორმაცია თქვენ საიდან გაქვთ?

— ამის შესახებ აწ განსვენებულმა **თამაზ ნადარეიშვილმა** მითხრა. სხვათაშორის, თავის დროზე სააკაშვილის სახელმწიფო მინისტრმა და ელჩმა ამერიკაში **თემურ იაკობაშვილმა** სოხუმში „ახალგაზრდა მასონთა“ ორგანიზაცია დააფუძნა. ბუნებრივად დაისმის კითხვა — **რაღა მაინცდამაინც „ახალგაზრდა მასონთა“ ორგანიზაციის დამფუძნებელი თემურ იაკობაშვილი გახდა ამერიკაში საქართველოს ელჩი?** ძალიან ბევრი დასკვნის გაკეთების საშუალებას იძლევა 1998 წლის 25 ივლისს ჩატარებული ე.წ. „აქტივის კრება“, რომელიც 1998 წლის გალის მაისის მოვლენებიდან ორ თვეში გაიმართა. არასოდეს დამავიწყდება იმ შეკრებაზე შევარდნაძის მიერ ნათქვამი ერთი ფრაზა — **საზღვარგარეთ 200 ახალგაზრდა გავგზავნეთ სასწავლებლად, რომლებმაც სამომავლოდ საქართველოს უნდა უხელმძღვანელონო!**

— ვინ არის ეს 200 ახალგაზრდა, მათი სია არსებობს?

— მაგას მეც ვკითხულობ — ვინ არის და სად არის ის 200 კაცი, რომელიც შევარდნაძემ საზღვარგარეთ სასწავლებლად გაუშვა? **ვიცი რა შევარდნაძის მწარე სინანულის შესახებ — საქართველოს სათავეში არაქართველები მოვიყვანეო! — ვფიქრობ, ის 200 კაცი ეთნიკურად და მენტალურად ქართველი არ იქნება!** სხვათაშორის, იმ „აქტივის კრებაზე“ ისიც ითქვა, რომ ბანკებში არსებული ფულის გარდა საქართველოში დამატებით 700 მილიონი დოლარი მოძრაობს! ეს მაშინ უზარმაზარი თანხა იყო. მოგეხსენებათ, 1994 წელს ხელფასი გახლდათ 2-3 დოლარი, 1995 წელს — 13-15 ლარი, 1996 წელს — 30 ლარი, 1997 წელს — 40 ლარი, 1998 წელს — 60 ლარი, ხოლო პენსია 8 ლარი. სწორედ ამ პერიოდში მოხდა სათამაშო ბიზნესის წახალისება. იმ „აქტივის კრებაზე“ შევარდნაძემ ასეთი რამ თქვა — **ამერიკა რუსეთს ეხმარება!** — რატომ? — ჰკითხეს. — **იმიტომ, რომ რუსეთის არასტაბილურობა ნიშნავს ევროპისა და არამარტო ევროპის არასტაბილურობას!** მოდი ახლა და, შევარდნაძეს ნუ დაეთანხმები! რუსეთ-უკრაინის ომმა არია თუ არა ევროპა და საგანგებო რეჟიმში გადაიყვანა ამერიკა? სხვათაშორის, სწორედ იმ „აქტივის კრებაზე“ მოხდა **ჟვანიასა და სააკაშვილის დაპირისპირება,** ხოლო ცხონებულმა **გურამ შარაძემ** მამუკა ხაზარაძეს სულ „სამშობლოს მოღალატე“, „მევახშე“ და „გამყიდველი“ ეძახა!

— რატომ?

— როგორც ბატონი **გურამ შარაძე** აცხადებდა და თან დოკუმენტებსაც აფრიალებდა, **მამუკა ხაზარაძის „თიბისი ბანკს“ მიღებული და გატარებული ჰქონდა ის მილიონი დოლარი, რომელიც ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იეღოველთა სექტის „საგუშაგო კოშკმა“ ქართველ იეღოველებს გადმოურიცხა.** პარალელურად, გემით იყო შემოტანილი იეღოველების ლიტერატურა. ცხონებული შარაძე ისე იყო გაცეცხლებული, შევარდნაძეც კი ეხვეწებოდა — ბატონო გურამ, დაწყნარდითო! ახლაც მახსოვს, ბატონი გურამი მეხუთე რიგში იჯდა. სწორედ იმ „აქტივის კრებაზე“ მოხდა დაპირისპირება **სააკაშვილსა და ლევან მამალაძეს** შორის. სწორედ მაშინ უთხრა მამალაძემ გიულის ვაჟს — **შენ ციხეში გიხილავო!** სააკაშვილს ლევან მამალაძის წინასწარმეტყველება მართლაც აუხდა! ეს ყველაფერი გუშინდელივით მახსოვს, იქ ვიყავი და არ ვთქვა? სხვათაშორის, მაშინ შევარდნაძემ კიდევ ერთი საინტერესო რამ განაცხადა — **იაპონიას საქართველო აინტერესებს ძალიან, განსაკუთრებით კი — აფხაზეთი. იაპონელებმა კასპიის ზღვაში დიდი ფული ჩადეს და ჩვენ ყველანაირად ხელი უნდა შევუწყოთ! იაპონელები აზერბაიჯანს აძლიერებენ...**

— ჩვენ როგორ უნდა შევუწყო ხელი იაპონელებისთვის?

— როგორც შევარდნაძე ამბობდა, იაპონელთა სურვილი იყო, კასპიის ზღვის ნავთობი ოჩამჩირიდან და სოხუმიდან გემებით გაეტანათ. სწორედ ამ მიზნით სააკაშვილმა პრეზიდენტის რანგში პირველი ვიზიტი მოსკოვის შემდეგ სწორედ იაპონიაში დაგეგმა. როგორც მახსოვს, ბებიამისიც კი წაიყვანა, ხოლო უკან მობრუნებულმა მაშინვე შესთავაზა რუსეთს აფხაზეთის ორად გაყოფა და თან ზუსტად იმ არეალში, რომელზეც შევარდნაძე 1998 წლის 25 ივლისის ე.წ. „აქტივის კრებაზე“ მიუთითებდა. ვფიქრობ, ბრმა უნდა იყო, ვერ დაინახო, როგორ გულშემატკივრობდა კრემლი სა-

„ცხონებულმა გურამ შარაძემ მამუკა ხაზარაძეს სულ „სამშობლოს მოღალატე“ და „გამყიდველი“ ეძახა!“

კვირგვინოსნები

ვაჟო შაქარიშვილი
ორგანიზაცია „აი ის“ თანადამფუძნებელი

სასწრაფოდ აღიძრას საქმე უცხო ქვეყნის მოქალაქეების მიერ საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალების მომზადების მუხლით!!! ქვეყანაში ჩამოსულია ათეულობით უცხოელი, რომლებიც ღიად ლაპარაკობენ რევოლუციურ სცენარზე. ქართული გვარის მქონე, **სააკაშვილის შემდეგ ყველაზე დიდი არაქართველი არახამია** აცხადებს, რომ ის დაეხმარება ოპოზიციას ძალაუფლების აღებაში! ფიზიკურად ვერ იარსებებს ამაზე მეტი მტკიცებულებები!

„იმედინიუსი“

მიხეილ ყაველაშვილი
მოძრაობა „ხალხის ძალის“ წევრი

ქალბატონმა **კრამონმა** აღიარა, რომ დიახ, **ევროპარლამენტის რეზოლუციამ გავლენა იქონია შვეიცარიულ ბანკზე!** რეზოლუციის ტექსტი ამერიკელ პარტნიორებთან ერთად რომ შეადგინა, ესეც აღიარა!

„იმედინიუსი“

დიმიტრი ხუნდაძე
მოძრაობა „ხალხის ძალის“ წევრი

არავის ეგონოს, რომ ჩვენ მხოლოდ **ოთხნი** ვართ, ამას მალე დაინახავს საზოგადოება — **ოთხეულმა** კი არ დაასრულა მოღვაწეობა, **ოთხეული** ახლა იწყებს!

„ალია“

ვლადიმერ ბოჟაძე
თბილისის საკრებულოს წევრი

ვიოლა ფონ კრამონ-ტაუბადელი არის არა საქართველოს, არამედ **ნაციონალური მოძრაობის მეგობარი,** თანაც უკვე ძალიან დიდი ხანია, სწორედ ამიტომ შესტკივა გული დამნაშავე რეჟიმის დაპატიმრებულ ლიდერებზე, ხან **მიხეილ სააკაშვილის** ნახვა სწყურია და ხან — **ნიკა გვარამიასი.**

„იმედინიუსი“

ლალი მოროშკინა:

აკაშვილის ხელისუფლებაში მოსვლას!

— ამ დროს ამერიკა რას აკეთებდა?

— 2003 წლის დეკემბერში, როცა სააკაშვილი ჯერ კიდევ არ იყო პრეზიდენტი, საქართველოში ჩამოვიდა ამერიკის შეერთებული შტატების თავდაცვის მდივანი **დონალდ რამსფელდი**, რომელსაც სააკაშვილმა თავდაცვის უწყების მოსამსახურეთათვის ფინანსური დახმარება სთხოვა. 2003 წლის დეკემბერში „ვაშინგტონ პოსტი“ წერდა — ეს დახმარება საჭირო იყო ქართველი სამხედროებისათვის, რადგან მათ შევარდნაძის მშვიდად გაცილებაში გადამწყვეტი როლი ითამაშეს!

— სხვათაშორის, თქვენს მოწოდებას თავდაცვის ყოფილი მინისტრი დავით თევზაძე გამოეხმაურა და სიტყვასიტყვით დაადასტურა ის, რაც თქვენ ჩემთან საუბარში განაცხადეთ — ე.წ. „ვარდების რევოლუციის“ დღეებში რუსეთის გენშტაბიდან მართლაც დარეკეს და გარკვევით თქვეს, რომ ხელისუფლება აფხაზეთზე იცვლებოდა!

— მადლობა **დავით თევზაძეს**, რომ მან ჩემი ნათქვამი დაადასტურა. საქართველოში მყოფმა **დონალდ რამსფელდმა** ძალიან საინტერესო განცხადება გააკეთა — ამ ძალიან პატარა, მაგრამ ძალიან მნიშვნელოვან ქვეყანაში ამერიკა და რუსეთი მანევრირებენ და, დიდი ალბათობით, არცერთს არ სჭირდება აქ ქაოსი, რადგან ორივეს აქ ჯარი ჰყავსო. ცხრამეტი წელი გავიდა ამ განცხადების შემდეგ და დღემდე ვფიქრობ — 2003 წელს ამერიკას საქართველოში ჯარი სად ჰყავდა? 2004 წელს რამსფელდმა საქართველოს თავდაცვის უწყებას ერთჯერადად 1,5 მილიონი დოლარი გამოუყო, ხოლო 64 მილიონი დოლარი ამერიკელებმა ოთხწლიანი პროგრამით მოგვცეს. ეს ოთხწლიანი პროგრამა სწორედ 2008 წლის აგვისტოში დასრულდა, როცა სააკაშვილმა ომი დაიწყო და მთელი მისი ხროვა ქართველი ბიჭების გვამებზე გამდიდრდა.

ისე კი, გასამდიდრებელი ხალხი ახლაც ბევრია და ამიტომაც არის, რომ საქართველოს ბუზებივით ესევიან!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

საქართველოში გახშირებული ხანძრების უკან კონკრეტული დივერსანტი დგას, რომელიც 1994 წელს კიტოვანის ოფისშიც აწყობდა დივერსიულ აქტს!

პოლიტოლოგმა, კონფლიქტოლოგმა და ჟურნალისტმა ლალი მოროშკინამ ბოლო დროს საქართველოში საეჭვოდ გახშირებული ხანძრების ფონზე სოციალურ ქსელებში სკანდალური სტატუსი გამოაქვეყნა, რომელშიც ვკითხულობთ — *„ხანძართ შემქმნელთა ვინაობა ცნობილია, დაისჯებიან თუ არა, საკითხავი აი, ეს არის. P.S. ვინაობა „გაგაოცებთ“, ზოგადად, უყვარდა ხანძრების გაჩაღება, ცეცხლწაკიდებულ, დაფლეთილ გვამებზე ხელების გათბობა და კუბდარის მოთხოვნა... დანარჩენისგან თავს შევიკავებ...“*

— ფეისბუქ-პოსტში, მართალია, მისი სახელი და გვარი არ გიხსენებიათ, მაგრამ აშკარად გიორგი ბარამიძეზე მიანიშნებთ, რომ ხანძრების გაჩენის უკან დგას პიროვნება, რომელიც დივერსიების მოწყობაში დახელოვნებულია! ბარამიძე ამ პოსტის გამო ხომ არ გამოგეხმაურათ?

— მეტი საქმე არ მაქვს, ბარამიძე გამომეხმაუროს! არავის გვარსა და სახელს არ ვაკონკრეტებ, მაგრამ ვაცხადებ — **საქართველოში გახშირებული ხანძრების უკან კონკრეტული პარტიული ჯგუფი და კონკრეტული დივერსანტი დგას, რომელიც, სხვათაშორის, 1994 წელს კიტოვანის ოფისშიც აწყობდა დივერსიულ აქტს!** რაკი საფრანგეთში ასეთი დივერსანტები, რომლებიც ხანძრებს აჩენდნენ, დაიჭირეს, როგორც ჩანს, ქართველმა დივერსანტებმაც იფიქრეს, რომ მათთვის სასურველი დრო დადგა და დრონებითა და აალებადი ნივთიერებებით შეიარაღებულები თავიანთი ბნელი საქმეების აღსრულებას შეუდგნენ!

— კი მაგრამ, რასაც ახლა თქვენ ამბობთ, ამის შესახებ პოლიციამ და სპეცსამსახურებმა არაფერი იციან?

— დარწმუნებული ვარ, მათ ყველაფერი ძალიან კარგად იციან და ამ ბნელ ძალებს, რომლებსაც საქართველოს ინტერესები არად უღირთ, საკადრის პასუხს გასცემენ. ამათ ერთი რამ ავიწყდებათ — **წელს, 1 ოქტომბერს, ათი წელი სრულდება მას შემდეგ, რაც „ქართული ოცნება“ ხელისუფლებაში მოვიდა და თუ ესენი ემზადებიან, როგორ გგონიათ, ხელისუფლება არ ემზადება?** როცა საჭირო იყო, არ ვმალავ, სუს-ს მივაწოდე ინფორმაცია იმ საფრთხის შესახებ, რაც უკრაინაში ომის დაწყებიდან ერთი თვის შემდეგ საქართველოს ელოდა!

— მაინც რა იგეგმებოდა?

— უკრაინელმა დევნილებმა, რომლებიც საქართველოში ომის დაწყებისთანავე შემოვიდნენ, კონკრეტულ სასტუმროებსა და თავშესაფრებში შექმნეს ერთგვარი კომიტეტები, რომლებსაც სათავეში ედგნენ ამა თუ იმ ოპოზიციური პარტიების ქართველი ლიდერები. **თითოეულ კომიტეტს ჰქონდა ოპერატიულ-ტექნიკური უზრუნველყოფა, გამოცხადებული ჰქონდა სრული მობილიზაცია და იგეგმებოდა ხელისუფლების ძალადობრივი გზით შეცვლა.** მოვიხადე ჩემი მოქალაქეობრივი ვალი და სუს-ი ამ ყველაფრის შესახებ საქმის კურსში ჩავაყენე, რამაც ქვეყანას საშუალება მისცა, აეცილებინა დიდი უბედურება. სხვათაშორის, ქართველ დივერსანტებს საქართველოს ბედი არც მაშინ ენაღვლებოდათ, როცა კოდორის ხეობას „ზემო აფხაზეთი“ დაარქვეს და უაღრესად სტრატეგიული მნიშვნელობის ხეობა დაკარგეს. ეს ადამიანები რუსეთისგან ფულს იღებენ, სანაცვლოდ კი ინფორმაციებს აწვდიან და მერე „კრემლის აგენტებს“ სხვებს უწოდებენ! **კიდევ ერთხელ ვიმეორებ: დადასტურებული ფაქტია, თუ ვინ დგას დივერსიული ჯგუფების უკან და დადასტურებულია ისიც, როგორ აჩენენ ეს ჯგუფები ხანძრებს!** დრონების მეშვეობით ადვილად აალებად ნივთიერებას 40-გრადუსიან სიცხეში ტყეში აგდებენ და ხანძარიც უმალ ჩნდება! **გახსნან არქივები, ამოიღონ მასალები, თუ ვის ავალებდა სააკაშვილი დივერსიული აქტების განხორციელებას, ვის ჰქონდა ეს მიმართულება თავის თავზე აღებული და ვინ მოაწყო კიტოვანის ოფისში დივერსია! დარწმუნებული ვარ, გამგებები ყველაფერს გაიგებს და, ჩემი ინფორმაციით, უკვე ყველაფერი გაგებული აქვთ კიდეც!**

დარწმუნებული ვარ, მათი თითოეული ნაბიჯი კონტროლდება, მაგრამ ხელისუფლება ბოლომდე ყველაფერს ვერ ამბობს, რადგან ლობისტური ჯგუფები, რომლებიც ნაცების სასარგებლოდ მუშაობენ, დღემდე ვალდებულნი არიან სააკაშვილისა და მისი სექტის წინაშე!

— კი მაგრამ, რა გადაუხადა ამ ჯგუფებს სააკაშვილმა ასეთი, რომ ეს ხალხი ნაცსექტას დღემდე კბილებით იცავს და სამარეში მიჰყვება?

— ეს ის ხალხია, რომელსაც სააკაშვილი საქართველოში ყველაფერს ჩუქნიდა. გაკვირვებული რომ კითხულობს ზოგიერთი — სიღნაღში ნახევარი სასტუმროები დაკეტილი რატომ არისო? — პასუხი მარტივია: **ეს სასტუმროები სააკაშვილმა თავის უცხოელ ლობისტებს აჩუქა და მათი პატრონები ევროპასა და ამერიკაში ცხოვრობენ!** სააკაშვილის დროს საქართველოში მოღვაწე ან სტუმრად ჩამოსული ბევრი ელჩი და დიპლომატი ჩვენი ქვეყნიდან ხელდამშვენებული წავიდა. ისინი სააკაშვილის წინაშე ვალდებულნი არიან და ამ ბნელი და საშიში ძალის დავალებებს დღემდე ასრულებენ! **სააკაშვილს უცხოელი ლობისტებისთვის ფული, აგარაკები, სასტუმროები, ოქრო, ბრილიანტები, ქორწილების გადახდა და კრუიზების მოწყობა არ ენანებოდა. ზოგს ფარულად ილებდნენ, ზოგს უსმენდნენ და ზოგს აშანტაჟებდნენ კიდეც...** ეს ვიდეომასალები ამოსაღები და მოსაძებნია!

— როდის დამთავრდება ეს მარაზმი და რა შანსი აქვს ნაცსექტასა და მის ადგილობრივ მოკავშირეებსა თუ უცხოელ გადიებს, რომ საქართველოში სახელმწიფო გადატრიალება მოაწყონ?

— რაც შეეხება ნაცების პოლიტიკურად დასამარებას, მიმაჩნია, რომ ისინი 2022 წლის 1 ოქტომბრიდან უნდა გადავიდნენ ზუსტად იმ რეჟიმში, რა მდგომარეობაშიც 2012 წლის 1 ოქტომბერს ჩავარდნენ, როცა რამდენიმე თვის განმავლობაში გარეთ თავს ვერ ყოფდნენ. რაც შეეხება იმას, მოახერხებენ თუ არა ნაცები და მათი უცხოელი გადიები საქართველოში ხელისუფლების შეცვლას, ეს გამორიცხულია! თავად ნაცების უახლოესი გარემოცვა, რომელიც სააკაშვილს გარს აკრავს, ადასტურებს, რომ იგი ჩამოყალიბებული „შიზოფრენიკია“, ამით კი ყველაფერია ნათქვამი!

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

სოსო ცინცაძე
ექსპერტი

თუ ნატო ჩაერთო ომში, რუსეთი მარცხისთვის განწირული იქნება. **პუტინი მერე ადგება და ბირთვული ომის დაწყებით დააშანტაჟებს დასავლეთს.** ამის მერე მთელი ევროპა გამოვა ქუჩაში, გაიმართება მრავალმილიონიანი საპროტესტო აქციები ევროპის ქვეყნებში, ამერიკაში, კანადაში, ყველგან, ვინც რუსეთს ებრძვის და **ხალხი მოითხოვს დაუყოვნებლივ ომის შეწყვეტას და შეწყდება კიდეც.** მთელ მსოფლიოს, თანამედროვე ცივილიზაციას უკრაინას არავინ გადააყოლებს, ეს სისულელეა.

„ალია“

გიორგი გუგავა
ლეიბორისტული პარტიის გენერალური მდივანი

ხელისუფლებასთან შეკრულები არიან კი არა, **„ოცნებაზე“ დიდი „ოცნებაა“** ზოგიერთი. ერთი ფეხი რუსთაველზე გედგას და მეორე ბიძინას „ბუტკაში“, ეგრე საქმე არ გამოვა.

„ალია“

თამარ ჩერგოლეიშვილი
„ტაბულას“ დამფუძნებელი

ბორელის კომენტარი ვნახე — **12 რეკომენდაციის შესრულებას გვთხოვენ საქართველის მთავრობასთან ერთად!** ჩვენ ასე გვთხოვდნენ **პუტინთან** ურთიერთობების დალაგებას — მშვიდობას ალტერნატივა არა აქვსო! ქართველებმა თუ თავს არ ვუშველეთ და **ამ ფუყე, არაფრისმთქმელ და უშინაარსო მოწოდებებს** რეალობის სწორი აღქმა არ დავახვედრეთ, ეს მოწოდებები ზუსტად ისე დასრულდება, როგორც რუსეთთან დალაგების მოწოდებები დასრულდა. გახსოვდეთ, რომ **დასავლეთი ზელენსკის ქვეყნის დატოვებას სთავაზობდა!**

„აიპრესი“

თორნიკე შარაშენიძე
პოლიტიკის ექსპერტი

ივანიშვილი ისეთი ფრთხილია, მგონი, 90-იან წლებში გადახდილი ქვითრები აქვს შენახული. **ვიღაცამ „ბორენკა“ რომ დაუძახა, ამის გამო დაასანქცირებენ?**

„პალიტრანიუსი“

პატიმარ სააკაშვილის ციხეში საკითხავი

სააკაშვილის „ძალის გამოღვიძება“ და რუსთავის საპყრობილეში მიძინება!



„ასავალ-დასავალი“ აგრძელებს მიხეილ სააკაშვილის ქართულ ენაზე დასტამბული მემუარების მიმოხილვას. ეს წიგნი ნაცთა ფიურერმა ჯერ კიდევ უკრაინაში ცხოვრებისას გამოსცა და იმდენად არის საინტერესო, რამდენადაც სწორედ ამ ნაშრომით გეგმავდა საქართველოში სარევოლუციოდ „ძალის გამოღვიძებას“, როგორც ადოლფ ჰიტლერი თავისი „მაინ კამპფით“, ანუ „ჩემი ბრძოლით“!

მიხეილ სააკაშვილი თავის მემუარებში პასუხისმგებლობის გადამისამართების მიზნით რამდენჯერმე იშვერს თითს მაშინდელი შინაგან საქმეთა მინისტრის **ვანო მერაბიშვილისკენ,** 2008 წლის აგვისტოში საბრძოლო მოქმედებების დაწყებას მოითხოვდაო! ამჯერად, მემუარისტი იმავეს მაშინდელი თავდაცვის მინისტრის **დავით კეზერაშვილის** მისამართითაც აკეთებს:

„ოსეთის მხრიდან *(ანუ სააკაშვილისთვის ცხინვალი „ოსეთი“ ყოფილა — გ.გ.)* ***ცეცხლი სულ უფრო ძლიერდებოდა. ჩემთან მინისტრი კეზერაშვილი მოვიდა, კაცი ლამის ტიროდა. „ჩვენ განუწყვეტელი სროლების გამო დაჭრილების გაყვანას ვერ ვახერხებთ, თავის დასაცავად ადგილობრივი მოსახლეობა იარაღს თხოულობს“, — მომახსენა მან. „ყველა რომც მოგვკლან, საპასუხო ცეცხლს არ გავხსნით“ — ვუპასუხე მე“*** *(მ. სააკაშვილი, „ძალის გამოღვიძება“, გვ. 179).*

როგორც ხედავთ, **სააკაშვილი** 7 აგვისტოს მოვლენების გახსენებისას ცდილობს, დაგვარწმუნოს, ნახეთ, როგორი თავდადებით ვცდილობდი, ომში არ ჩამეთრია ქვეყანაო! მაგრამ მემუარისტი იქვე, შემდეგ წინადადებაშივე წამოაბოდიალებს, როგორი სამარცხვინო ცრუპენტელა და ქლესაც არის:

„ასე გაგრძელდა რამდენიმე საათი. დროის ამ მონაკვეთში სროლების ინტენსივობა მატულობდა. ეს ძალიან უცნაური იყო. ადრე სხვაგვარად იყო: ისინი გვესროდნენ, ჩვენ ვპასუხობდით — შემდეგ კი ყველაფერი წყნარდებოდა. ახლა კი სროლები არათუ არ წყდებოდა, არამედ უფრო მძვინვარებდა“ *(იქვე, გვ. 179).*

აბა, საპასუხო ცეცხლი არ უნდა გავხსნათ, ყველა რომც მოგვკლანო?! თავად არ აღიარებს, სროლაზე სროლით ვპასუხობდითო?! რა თქმა უნდა, ოსი სეპარატისტების საცეცხლე წერტილების განადგურება აუცილებელიც იყო და ეს ვერანაირად ვერ ჩაითვლება სააკაშვილის დანაშაულად, მაგრამ რა საჭიროა ეს იაფფასიანი ფარისევლობა, აი, თავდაცვის მინისტრს როგორ ავუკრძალე, რომც მოგვკლან, საპასუხო ცეცხლი არ გავხსნათო?! ამის შემდეგ სააკაშვილი იხსენებს, რამ აიძულა ფართომასშტაბიანი საომარი მოქმედებების დაწყება:

„ჩვენებმა ხელში ჩაიგდეს მოწინააღმდეგის სატელეფონო გადაცემა. ამ ჩანაწერში ბოევიკების მეთაური მოითხოვდა ქართული სოფლის ნულის მიწასთან გასწორებას. სავსებით ცხადი იყო, რომ მტერი ამჯერად არ გაჩერდებოდა. და მე გავეცი საპასუხო ცეცხლის გახსნის ნებართვა, ოღონდ სამშვიდობო ძალებისთვის არ უნდა გვესროლა და დაგვეცვა სამოქალაქო მოსახლეობა. საჭირო იყო სწრაფად წინ წაწევა, ყველა ეროვნების მშვიდობიანი მოსახლეობისთვის კორიდორის გახსნა“ *(იქვე, გვ. 179).*

ანუ სააკაშვილმა იმის ნაცვლად, რომ საარტილერიო ცეცხლით გაენადგურებინა ოსი სეპარატისტების თითო-ოროლა საცეცხლე წერტილი, სამხედრო შენაერთების შეტევაზე გადასვლა ბრძანა — მოკლედ, გააკეთა ზუსტად ის, რაზეც რუსეთი ოცნებობდა! და ამას თავად აღიარებს!

ამის შემდეგ, მემუარისტი 7 აგვისტოს საღამოს მიღებული თავისი დანაშაულებრივი გადაწყვეტილების — ფართომასშტაბიანი სამხედრო მოქმედებების დაწყების გამართლებას ასე იდიოტურად ცდილობს:

„რაც უფრო მეტ ინფორმაციას ვიღებდით შემდგომში, მით უფრო ვრწმუნდებოდი, რომ ჩვენ დავაგვიანეთ. კონფლიქტის ღია ფაზაში შესვლამდე, მინიმუმ რამდენიმე კვირით ადრე, რუსებმა დაიკავეს როკის გვირაბის გამოსასვლელი. ჩვენ ალბათ ოპერაცია უნდა ჩაგვეტარებინა — ჩაგვეხერგა როკის გვირაბი და არ შემოგვეშვა ისინი ჩვენს ტერიტორიაზე. მაგრამ ეს საერთაშორისო სკანდალს გამოიწვევდა, რადგან აღქმული იქნებოდა, როგორც უსაფუძვლოდ პროვოცირებული სამხედრო ოპერაცია — რუსები ჯერ გამაგრდნენ იქ და შემდეგ დაიწყეს სროლა“ *(იქვე, გვ. 179).*

სააკაშვილი იმდენად დიდი გარეწარია, აშკარად ჰგონია, რომ ასეთი ვირეშმაკობებით გამოძვრება! თუ რუსებმა როკის გვირაბში კონფლიქტამდე რამდენიმე კვირით ადრე შემოიყვანეს ჯარი და იქ განლაგდნენ, მაშინ რატომ არ აკივლდა სააკაშვილი მთელი მსოფლიოს გასაგონად ამაზე?! რა როკის გვირაბის ჩახერგვის სპეცოპერაცია უნდა ჩაგვეტარებინა მაშინვეო?! ანუ რუსეთის არმიასთან საბრძოლო მოქმედებებში უნდა ჩავრთულიყავითო?! და რა საჭირო იყო ეს სპეცოპერაცია, როდესაც, ელემენტარულად, შეიძლებოდა, მთელი დასავლეთის გასაგონად განცხადების გაკეთება: **რუსეთის რეგულარულმა არმიამ გადმოკვეთა საქართველოს სახელმწიფო საზღვარი, ამით დაარღვია 1992 წლის დაგომისის შეთანხმება ცხინვალის რეგიონში სამშვიდობო ძალების ჩაყენების შესახებ და მოვითხოვთ ქართულ-ოსური კონფლიქტის ზონაში განთავსებულმა ეუთოს მეთვალყურეებმა ეს ფაქტი ადგილზე მისვლით დაადასტურონ ან უარყონო!**

ყველაფერს რომ თავი დავანებოთ, თუ სააკაშვილის მტკიცებით, რუსეთის არმიის ქვედანაყოფები ჯერ კიდევ ივლისში შემოვიდნენ როკის გვირაბით და იქ გამაგრდნენ, მაშინ ეს უბედურ დღეზე გაჩენილი ან იტალიაში, მდიდრულ სპა-კურორტზე, როგორ გაემგზავრა ცელულიტის დასაამებლად და ქონების მოსაშორებლად, ანდა 7 აგვისტოს, მისივე თქმით, რატომ ჰყავდა დაქოქილი თვითმფრინავი პეკინის ოლიმპიადაზე გასამგზავრებლად?!

მოკლედ, სააკაშვილმა 7 აგვისტოს გვიან ღამით, ცხინვალისკენ ფართომასშტაბიანი შეტევით **(ისე, რომ საგანგებო ტელემიმართვაში, ერთი სიტყვითაც კი არ უხსენებია, ქართულ არმიას რუსეთის სამხედრო აგრესიის მოგერიება ვუბრძანეო)** აღასრულა **კრემლის ოცნება** და რუსეთს რუსეთის მოქალაქეების დაცვისა და ოსების გენოციდის შესაჩერებლად საქართველოში სატანკო არმიების შემოყვანის საბაბი მიართვა!

შემდეგ **სააკაშვილი** იხსენებს, 9 აგვისტოს როგორ გაემგზავრა დასავლეთ საქართველოში:

„აფხაზეთის ჩრდილოეთით მდებარე კოდორის ხეობას ალყაში მოხვედრის საფრთხე ემუქრებოდა და რუსული ჯარები სამეგრელოს უახლოვდებოდნენ. როდესაც ზუგდიდში ჩავედი, რუსული ტანკები აფხაზეთის გალის რაიონის ადმინისტრაციული საზღვრის ზოლთან იდგნენ. ჩვენ ამ ტანკების შესახებ ინფორმაცია უკვე გვქონდა: ომის დაწყებამდე სამი თვით ადრე, სოჭის ვაგზალზე მათი ჩამოყვანა დავაფიქსირეთ. ამერიკელებს სოჭის ვაგზალთან სადგომში მდგომი ტანკების ფოტოები მივაწოდეთ. მათ კი, ჩვეულებისამებრ, გვიპასუხეს, ტყუილუბრალოდ პანიკას ნუ აჰყვებითო“ *(იქვე, გვ. 182).*

ანუ სააკაშვილმა ახლა უკვე ამერიკასაც დაჰკრა — აი, ომამდე სამი თვით ადრე სოჭში ჩამოყვანილი რუსული ტანკების ფოტოები ვაჩვენეთ და მაინც არ დაგვიჯერეს, რომ რუსეთი ომის დაწყებას აპირებდაო!

სააკაშვილი 9 აგვისტოს ზუგდიდში ყოფნისას თავს გადამხდარ ერთ ძალიან საინტერესო ამბავსაც იხსენებს:

„ჩვენ რუსულ სატანკო კოლონას ვუყურებდით, ისინი კი ჩვენ გვიყურებდნენ. ამ მომენტში ჩემს თანმხლებ ადგილობრივ მოხელეს დაურეკა მაღალჩინოსანმა რუსმა სამხედრომ, რომელიც ახალგაზრდა ასაკში საბჭოთა საქართველოში მსახურობდა. გასაოცრად მოიქცა. მან გუბერნატორს უთხრა: გვერდით პრეზიდენტი გიდგას. ის მიზანში გვყავს ამოღებული. როდესაც წასვლას დააპირებს, მისი ლიკვიდაციის ბრძანება სისრულეში უნდა მოვიყვანოთ. ნუ ჩაჯდება თავის მანქანაში, რომელიმე მანქანაში ჩაჯდეს და შემოვლითი გზებით წავიდეს. ზუგდიდის გასასვლელთან მთავარ გზაზე ჩასაფრება ელოდება“ *(იქვე, გვ. 182).*

როგორც ხედავთ, ეს მუცელმეზღაპრე სააკაშვილი ასე უნიჭოდ ცდილობს, დაგვარწმუნოს, როგორი თავზეხელაღებული გმირია: **თურმე, 9 აგვისტოს, გაგანია ომისას, ენგურის ხიდთან, რუსულ სატანკო კოლონას წინ ედგა და ასე უყურებდა, „უშიშარი, ვითარცა უხორცო“!**

მეტიც, თურმე, სააკაშვილი, გუბერნატორ გოროზიას პირით, რუსმა გენერალმა გააფრთხილა — პრეზიდენტის ლიკვიდაციის ბრძანება მაქვს მიღებული, მაგრამ სამხედრო დანაშაულს ჩავდივარ, ჩემს ქვეყანას ვღალატობ და აგერ, გაფრთხილებთ წინასწარ, ზუგდიდის გასასვლელთან, მთავარ გზაზე არ წავიდეს, იქ ჩასაფრება ელისო!

და იქვე, რუსული სატანკო არმიის პირისპირ რომ იდგა, მაშინვე რატომ არ მოკლეს?! თუ მაინცდამაინც, ზუგდიდის გასასვლელთან უნდა გაენადგურებინათ გმირი სააკაშვილი?! ისე კი, რუსეთს 2008 წლის აგვისტოში რომ ნდომოდა სააკაშვილის ლიკვიდაცია, როგორმე უპრობლემოდ მოახერხებდა, რადგან, მაგალითად, 1994 წელს, ჯოხარ დუდაევი რომ ააფეთქეს სატელიტური ტელეფონის სიგნალის დახმარებით, იმაზე ბევრად თანამედროვე ტექნიკა გააჩნდათ უკვე!

ძალაუნებურად, „დათა თუთაშხიადან“ ის მომენტი გაგახსენდება კაცს, ჩასაფრებაში მყოფ **ნიკანდრო ქილიას** რომ წაადგება თავზე სახელოვანი აბრაგი და კეფაზე მაუზერმიდებულს ეუბნება: **ნიკანდრო ქილია, არც შენი შვილების დაობლება მინდა და არც ის მსურს, ჟანდარმერიაში ვინმე შენზე ჭკვიანი მოვიდეს და წადი, ახლა, აქედან, ბიძიაო!**

აბა, რაში სჭირდებოდა რუსეთს ამ უბედურის „მოწამეობრივი სიკვდილი“ და ლეგენდად გადაქცევა, ანდა საქართველოში სააკაშვილზე უკეთესი ლიდერი, როდესაც ამ არსებამ კრემლს ყველა გეოსტრატეგიული ოცნება აუსრულა 2008 წლის აგვისტოში და ლანგრით მიართვა ცხინვალის რეგიონიც და აფხაზეთიც, თავის ახალგორ-კოდორიანად?!

გიორგი გიგაური

გაგრძელება იქნება

29 როგორ უღალატა აგვისტოს ომისას რუსმა გენერალმა სამშობლოს და როგორ გააფრთხილა სააკაშვილი – ზუგდიდის გასასვლელთან უნდა აგაფეთქოთო!

კვირგვინოსნები

მარიამ სიჭინავა
პარტია „დროის“ „ზუგდიდის ორგანიზაციის ხელმძღვანელი

ზუგდიდში, ფაქტობრივად, ყოველი მეორე ახალგაზრდა ფსიქოტროპული მედიკამენტის ზემოქმედების ქვეშ არის. ერთი თვის წინ მთავრობის ოფიციალურ გვერდზე დაიდო ინფორმაცია, რომ ზუგდიდსა და ბათუმში დააკავეს ფსიქოტროპული აფთიაქების მეპატრონეები და დახურეს ის აფთიაქები. იმავე საღამოს **ზუგდიდში არცერთი ასეთი აფთიაქი არ იყო დახურული** და წამლების რეალიზაცია ჩვეულებრივად მიმდინარეობდა.

„სარკე“

მალხაზ დოლიძე
პურის მცხობელთა ასოციაციის ხელმძღვანელი

კი ბატონო, ვადასტურებ, რომ **75-76 ლარზე ჩამოვიდა ერთი ტომარა პირველი ხარისხის ფქვილის ღირებულება.** თუ ასეთი შემცირება კიდევ გაგრძელდება, მეწარმეებს ნამდვილად ექნებათ შესაძლებლობა, რომ **პური გაიაფდეს.** ჩვენ პურს კი გავაიაფებთ, მაგრამ **სავაჭრო ქსელებმა თუ დაკლებული 10 თეთრი ჯიბეში ჩაიდეს,** აქედან რა გამოვა?

„რეზონანსი“

ავთო გვასალია
ჟურნალისტი

მშობლებს და განსაკუთრებულად ბებიას, **საინფორმაციოს წამყვანის ამპლუაში ძალიან მოვწონვარ.** ბებიაჩემის ცხოვრება შედგა, რადგან მისი შვილიშვილი ტელეეკრანიდან უყვება ახალ ამბებს.

„სარკე“

საკვები პროდუქტების ნაწილი, რომლებიც ერთმანეთს ვერ ეწყობა და დისკომფორტს გვიქმნის, „ასავალ-დასავალის" წინა ნომერში ჩამოვთვალეთ. ცნობილი ჰომეოპათი, ექიმი კახა საბახტარიშვილი ამჯერად იმ პროდუქტების ნუსხას გვთავაზობს, რომელთა კომბინაციაც ორგანიზმისთვის ძალზე სასარგებლოა:

კახა საბახტარიშვილი: ლიმონიანი მწვანე ჩაი კიბოს უჯრედებს შვიდჯერ უფრო ეფექტურად კლავს!

„თუ ღორის ხორცს ზედაპირულ ცხიმს მოვაცლით, საქონლის ხორცზე ბევრად უფრო მარგებელი გახდება!"

— ადამიანის ჯანმრთელობას მნიშვნელოვნად განაპირობებს არამარტო საკვების ხარისხი, არამედ პროდუქტების ის კომბინაცია, რომელიც მათ ეფექტურობას ზრდის. მაგალითად, **მწვანე ჩაი** რომ ჯანმრთელობისთვის ძალზე სასარგებლოა, ყველამ იცის... ის შეიცავს ეპიგალოკატექინს, რომელიც უძლიერესი ანტიოქსიდანტია და სიმსივნის საწინააღმდეგო მოქმედება გააჩნია, მაგრამ, **თუ მწვანე ჩაის ლიმონსაც დავუმატებთ, მაშინ ზემოხსენებული კატექინების აქტივობა შვიდჯერ გაიზრდება,** რაც იმას ნიშნავს, რომ ლიმონიანი მწვანე ჩაი კიბოს უჯრედებს შვიდჯერ უფრო ეფექტურად კლავს! ასეთი ჩაი აუცილებელია მწეველთათვის. არსებობს სტატისტიკა და კვლევები, რომელთა თანახმადაც ლიმონიანი მწვანე ჩაის ხშირი მიღება ფილტვის კიბოს განვითარების რისკს 25-30 პროცენტით ამცირებს.

— ბატონო კახა, მსმენია, რომ გაციების დროს ზოგიერთი ჩაიში შავ წიწაკასაც კი ყრის...

— შავ წიწაკაში შემავალ ნივთიერება **პიპერინს** ანთების საწინააღმდეგო, ანტივირუსული და ანტიბაქტერიული თვისებები გააჩნია. გარდა ამისა, ბოლო კვლევებით დადგინდა, რომ შავ წიწაკას კიბოს საწინააღმდეგო თვისებებიც აქვს. ასე რომ, **მწვანე ჩაის პლუს შავი წიწაკა შესანიშნავი კომბინაციაა!** ძალიან ეფექტური და ჯანმრთელობისთვის სასარგებლოა შავი წიწაკისა და **კურკუმას** კომბინაცია. კურკუმა შეიცავს კურკუმინს, რომელიც მძლავრი ანტისეპტიკია და ანთების საწინააღმდეგო და ანტიბაქტერიული თვისებებით გამოირჩევა. თუ მხოლოდ კურკუმას მივიღებთ, ის ჩქარა აბსორფცირდება ორგანიზმის მიერ და ვერ მოასწრებს სრულად „თავის გამოჩენას", მაგრამ, თუ შავი წიწაკის პიპერინიც დაეხმარება, მაშინ კურკუმინის ეფექტი ათასჯერ გაიზრდება! **თუ გვინდა, რომ კიბოსგან თავი მაქსიმალურად დავიცვათ, მაშინ დღეში ერთხელ მაინც დავლიოთ შემდეგი შემადგენლობის მწვანე ჩაი:** დაახლოებით 60 გრადუს ცელსიუს წყალზე დაყენებულ 200 გრამ მწვანე ჩაის დავუმატოთ 15 მილიგრამი კურკუმა, 25 მილიგრამი შავი წიწაკა და 2,5 მილიგრამი კოჭა, ანუ ჯანჯაფილის ფხვნილი. კოჭაში შემავალი გინგეროლი არამარტო ანთების საწინააღმდეგო თვისებებით გამოირჩევა, არამედ სპობს ჰელიობაქტერია პილორს, რომელიც კუჭის კიბოს იწვევს!

— რა უნდა ვჭამოთ საქონლის, ღორის, ქათმისა და ინდაურის ხორცთან ერთად?

— ხორცს აუცილებლად მწვანილი უნდა მივატანოთ! საქონლის მოხარშული ხორცი უწყინარია, იგივე ითქმის ქათამსა და ინდაურზეც... რაც შეეხება ღორის ხორცს, რომელსაც ბევრი მაწყინრად მიიჩნევს, ეს შეხედულება მცდარია. **თუ ღორის ხორცს ზედაპირულ ცხიმს მოვაცლით, საქონლის ხორცზე ბევრად უფრო მარგებელი გახდება!** ღორის ხორცში დიდი რაოდენობით თუთია და მაგნიუმია, ორივე მიკროელემენტი აუცილებელია გულ-სისხლძარღვთა და ნერვული სისტემის ფუნქციონირებისთვის. გარდა ამისა, ისინი ზრდიან მამაკაცურ პოტენციას. ღორის ხორცი აუცილებელია სპორტსმენებისთვის. ის ზრდის კუნთოვან მასას და ამავდროულად ძალზე კალორიულია.

ღორის ღვიძლი იმდენ B12 ვიტამინს შეიცავს, ადამიანს მთელი თვე ეყოფა. რაც მთავარია, **ღორის სალა შეიცავს სელენს, რომელიც აფერხებს სიბერეს და გააჩნია უძლიერესი ანტისიმსივნური თვისებები. თუ ღორის ხორცს ბრიუსელის კომბოსტოს მივატანთ, მაშინ კომბოსტოში შემავალი სულფორაფანი ცამეტჯერ გაზრდის ღორის ხორცში შემავალი სელენის კიბოს საწინააღმდეგო თვისებებს და პარალელურად ხელს შეუწყობს ღორის ხორცის უკეთ მონელებას.** იგივე შეიძლება ითქვას საქონლის ღვიძლზეც. თუ მას ტკბილ წიწაკასთან ერთად შევწვავთ, წიწაკაში შემავალი A და C ვიტამინები ხელს შეუწყობენ საქონლის ღვიძლში შემავალი რკინის ათვისებას. ასეთი კომბინაცია პირდაპირ მისწრებაა ისეთი ადამიანებისთვის, რომლებსაც რკინადეფიციტური ანემია აწუხებთ... **ძალზე სასარგებლოა ქათამთან ერთად შემწვარი სტაფილო. ქათმის ხორცი მდიდარია თუთიით, ხოლო სტაფილოში ბევრია A ვიტამინი. თუთია A ვიტამინის ათვისებაში ეხმარება.** ასეთი კომბინაცია ვირუსებისა და სხვადასხვა ინფექციის დასამარცხელად საუკეთესო იარაღია.

ღორისა და საქონლის ხორცის მწვადთან პურის მიტანება რეკომენდებული არ არის, იგივე ითქმის შემწვარ ქათამსა და ინდაურზეც... გვახსოვდეს, რომ ხორცი და სახამებელი — პური და კარტოფილი, ერთად ვერ ძოვენ! ღვინის სმის დროს ხორცის ჭამა აუცილებელია! ღვინოში შემავალი ანტიოქსიდანტები შემწვარ ხორცში წარმოქმნილ კანცეროგენებს მნიშვნელოვნად ანეიტრალებენ! ორგანიზმისთვის ძალიან მარგებელია მოხარშული ან შემწვარი ქათამი წიწიბურასთან ერთად. წიწიბურაში ბევრია ვიტამინი B 6, რომელიც ნერვული სისტემის ფუნქციონირებას უწყობს ხელს, ხოლო ქათმის ხორცში შედის თუთია, რომელიც B 6 ვიტამინის ათვისებისათვის არის საჭირო.

„ხორცს აუცილებლად მწვანილი უნდა მივატანოთ!"

— რასთან ერთად უნდა ვჭამოთ კვერცხი?

— კვერცხი არაჩვეულებრივი პროდუქტია. მის გულში განსაკუთრებით ბევრია D ვიტამინი. თუ მოხარშულ კვერცხს ცოცხალ ბროკოლს მივატანთ, მასში შემავალი კალციუმი კვერცხში არსებული D ვიტამინის მეშვეობით ადვილად აითვისება ორგანიზმის მიერ! **კვერცხთან, როგორც ცხოველურ ცილასთან, პურისა და მჭადის მიტანება რეკომენდებული არ არის, შემწვარი კვერცხი კი საერთოდ მავნებელია!**

— თევზეულის შესახებ რას იტყვით?

— თევზი შემწვარიც და მოხარშულიც ძალიან სასარგებლოა, თუმცა, მოხარშული სჯობს! თევზს აუცილებლად უნდა დავასხათ ლიმონის წვენი, რომელიც მას განსაკუთრებულ არომატს აძლევს... თევზი ძალიან მალფუჭებადი პროდუქტია და ლიმონის წვენი მას სწრაფად გაფუჭებისგან იცავს. ძალიან სასარგებლოა თევზის შეწვა სატაცურში, რომელიც გემოს არ უცვლის და მის უკეთ მონელებას უწყობს ხელს! გარდა ამისა, სატაცური ხელს უშლის ცილების დაშლის შედეგად წარმოქმნილი მავნე ნივთიერებების წარმოშობას. **პური და მჭადი თევზეულთანაც ზედმეტია, ხოლო თევზეულისა და რძის პროდუქტების კომბინაცია სრული კატასტროფაა!**

— როგორ ეწყობა ერთმანეთს თევზი და ნიორი?

— თევზისა და ნივრის კომბინაცია იდეალურია და ამა თუ იმ ანთებით პროცესს ებრძვის! ყველი და ნიახური ძვლოვან სისტემას ამაგრებს. პომიდორი და ზეითუნის ზეთი კიბოს საწინააღმდეგო პრეპარატია. ჯანჯაფილი და თაფლი იმუნოსტიმულატორია, ხოლო ლეღვი და რძე მათში შემავალი მაგნიუმისა და კალციუმის გამო გაციებისგან გვიცავს! **ძალიან კარგია რძეში შერეული ქერი, რომელიც შეიცავს მაგნიუმს, ხოლო რძე — კალციუმს.** მაგნიუმი ხელს უწყობს კალციუმის ათვისებას. თუ ამ კომბინაციას მცირეოდენ ბანანსაც დავამატებთ, მაშინ ფაფას სიტკბოც მიეცემა, ხოლო ბანანში შემავალი **სეროტონინი** კარგ გუნება-განწყობას შეგვიქმნის!

„გვახსოვდეს, რომ ხორცი და სახამებელი – პური და კარტოფილი, ერთად ვერ ძოვენ!"

ესაუბრა
დიტო ჩუბინიძე

კვირგვინოსნები

ივანე ჩხაიძე
იმუნიზაციის ტექნიკურ მრჩეველთა ეროვნული ჯგუფის ხელმძღვანელი

„ომიკრონს" ისეთივე სიმპტომები აქვს, როგორიც ჰქონდა ყოველთვის: **ყელის და თავის ტკივილი, ცემინება, ცხვირიდან გამონადენი და სუნთქვის გაძნელება.** ეს ვარიანტი არ მიმდინარეობს ფილტვების დაზიანებით, ის უფრო ზედა სასუნთქი გზების დაზიანებით მიმდინარე ინფექციაა და **გაციების მსგავსი სიმპტომატიკა აქვს.**

„კვირის პალიტრა"

თამაზ ზუბიაშვილი
სოციოლოგი

უნდა ვივარაუდოთ, რომ **ქვეყნიდან მილიონ-ნახევარი კაცია გასული.** საერთაშორისო კვლევებმა აჩვენა, რომ მიგრანტთა 70-75 პროცენტი 18-45 წლამდე ასაკისაა. ასეთი მაჩვენებელი **საქართველოსთანა დემოგრაფიულად მომაკვდავი ქვეყნისთვის** კატასტროფის ტოლფასია. ეს ნაკადი თუ არ შემცირდა, მალე ქვეყანაში თაობათა ცვლა შეწყდება.

„კვირის პალიტრა"

ნატალია ყიფშიძე
მსახიობ გიორგი ყიფშიძის ქალიშვილი

მეშინოდა, თუ ვიტყოდი, რომ **მენტალური პრობლემები მქონდა,** ადამიანები გიჟის იარლიყს მომაწებებდნენ.

„თბილისელები"

ქეთი ხუციშვილი
მსახიობი

ჩემი **საოცნებო დასვენება** ლოგინზე წამოწოლაა.

„თბილისელები"

ბექა ჩხაიძე
მომღერალი

მე აგურს აგურზე ვერ დავდებ. **სასწაული მეუღლე მყავს.** 25 წლის გოგოს ასე ყველაფერი გამოსდიოდეს, არ მინახავს.

„თბილისელები"

«უზნეობის მამხილებელი ადამიანი იყო, არის და იქნება დევნილი!»

11 სექტემბერი იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღეა. 1795 წლის ამ ავბედით დღეს დავმარცხდით კრწანისის ომში და 2001 წლის ამავე თარიღს უკავშირდება ნიუ-იორკში ტყუპებად წოდებული ცათამბჯენის ნგრევა... „იოანე ნათლისმცემელს თავს ყოველდღიურად კვეთენ!“ **— ამ სიტყვებით დაიწყო ჩვენთან საუბარი სოფელ დიღმის წმინდა მარინეს სახელობის ტაძრის წინამძღვარმა, დეკანოზმა** *დავით ისაკაძემ:*

მამა დავითი (ისაკაძე):

გუშინ იოანე ნათლისმცემელს თავი მოჰკვეთეს!

— დიდი წინასწარმეტყველის, ქრისტეს წინამორბედის და ნათლისმცემლის, იოანეს მკვლელობა დღემდე შეახსენებს კაცობრიობას, რომ უზნეობის მამხილებელი ადამიანი იყო, არის და იქნება დევნილი! **ნებისმიერი ადამიანი ვალდებულია, ამხელდეს უსჯულოებას, თუმცა, ვიდრე სხვას ამხელს, პირველ რიგში, თავად უნდა ცხოვრობდეს ზნეობრივი კანონებით.** იოანე ნათლისმცემელი ამხელდა მეფე ჰეროდეს, რომელმაც საკუთარი ძმის ცოლი — ჰეროდია შეირთო. ფართო საზოგადოებამ ნაკლებად იცის ეს ისტორია:

ჰეროდე რომაელთა წინააღმდეგ შეთქმულებაში ამხილეს და რომში დაიბარეს. ეს სასიკვდილო განაჩენს უდრიდა, რადგან ასეთი ბრალდების მქონენი უკან ცოცხლები ვერ ბრუნდებოდნენ. უფრო მეტიც — რომაელები დაუნდობლად სჯიდნენ ყველას, ვინც შეთქმულებაში ბრალდებულს თანადგომას გაუწევდა, რაც იმას ნიშნავდა, რომ ბრალდებულს მაშინდელი საზოგადოება თავისი რიგებიდან რიყავდა! იმ პერიოდში ჰეროდეს ძმა ფილიპე რომაულ ელიტაში დაწინაურებული პირი გახლდათ. იგი არც გავლენის დაკარგვას შეუშინდა და არც სასჯელს. რომში ჩასული ძმა სახლში ისტუმრა და დიდი პატივით უმასპინძლა. არც სამსჯავროზე მიუტოვებია. ***მოხდა სასწაული — ჰეროდემ, იმის მიუხედავად, რომ დანაშაული მართლაც ჰქონდა ჩადენილი, თავის გამართლება მოახერხა, მაგრამ ძმას სამაგიერო იმით გადაუხადა, რომ მის ცოლს გაუარშიყდა, ფაქტობრივად, ძმას ცოლ-შვილი წაჰგვარა და საყვარელთან და გერთან ერთად პალესტინაში წამოვიდა.*** *პალესტინის ძლევამოსილ მმართველს დაუნდობლად ამხელდა იოანე ნათლისმცემელი — ძმის მიმართ ღალატს და უსჯულოებას მუდმივად ახსენებდა და პალესტინის ხალხის წინაშე, ყველგან — გზებსა თუ ქალაქების მოედნებზე არცხვენდა. იოანეს მიაჩნდა, რომ თუ მეფე გარყვნილია, მისი უზნეობა ჯერ სამეფო კარს გადაედება, იქიდან კი მთელ სამეფოში გავრცელდება, რასაც ღვთის გარდაუვალი სასჯელი მოჰყვება! ამიტომ ჰეროდეს სინანულისკენ მოუწოდებდა და ისიც ხალხის შიშით ვერაფერს უბედავდა, ვინაიდან ხალხი იოანეს პატივს სცემდა. მხილების გამო მრისხანებდა ჰეროდეს საყვარელიც — ჰეროდია. ბოლოს ჰეროდემ იოანე დილეგში ჩააგდო, მაგრამ ჰეროდია მაინც არ ისვენებდა, შანსს ეძებდა, რათა იოანე ფიზიკურად მოეცილებინა თავიდან და კიდეც მოახერხა ეს, როცა ჰეროდეს წინაშე გამომწვევად იცეკვა მისმა გერმა სალომეამ და შეზარხოშებულმა, ვნებას აყოლილმა მმართველმა დამსწრე საზოგადოების წინაშე სიტყვა მისცა, რომ ნებისმიერ ერთ სურვილს აუსრულებდა. გოგონა დედას მოეთათბირა და მისი რჩევით მამინაცვალს იოანე ნათლისმცემლის თავი მოსთხოვა. ჰეროდე შეცბუნდა, მაგრამ სიტყვას ვეღარ გადავიდა და იოანეს თავის კვეთის ბრძანება გასცა. საეკლესიო გადმოცემა მოგვითხრობს, რომ ლანგარზე დადებულმა მოჭრილმა თავმა მოულოდნელად დაილაპარაკა და ჰეროდე მაინც ამხილა გარყვნილებაში, რის გამოც წონასწორობადაკარგულმა ჰეროდიამ თავს ენა ნემსით დაუჩხვლიტა.*

— იოანე ნათლისმცემლის მისტერია დღემდე გრძელდება?

— ჰეროდეს საქციელი არის პირობითი სახე ყველა იმ უსჯულოებისა და უზნეობისა, რასაც დღევანდელი მსოფლიო გვთავაზობს — თუ როგორ ცდილობენ, მამათმავლობა და დედათმავლობა თავისუფალი ნების გამოვლინებად გაასაღონ! **ბუნებრივია, ამ უზნეობის ნებისმიერი მამხილებელი იყოს დევნილი. აკი, მართლმადიდებელი ეკლესია მათი სამიზნეა!** უკვე ნიღაბი ჩამოიხსნა იმ საზოგადოებამ, რომელიც ლგბტ ფერადი დროშით მოიწევს რუსების, ქართველებისა და სხვათა დასაპყრობად, ვინც ამ უზნეობას ეწინააღმდეგება! ფერადალმოსნებს არაერთი წარუმატებელი მცდელობა ჰქონდათ, მარშით ჩაეარათ ჩვენი სამშობლოს დედაქალაქში, რასაც ეკლესიამ შეუშალა ხელი! მაგრამ ჩვენი ერებისთვის ამ ადამიანებზე მეტად მათი ლობისტები არიან სახიფათო, რადგან გეგმაზომიერად ცდილობენ ტრადიციულ ერებში ზნეობრივი ცხოვრების წესის გარყვნილებით ჩანაცვლებას. უპირველესად, ამერიკის შეერთებულ შტატებს ვგულისხმობ, საიდანაც, ფაქტობრივად, ევროპა და მთელი მსოფლიო იმართება. **უკრაინაში მიმდინარე ომი ამ დაპირისპირების მკვეთრი გამოვლინებაა.**

კრწანისის ბრძოლაში, რომელიც, სხვათაშორის, 11 სექტემბერს გაიმართა, ჩვენს წინაპრებს მხოლოდ სამშობლოსთვის არ უბრძოლიათ... ეს იყო ომი მართლმადიდებლობისა და ზნეობის გადასარჩენად და იმის მიუხედავად, რომ ფიზიკურად დავმარცხდით, უფალს თავდადების მაგალითი ვაჩვენეთ, რის გამოც უფრო დიდ ომში გაგვამარჯვებინა, რომელიც სულიერ პლანში მოხდა.

ამის დამსახურებაა, რომ ქართველები დღემდე ვარსებობთ, ჩვენი სამშობლო გვიყვარს და ღმერთს ვადიდებთ! **მართლმადიდებლები იოანე ნათლისმცემლის თავის კვეთის დღეს ვდღესასწაულობთ, რადგან ამ მოვლენის ტრაგიზმის მიუხედავად, სულიერ პლანში უზნეობაზე ზნეობამ გაიმარჯვა!** ქართველ ერს კი მსგავსი გამარჯვების მრავალი ანალოგი გაგვაჩნია. შეგახსენებთ **ევდემოზ კათალიკოსს,** რომელიც ურჯულო **როსტომ ხანს** თავდაუზოგავად და უშიშრად ამხელდა ერის გარყვნაში. ქართველებს გვყავს სხვა წმინდანიც — კათალიკოსი **ამბროსი ხელაია,** რომელიც სიცოცხლის რისკით ამხელდა კომუნისტურ რეჟიმს.

წინ კიდევ ბევრი განსაცდელი გველის, მაგრამ გვაქვს იოანე ნათლისმცემლის თავგანწირვის მაგალითი და რწმენა, რომლის მიხედვით, დაუშვებელია, უზნეობას თვალი აარიდო და ყური წაუყრუო!

მორწმუნედ ვერ ჩაითვლება, ვინც ზნეობის სადარაჯოზე მთელი მონდომებით არ დგას, ის ხომ პირველივე განსაცდელის დადგომისთანავე ქრისტესაც უარყოფს!



— იოანე ნათლისმცემელს თავს ჩვენს ეპოქაშიც კვეთენ?

— დღესაც დევნილია ყველა, ვინც უზნეობას ამხელს. მათ აპატიმრებენ, შეურაცხყოფენ. აი, სულ ახლახან, როდესაც ლგბტ თემის წარმომადგენლებმა ამერიკის ელჩის ხელშეწყობით უზნეობის კვირეული მოაწყვეს, ძალოვნებმა ასობით ადამიანი დააკავეს, ვინც ამ შეუწყნარებელ აქტს აპროტესტებდა.

მალე ქართველი ხალხი იხილავს ვიდეომიმართვას, რომელშიც მღვდელმსახურთა ერთი ნაწილი ვამხელთ იმ პოლიციელებს, რომლებიც ამერიკის ელჩის კელი დეგნანის ბრძანებას ასრულებდნენ და ზნეობის

— რაღა შორს წავიდეთ — განა სააკაშვილის რეჟიმი — ერთდროულად ძალმომრეობისა და გარყვნილების შემოტევა არ იყო?

— დიახ, ეს გახლდათ ამერიკის მიერ შექმნილი კლასიკური მოდელი, რომელიც ამჟამად უკვე უკრაინაში ხორციელდება! **კოლოსალური თანხები იხარჯება, რათა ერებში ზნეობისგან განდგომას მიაღწიონ.** ამჯერად უკრაინას მართავს მარიონეტი მასხარა, რომელიც სააკაშვილის მსგავსად, ნარკოტიკებით გაბრუებული და არატრადიციული ორიენტაციის დემონსტრირებით არაერთხელ წარმდგარა საზოგადოების წინაშე. სწორედ ეს მარიონეტი მიერეკება უკრაინელ ხალხს იმავე სასაკლაოზე, როგორიც სააკაშვილმა მოუწყო ქართველებს. **იოანე ნათლისმცემლის მისტერიას აგრძელებდა თითოეული ქართველი და თითოეული უკრაინელი, რომელიც სიცოცხლის რისკით წინ აღუდგა მსოფლიოს ბნელი ძალების მიერ შემუშავებულ ამ ბინძურ მოდელს!**

დამცველებს ფიზიკურად უსწორდებოდნენ! ჩვენ მათ „დეგნანის ბიჭები“ ვუწოდეთ.

აქვე უნდა აღვნიშნო, რომ დანარჩენი პოლიციელები მოქმედებდნენ კორექტულად და კანონის ფარგლებში. პოლიციაში ღირსეული ადამიანები მსახურობენ, მაგრამ დასანანია, რომ მათ შორის დაიწყეს ისეთების ჩანერგვა, როგორებსაც სააკაშვილის რეჟიმი იყენებდა ხალხის ნების ჩასახშობად!

სამწუხაროდ, მოდის ადამიანთა ისეთი ჯგუფი, რომელიც სქესსაც კი იცვლის და მზად არის, სახლებშიც შემოგვივარდეს, რათა თავიანთი უზნეო ცხოვრების წესი თავს მოგვახვიოს, როგორც ეს გაცხადებულია **ე.წ „სვიფტის მანიფესტში“,** სადაც მამათმავლების დიქტატურაზეა საუბარი! მისი ავტორია მამათმავალთა იდეოლოგი და გურუ **მაიკლ სვიფტი,** რომელმაც ეს მანიფესტი 1987 წლის თებერვალში პირველად აშშ-ში დაბეჭდა გამოცემა „ჰომოსექსუალთა საზოგადოების მაცნეში“. ვინც ლგბტ ცხოვრების „წესს“ უპირისპირდება, ამ ხალხის მიერ მტრად ცხადდება, იდევნება და ეზღუდება საარსებო საშუალება! აი, ამიტომ მიმაჩნია, რომ ყველა თანამედროვე უბედურება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იღებს სათავეს!

— 21 წლის წინათ, ისევ და ისევ 11სექტემბერს, ნიუ-იორკში მოხდა კაცობრიობის ისტორიაში ყველაზე მასშტაბური ტერორისტული აქტი... რა გავლენა მოახდინა ამ მოვლენამ მსოფლიოზე?

— ამ ტერაქტს მოჰყვა მსოფლიო პოლიტიკის გლობალური ცვლილებები, დაიწყო ძალადობისა და ძალმომრეობის ახალი, მანამდე გაუგონარი მეთოდების აღზევება, როგორიც გახლავთ, მაგალითად, **იუვენალური იუსტიცია,** რომელიც მშობლისთვის შვილის წართმევას აკანონებს!

თანამედროვე მსოფლიოში თითქმის ყოველდღე ხდება ისეთი მოვლენები, რასაც იოანე ნათლისმცემელი უეჭველად წინ აღუდგებოდა და მას განმეორებით მოჰკვეთდნენ თავს!

— საბოლოოდ, რა შედეგით დასრულდება ბრძოლა ზნეობის დაცვისათვის? რა ელით სიწმინდისათვის თავშეწირულებსა და თავმოკვეთილებს?

— ისინი მარადიულ სიცოცხლეს მოიპოვებენ! უფალი ამბობს: **„მცირეა ჩემი სამწყსო!“** დიახ, მცირე იქნება იმ ადამიანთა ჯგუფი, რომელიც ღმერთის სწავლების ბოლომდე ერთგული დარჩება. ისინი თავიანთი თავგანწირვით უფალთან დაიმკვიდრებენ ადგილს და ჩვენ თავგამოდებით უნდა ვეცადოთ, ამ მცირე ჯგუფში აღმოვჩნდეთ!

„მიმაჩნია, რომ ყველა თანამედროვე უბედურება ამერიკის შეერთებული შტატებიდან იღებს სათავეს!“

ესაუბრა
ზაზა დავითაია

რატომ ვერ იყოფენ პატარა ოზოლ კომპოზიტორს მამა და ბებია!

ვინ ცდილობს ცოტნე ზედგენიძის საშუალებით ფულის შოვნას?

ერთი პატარა ობოლი ბიჭის, უკვე ცნობილი პიანისტისა და კომპოზიტორის ცოტნე ზედგენიძის ოჯახურმა დრამამ საზოგადოება აალაპარაკა. საქმე იმაშია, რომ მას შემდეგ, რაც ცოტნეს და მის უმცროს დას დედა გარდაეცვალათ, მთელმა ოჯახმა სიმშვიდე დაკარგა. ცოტნეს პედაგოგი ბებია და მამა ბავშვებს ვერ იყოფენ. ეს ამბავი, ერთი შეხედვით, ბერტოლტ ბრეხტის „კავკასიურ ცარცის წრეს" წააგავს, ოდნავ შეცვლილი სახით. მოდით, ერთად გავერკვეთ, როგორ გახდნენ ამ ამბის მთავარი გმირები ცოტნე და ნინიკო ზედგენიძეები, ბავშვების მამა — გიორგი ზედგენიძე, ცოტნეს პედაგოგი ბებია — ნინო მამრაძე (დედის მხრიდან), მისი ცნობილი პოლიტიკოსი ძმა — პეტრე მამრაძე თავისი ოჯახით და დასრულდება თუ არა ეს უსიამოვნო ისტორია მშვიდობიანად.

ნინო მამრაძე: — ჩემი ქალიშვილი **ირინა სულხანიშვილი** და მისი მეუღლე **გიორგი ზედგენიძე** ოფიციალურად დაშორებულები არ ყოფილან, მაგრამ არც ერთად უცხოვრიათ. გოგი მთელმა ოჯახმა დიდი სითბოთი და კეთილგანწყობით მივიღეთ. სამსახური მალევე დაკარგა და ყველაფერს, რაც ჩვენს ოჯახში ხდებოდა, სწორედ ამას მივაწერდით. გოგი მუშაობდა განათლების სამინისტროში. დაამთავრა ისტორიული, არის ინგლისურის სპეციალისტი და ძალიან განათლებული პიროვნება. მალევე გაცხადდა გოგის რთული ხასიათი. ურთიერთობა გაგვიჭირდა. მერე იყო ბავშვების გატაცება, მათზე ფსიქოლოგიური ზეწოლა... ერთხელაც ცოტნემ მითხრა: **შენ თუ გოგისთან გაგვიშვებ, სხვა გზა აღარ გვექნება და ქუჩაში დავჯდებითო.** როდესაც ცოტნემ დააპირა პირველი კონცერტის დაკვრა, რომელიც დედას მიუძღვნა, გოგიმ მოსთხოვა კონცერტის გადატანა, საერთოდ არდაკვრა. ერთ დღესაც ცოტნემ გააფრთხილა **ნიკოლოზ რაჭველი,** პიანისტი **ნინო ჟვანია** და კომპოზიტორი **მაკა ვირსალაძე,** რომ თუ საღამოს არ დაბრუნდებიან, ქუჩაში გამოსულიყვნენ პროტესტით.

— მეურვე ხომ მამაა, თუმცა, თქვენც, რა თქმა უნდა, გინდათ, რომ ბავშვები თქვენ თვალწინ იზრდებოდნენ....

— იურიდიულად მე არაფერი ვარ, გარდა გამზრდელი ბებიისა. საერთოდ, არავის მოგსვლია თავში მისთვის უფლებების ჩამორთმევა.

— რით გარდაიცვალა თქვენი ქალიშვილი. ამას იმიტომ გეკითხებით, რომ სოციალურ ქსელში თვალი მოვკარი ვერსიას, თითქოს მის სიკვდილში მისი მეუღლეა დამნაშავე...

— გაკვეთის მერე, როგორც გოგიმ მითხრა (მან აიღო ექსპერტიზის დასკვნა), გარდაცვალების მიზეზი თრომბი იყო. ირინა სამსახურიდან შესვენებაზე მივიდა გოგისთან. ჩაის სვამდნენ და უცებ — გოგი, მიშველე, ცუდად ვარო. დამირეკეს — ვერ ვასულიერებთო... სასწრაფოდ გავიქეცი. გზიდან ჩემს ძმას ვურეკავდი — რამე მიშველე-მეთქი, მაგრამ უკვე გარდაცვლილი იყო. მეცხრე დღეს უნივერსიტეტში წავედი. რომ არ მემუშავა, არ შეიძლებოდა. ყოველთვის ბავშვების გვერდით ვიყავით მე და ირინა და უცებ მარტო დავრჩი. მხარში ამომიდგნენ ოჯახის წევრები, ლიზა ბათიაშვილის ფონდი, წინანდლის ფონდი, ბიზნესტექნოლოგიების უნივერსიტეტი. ცოტნეს აჩუქეს ძლიერი ლეპტოპი, რომლითაც მას შეუძლია თავისი მუსიკალური ნაწარმოებების ჩაწერა. ილიას უნივერსიტეტმა ბავშვებს დაუნიშნა პენსია, რომელიც, მათ შორის ჩემი სურვილით, გადაეცა გოგის. აქედან იფარებოდა ბავშვების კერძო სკოლის, ოჯახის დამხმარისა და კომუნალური ხარჯები.

— რატომ? მეურვე — გასაგებია, მაგრამ ბავშვებს ხომ თქვენ ზრდით?

— მე მიზანმიმართულად და ლოგიკურად წავიყავნე ამ მიმართულებით საქმე. 2020 წლის დასაწყისიდან საჯაროდ მომხდარი გატაცებებისა და სხვა უსიამოვნების შემდეგ პენსიას მე ვღებულობ. ისე კი, თავად ბავშვებმა თქვეს კატეგორიული უარი მამასთან უჩემოდ ურთიერთობაზე. რაღაც პერიოდის განმავლობაში რჩებოდა კიდეც გოგი ჩვენთან. ამავე პერიოდში ჩვენგან ფარულად შეიტანა სარჩელი სასამართლოში, რომ ბავშვებს მხოლოდ სკოლაში ხედავს და მოითხოვა მათი წაყვანა. გოგი ირინას სიცოცხლეშივე კრძალავდა ყველანაირ ურთიერთობას ნათესავებთან, განსაკუთრებით — ჩემს ძმასთან. ირინას გარდაცვალების მერე უკრძალავდა ბავშვებს დედის სახელის ხსენებას და მის ფოტოებსაც ვერ აჩვენებდნენ კლასელებს.

— გისმენთ და უზარმაზარი კითხვა მიჩნდება — ნუთუ ვერაფერზე თანხმდებით? ეს ყველაფერი ხომ ზეგავლენას ახდენს ბავშვების ფსიქიკაზე? სოციალური ქსელით ისიც გავიგე, თითქოს გოგი ზედგენიძეს სხვა ინტერესები აქვს — ცოტნეს კომერციული კონცერტები...

— თერთმეტი თვის განმავლობაში ოთხჯერ გავიდა ცოტნე უცხოეთში ფესტივალებზე... სასამართლოს გადაწყვეტილებით, თან პედაგოგი ბებია უნდა გაჰყოლოდა. რაც შეეხება ფინანსებს, ჯერ არანაირი კომერციული კონცერტი არ ჰქონია. უკრავს მხოლოდ ფესტივალებზე.

— თქვენ გბრალდებათ მამისადმი შვილების გაუცხოება...

— იმდენი მძიმე და არასწორი ნაბიჯი გადადგა მამამ ბავშვების მიმართ, რომ თავადაც მშვენივრად გრძნობენ ყოველივეს. წერდა — ვითომ მე ბავშვებს ტუალეტში ვკეტავ, საჭმელს არ ვაჭმევ, ჰაერზე არ გამყავს... თითქოს დღემდე თავად გაუზრდია და ახლა ართმევენ... რა თქმა უნდა, ის ხალხი, ვინც საქმის კურსში არ არის, მას უჯერებს. ეს ბუნებრივია.

ნიჭი არ იყოფა!

გიორგი ზედგენიძე: — ქალბატონი ნინო არ აძლევს ბავშვებს საშუალებას, მამასთან ჰქონდეთ ურთიერთობა. მათზე ფსიქოლოგიურ ზეწოლას ახდენს. მლანძღავს, არანორმალურს მიწოდებს და ამას მუდმივად აკეთებს ბავშვების თანდასწრებით. ბავშვები თავიანთ პოზიციას კი არ გამოხატავენ, არამედ ქალბატონი ნინოს ნება-სურვილს. სრული კონტროლი აქვს მათზე. თქვენ შეგიძლიათ, დაუკავშირდეთ ფსიქოლოგს, სოციალურ მუშაკს და ჰკითხოთ, რატომ არიან ბავშვები მამის მიმართ ნეგატიურად განწყობილნი. მე გავზარდე ბავშვები, მათზე მე ვზრუნავდი, ყველაფერს ვაკეთებდი, რომ ბედნიერი ბავშვობა ჰქონოდათ... მოკლედ, ზედ გადაყოლილი მამა ვიყავი და ასეთ მამას რატომ უნდა დააშორონ ბავშვები? აქ არ არის ლაპარაკი მათ წამოყვანაზე. საუბარია იმაზე, რომ ბავშვებთან მქონდეს ურთიერთობა **ნინო მამრაძის** გარეშე. ნახევარი საათით არ მაძლევს საშუალებას, ბავშვები კაფეში ან სადმე გავასეირნო. მას სურს, რომ ყველგან თან ახლდეს.

— რატომ გავრცელდა სოციალურ ქსელში მოსაზრება, ვითომ თქვენ მეუღლის სიკვდილში მიგიძღვით წვლილი?

— ეს აბსურდული ბრალდებაა! ჭორებს იგონებს — ვითომ ცოლი მოვკალი! კიდევ ერთი ბრალდება დაუმატა ორი წლის შემდეგ, თითქოს სექსუალურ ძალადობას ვანხორციელებდი ნინო მამრაძეზე. როცა სოციალურმა მუშაკმა და იურისტმა ჰკითხეს — რანაირადო? — თავის პირად ცხოვრებაზე მესაუბრებოდაო... შეიძლება, ასეთი სისულელე თქვას ადამიანმა? ან პირადზე რატომ დავილაპარაკებდი ჩემი ცოლის დედასთან. ამას დაუმატა უაზრო ბრალდება, თითქოს შევთავაზე, პორნოფილმი ერთად გვეყურებინა. მე მინდა, წარმოდგენა გქონდეთ, რა ტიპის ადამიანებთან მაქვს შეხება! ნინო მამრაძე არ არის ჩვეულებრივი ადამიანი, ძალიან ჭკვიანია და სხვადასხვა ადამიანთან სხვადასხვანაირად იქცევა. **მე არაფერს ვითხოვ, გარდა იმისა, რომ შვილებთან მქონდეს ურთიერთობა**. მე ხომ არ ვარ ნარკომანი ან ლოთი? ჰარვარდის უნივერსიტეტი მაქვს დამთავრებული, ასობით სტუდენტი მყავს აღზრდილი და ჩემნაირ ადამიანს უნდა წაართვან შვილები მამრაძეებმა? ამიტომაც შევიტანე სარჩელი და არა იმიტომ, რომ ბავშვები წამომეყვანა.

— გაჩნდა ისეთი მოსაზრებაც, თითქოს თქვენ ცოტნეს წარმატებით ფინანსური მოგება გექნებათ. ეს სიმართლეა?

— ეს აბსურდია. ან, საერთოდ, როგორ უნდა მინდოდეს ასეთი რამ? მე მამა ვარ და შვილი ბუნებრივად მიყვარს! ამ ჭორებს **ნინო მამრაძე,** მისი ძმა და მისი ადვოკატი ყრიან და ეს არის აღმაშფოთებელი! შეგიძლიათ, ამის თაობაზე ნათლიებს ჰკითხოთ, ირინას მეგობრებს ჰკითხოთ... როდესაც ჩემი ცოლი ცოცხალი იყო, ჯერ კიდევ მაშინ ამბობდა — კაცი მხოლოდ იმისთვის არის საჭირო, შვილი გააჩინოს და მერე უნდა გაუშვაო! არ აინტერესებს ნინო მამრაძეს, არ ესმის, რამდენად მნიშვნელოვანია მამის როლი! იცით, ეს მომენტია — პიგმალიონი რომ გამოძერწა... უნდა რომ მხოლოდ მისი იყოს და სხვამ არ გაიზიაროს ბავშვის წარმატება. დიახ, მას სურს, რომ ერთადერთი პიროვნება, ვინც მის გვერდით იქნება, თავად იყოს და არც ფინანსური დაინტერესებაა გამოსარიცხი. დიახ, **პეტრე მამრაძის, მისი ქალიშვილის ინტერესებია ეს და რა ვილონო?**

ვინ ნახავს მოგებას ცოტნე ზედგენიძის ნიჭით – ბებია, ბებიას ცნობილი ძმა პეტრე მამრაძე თუ მამა?

ესაუბრა
ეკატერინე პატარაია

როგორც კი აცივდება, დაავადებები წამოყოფენ თავს და ჩვენც ტრადიციულ მეთოდებს ვიხსენებთ, რათა ანტიბიოტიკების გარეშე გავუმკლავდეთ ინფექციებს.

გრიპისგან დამცავ საუკეთესო საშუალებად ლიმონი, ასკილი, ჭარხლისა და სტაფილოს წვენი, გრეიპფრუტი და ნიორი ითვლება.

უკვე ყველამ ვიცით, რომ გამოთქმა: „გრიპი არ მაქვს, უბრალოდ, გავცივდი“, — არასწორია. ადამიანი იოლად მაშინ ცივდება, როცა იმუნური სისტემა დაქვეითებული აქვს, დასუსტებულ ორგანიზმს კი ნებისმიერი ვირუსი მოერევა.

იმუნიტეტი ლათინური სიტყვაა და რაიმესგან თავის დახსნას, გათავისუფლებას ნიშნავს. იმუნიტეტი ორნაირია: ბუნებრივი, ანუ თანდაყოლილი და შეძენილი. ბუნებრივი იმუნიტეტი ორგანიზმის თანდაყოლილ ბიოლოგიურ თავისებურებებს უკავშირდება, ხოლო შეძენილს სიცოცხლის განმავლობაში გამოვიმუშავებთ.

როგორ გავიძლიეროთ იმუნიტეტი?

როგორ შეიძლება ლიმფის გაწმენდა?

იმუნიტეტის ამაღლებისათვის **ლიმფის** გაწმენდას უკიდურესად დიდი მნიშვნელობა აქვს. ამ რეცეპტის შემადგენლობაში შემავალი კომპონენტები ძირითადად ჩვენი ბაღ-ბოსტნების „ბინადარნი“ **(სტაფილო, ჭარხალი, კიტრი)** არიან და მათგან აღნიშნული რეცეპტით სამკურნალო საშუალების დამზადება პრობლემას არ უნდა წარმოადგენდეს:

1. სტაფილოს წვენი — 6 წილი;

2. ჭარხლის წვენი — 1 წილი;

3. კიტრის წვენი — 3 წილი.

ამ კომპონენტებისგან გამოწურეთ ორი ლიტრი წვენი და მიიღეთ ერთი დღე-ღამის განმავლობაში. წამლის მიღების წინა დღეს, საღამოს კეთდება ოყნა. წამლის მიღების შემდეგ დილით საკვებად მიიღეთ მხოლოდ წყალში მოხარშული შვრიის ფაფა, ხოლო დღის განმავლობაში შეიძლება ნებისმიერი ხილი და ბოსტნეული. საღამოთი კვლავ გაიკეთეთ ოყნა.

ალოე, მუმიო და ლიმონი იმუნურ სისტემას ამაღლებს

ადამიანები უძველესი დროიდან თვლიდნენ, რომ იმუნური სისტემის ამაღლებისათვის დიდი სარგებლობის მოტანა შეუძლია მუმიოს, მითუმეტეს, როდესაც მუმიოსთან ერთად რეცეპტურაში მონაწილეობს ალოე და ლიმონი. ამ მიმართებით აქ წარმოვადგენთ ასეთი რეცეპტის ერთ-ერთ ვარიანტს:

1. ალოე — 100 გრ;

2. მუმიო — 2 გრ;

3. ლიმონი — 3 ცალი, წვენი.

ამ შემადგენლობას კარგად ვურევთ ერთმანეთში და ვაყოვნებთ ოთახის ტემპერატურაზე 24 საათი.

მიღების წესი: დღეში 3-ჯერ, სუფრის კოვზით, ჭამის წინ.

ნარმოდგენილი რეცეპტები შესაძლებლობას იძლევა, პაციენტმა თვითონ დაამზადოს წამალი და ამის მიხედვით ჩაიტაროს მკურნალობა

1. **ევკალიპტის** გამშრალი ფოთლები დააქუცმაცეთ საფქვავში. აიღეთ ერთი სუფრის კოვზი **ევკალიპტი,** დაასხით **1 ჩაის ჭიქა 70-პროცენტიანი სპირტი.** ერთი კვირის განმავლობაში **ევკალიპტის** ეს ნაყენი დააყოვნეთ სიბნელეში და თანაც პერიოდულად შეანჯღრიეთ.

მიღება: პროფილაქტიკის მიზნით **1/4 ჩაის ჭიქა** ნელთბილ წყალში გახსენით **20-25 წვეთი** ევკალიპტის ნაყენი და მიიღეთ დღეში **1-2-ჯერ** ჭამამდე ნახევარი საათით ადრე. გრიპის ან მისი გართულებული ფორმის დროს მიღება ხდება დღეში სამჯერ, იმავე დოზით.

2. აიღეთ 1 სუფრის კოვზი **ფიჭვის** დაქუცმაცებული კვირტები, დაასხით **200 მლ** ქაფქაფა ცხელი წყალი და **10 წუთის** განმავლობაში თავდახურული ადუღეთ ძალიან დაბალ ცეცხლზე, რაც შეიძლება პატარა ზომის ჭურჭელში. ამის შემდეგ გადმოდგით ცეცხლიდან და ოთახის ტემპერატურაზე დააყოვნეთ ერთი საათი, რის შემდეგაც, გაწურეთ ნაჭერში.

მიღება: ეს ნაყენი მიიღეთ დღეში რამდენჯერმე — დესერტის კოვზით. აუცილებელია, რომ ნაყენის დამზადება ხდებოდეს სისტემატურად, ყოველდღე. მკურნალობის კურსი **14 დღე.**

3. აიღეთ **50 გრამი სოჭის ან ფიჭვის წიწვები,** დაუჭრელად, ძალიან მცირე ულუფობით ჩაუშვით **250 მლ** მდუღარე წყალში. ადუღეთ **20 წუთი,** რის შემდეგაც ოთახის ტემპერატურაზე დააყოვნეთ **1 საათი.** გემოს გაუმჯობესებისათვის შეიძლება ნაყენს დაამატოთ ცოტა **ძმარი და შაქარი.** ნარევის მთლიანი რაოდენობა მიღებულ უნდა იქნას დღის განმავლობაში, სულ ორ მიღებაზე. უკეთესია, თუ ამ ორ მიღებას გააკეთებთ საკმარისი ინტერვალის დაცვით: **დილით — 10 საათზე, საღამოს კი — 17-18 საათზე.** გამოყენებულ უნდა იქნას აუცილებლად ახალი წიწვები.

4. **სოჭისა** და **ფიჭვისწიწვებიანი** ტოტები ზამთრის პერიოდში ძალიან იოლად ინახება ცივ ადგილას, მითუმეტეს, თუ ტოტები ქვედა ნაწილით ჩალაგებული იქნება წყლიან ჭურჭელში.

5. აიღეთ **ვარდისებური როდიოლას ბოლქვი,** დააქუცმაცეთ, დაასხით **100 მლ 40-პროცენტიანი სპირტი ან ორნახადი არაყი.** ბნელ და თბილ ადგილას გააჩერეთ **8 დღის** განმავლობაში, თანაც პერიოდულად შეანჯღრიეთ და ამის შემდეგ გაწურეთ ნაჭერში.

მიღება: 5-10 წვეთი 2-3-ჯერ დღეში. მკურნალობის კურსი 15-20 დღე.

6. აიღეთ ერთი სუფრის კოვზი გასუფთავებული **ასკილის ნაყოფი.** დაფქვით კარგად, დაასხით **400 მლ მდუღარე წყალი,** დახურეთ ჰერმეტულად და **10 წუთის** განმავლობაში ჩადგით მდუღარე წყალში, რის შემდეგაც გააჩერეთ ოთახის ტემპერატურაზე **2-3 საათი** და მერე გაწურეთ. **მიღება:** ჩაის ჭიქის ერთი მესამედი დღეში **2-ჯერ.** შეიძლება დაუმატოთ თაფლი ან შაქარი.

7. აიღეთ **თხაწართხალას 20 გრამი მშრალი და დაქუცმაცებული ფოთლები,** დაასხით **200 მლ** მდუღარე წყალი, გააჩერეთ **30 წუთი** და გაწურეთ ნაჭერში. **მიღება: 2-2 სუფრის კოვზი** დღეში სამჯერ, ჭამამდე **20 წუთით** ადრე.

8. **ექინოპანაქსის გამშრალ და დაქუცმაცებულ ფესვებს დაასხით 40-პროცენტიანი სპირტი ან არაყი, შეფარდებით 1:1** და გააჩერეთ **3** დღე-ღამე, რის შემდეგაც გაწურეთ ნაჭერში. **მიღება: 30-40 წვეთი დღეში 2-3-ჯერ, ჭამამდე 30 წუთით ადრე.**

9. აიღეთ **ძირტკბილას** წვრილად დაჭრილი ფესვები — **2 ჩაის** კოვზი. დაასხით ერთი ჩაის ჭიქა მდუღარე წყალი, ადუღეთ **15 წუთი** და ამის შემდეგ ოთახის ტემპერატურაზე გააჩერეთ 2 საათი, რის შემდეგაც გაწურეთ ნაჭერში. **მიღება:** თითო სუფრის კოვზი დღეში 3-4-ჯერ.

იმუნიტეტის ამაღლების უნივერსალური რეცეპტი:

ისეთ მცენარეებს, როგორებიცაა **ვარდისფერი როდიოლა, მაღალი ექინოპანაქსი, ასკილი, ჰინჰარი, კუნელი და კრაზანა** გამოიყენებენ როგორც უნივერსალურ საშუალებას იმუნიტეტის ასამაღლებლად.

აღნიშნული მცენარეები ცალცალკე შეაგროვეთ, გაასუფთავეთ, დაჭერით რაც შეიძლება წვრილად და ასეთი დამუშავებული მასალიდან მინიშნებული რაოდენობით გააკეთეთ ნარევი. კარგად აურიეთ ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე:

1. ვარდისფერი როდიოლას ფესვები — 2 წილი;

2. მაღალი ექინოპანაქსის ფესვები — **2 წილი;**

3. ასკილის ნაყოფი — 4 წილი;

4. ჰინჰარი — **3 წილი;**

5. კუნელის ნაყოფი — 3 წილი;

6. კრაზანა — **2 წილი.**

მიღებული ნარევიდან აიღეთ **1 სუფრის** კოვზი, დაასხით ერთი ჩაის ჭიქა მდუღარე წყალი და გააჩერეთ ერთი საათი. ამის შემდეგ ნაყენი გაწურეთ ნაჭერში, გამოწურვა-გამოწნეხვით.

მიღება: 1/3 ჩაის ჭიქა ნაყენი ჭამამდე **20 წუთით** ადრე.

პოლივიტამინური ნარევი იმუნიტეტს ამაღლებს

ასკილი, ძახველი და წითელი მოცვი პოლივიტამინებით მდიდარი მცენარეებია. უძველესი დროიდან არის ცნობილი, რომ ის მცენარეები, რომლებიც ჭარბად შეიცავენ პოლივიტამინებს, იმუნურ სისტემაზე დადებითად მოქმედებენ. დასახელებული მცენარეებიდან იმუნური სისტემის გასაძლიერებლად შეიძლება დამზადებული იქნას ასეთი ნაყენი:

ასკილის, ძახველისა და წითელი მოცვის ნაყოფები აიღეთ თანაბარი რაოდენობით და კარგად აურიეთ. **ერთ სუფრის კოვზ ნარევს დაასხით წყალი და ადუღეთ 10 წუთის განმავლობაში.** ნაყენიანი ჭურჭელი შეფუთეთ შალის ნაჭერში და გააჩერეთ **5 საათი,** რის შემდეგაც გაწურეთ.

მიღება: ნახევარი ჩაის ჭიქა დღეში **2-3-ჯერ.**

კვირგვინოსნები

მარინა კარპი
უკრაინელი ფოტოგრაფი, მომღერალ გოგი დედალამაზიშვილის მეუღლე

არ მეგულება მეორე ქვეყანა, ვინც ასე დაეხმარა უკრაინას. **ქართველებმა იციან, რას ნიშნავს რუსული აგრესია, ამიტომ ყველაზე მეტად მიიტანეს გულთან უკრაინელების ტრაგედია.** უკიდეგანოდ მადლობელი ვარ საქართველოსი, რომელიც ჩემი მეორე სამშობლოა. ის კი არა, მეჩვენება კიდეც, რომ **უფრო მეტად ქართველი ვარ, ვიდრე უკრაინელი.**

„სარკე“

ქეთი ხატიაშვილი
ტანმოვარჯიშე

საერთოდ არ მიყვარს პირად ცხოვრებაზე ლაპარაკი, თუმცა, ვადასტურებ, რომ ჩვენ, **მე და დავით კაჭარავას, გვაქვს რომანტიკული სიყვარულით სავსე ლამაზი ურთიერთობა.** თავს ბედნიერად ვგრძნობთ, ორივეს მოგვწონს ერთად ყოფნა.

„სარკე“

სალომე შარვაძე
მსახიობი

უსამართლოდ არ უნდა მომექცეს, თორემ პირდაპირ შემიძლია, გავანადგურო ადამიანი.

„თბილისელები“

თამარ დათუაშვილი
მსახიობი

ყველაზე მეტად **მიყვარს,** როცა ადამიანებს სიტყვა **„მიყვარხარს“** ვეუბნები.

„თბილისელები“

მაია ბარათაშვილი
მუსიკოსი

იუველური ნაკეთობების ძალიან კარგი კოლექცია მქონდა, დედამ დამიტოვა. ძალიან იშვიათი ნივთები იყო, მაგრამ **სახლი გამიტეხეს და გამქურდეს.** გაგიკვირდებათ, მაგრამ საერთოდ არ დამნანებია.

„თბილისელები“

ახალგაზრდობის ელექსირი

სიბერე ის ვარიანტი არაა, რომელსაც რაიმე უკან შეატრიალებს, მაგრამ მაინც არის შანსი იმისა, რომ ადამიანმა რაც შეიძლება დიდხანს შეინარჩუნოს ლამაზი იერი, აქტიური ცხოვრების რიტმი.

ფაქტია, რომ ხშირად გვინახავს **80 წლის და მეტი ხნის რამდენიმე ადამიანი ერთად;** მათგან ზოგი უსუსურია, ხელის მიშველება სჭირდება სიარულისათვის, ვერ დადიან, დაჯდებიან და ველარ დგებიან, რადგანაც ამ მდგომარეობას უფრო ეგუებიან, მაგრამ იქვე ნახავთ იმავე, ან მეტ ასაკში სხვა პიროვნებას, რომელიც აქტიურია, ცეკვავს, დადის, თანაც დამოუკიდებლად. ამრიგად, გამოდის, რომ ადამიანები სხვადასხვანაირად ბერდებიან. ამიტომ აქვს აზრი, ადამიანმა იზრუნოს ახალგაზრდული, ხალისიანი და აქტიური რიტმის შესანარჩუნებლად. ამისათვის ადამიანმა ყველაფერი უნდა გააკეთოს, მაგრამ ჩვენი მხრიდან, ჩვენც გვინდა წავეხმაროთ ამ სტიმულის მოპოვების მსურველ ადამიანებს და მივაწოდოთ ზოგიერთი რჩევა-დარიგება, რითიც მათ დახმარება გაეწევათ ხანგრძლივად სილამაზის შენარჩუნებაში.

ამ მიმართულებით არსებობს ტიბეტური რეცეპტი:

1. **გვირილა;**
2. **კრაზანა;**
3. **ნეგო;**
4. **არყის კვირტები.**

ვაგროვებთ აღნიშნულ ჩამონათვალს და ვჭრით წვრილად, საიდანაც ვიღებთ თითოეულს **100 გ,** ვურევთ ერთმანეთში კარგად და ვინახავთ თავდახურულ მინის ჭურჭელში.

საჭიროების შემთხვევაში საღამოთი ნარევიდან ვიღებთ **1 ს/კ**-ს, ვასხამთ **0,5 ლ** მდუღარე წყალს და თავდახურულს, შეფუთულს შალის ნაჭერში, ვაყოვნებთ **5 საათი,** რის შემდეგაც ვწურავთ ნაჭერში. ნაყენს ვინახავთ მაცივარში.

მიღება: სითხეს ვასხამთ ჩაის ჭიქაში, ვხსნით მასში **1 ჩაის კოვზ თაფლს** და ვსვამთ საღამოთი ძილის წინ; დარჩენილ სითხეს დილით ვაცხელებთ ორთქლზე, ვხსნით მასში 2 **ჩაის კოვზ თაფლს** და ვსვამთ საუზმემდე **15-20 წუთით** ადრე. აღნიშნულ პროცედურას ვიმეორებთ ყოველდღე, მანამ, სანამ არ დამთავრდება მთელი მომზადებული ნარევი.

მკურნალობის კურსი: ყოველ 5 წელიწადში ერთხელ.

წარმოდგენილი ნაყენი ცხიმოვანი და კირქვოვანი დანალექებისაგან ასუფთავებს სისხლძარღვოვან სისტემას, მათი კედლები ხდება ელასტიკური, ხსნის თავბრუხვევას, უმჯობესდება ნივთიერებათა ცვლა, ორგანიზმი იწმინდება ქოლესტერინისაგან და ცხიმოვანი დანალექებისაგან, პროფილაქტიკას უკეთებს ათეროსკლეროზს და ჰიპერტონიას.

გაახალგაზრდავებისათვის სასარგებლო წვენი

ვიღებთ იმ რაოდენობის **სტაფილოს, ჭარხალსა** და **პირშუშხას,** რომ მათგან გამოიწუროს თითო ჩაის ჭიქა წვენი. **პირშუშხას** წვენი მზადდება შემდეგნაირად: ვხეხავთ იმდენი რაოდენობით **პირშუშხას,** რომ გახეხილმა მასამ გაავსოს ერთი ჩაის ჭიქა; შემდეგ გადაგვაქვს 0,5-ლიტრიან ქილაში, ვამატებთ ერთ ჩაის ჭიქა ანადუღარ ცივ წყალს, ვაყოვნებთ **24 საათი** და ვწურავთ. ამრიგად, **სტაფილოს, ჭარხლისა** და **პირშუშხასაგან** მიღებულ 3 ჩაის ჭიქა წვენს ვაერთიანებთ ერთ ჭურჭელში, შევანჯღრევთ ენერგიულად და ვინახავთ მაცივარში. ამის შემდეგ ასეთი ნარევის ყოველ **1 ჩაის ჭიქაზე** ვამატებთ ხორცსაკეპში გატარებულ თითო ჩაის ჭიქა კაკალსა და ქიშმიშს, ასევე **1 ჩაის ჭიქა** ნატურალურ თაფლს და ძალიან წვრილად დაჭრილ (უკეთესია სახეხზე გახეხილი) **2 ლიმონს.** ჩამონათვალ მასალას ყველაფერს ვურევთ ერთმანეთში კარგად, გადაგვაქვს მჭიდროდ თავდახურულ მინის ჭურჭელში და ვინახავთ მაცივარში.

მიღება: პირველი 2 დღე — თითო ჩ/კ დღეში 3-ჯერ ჭამის წინ 1 საათით ადრე, ან ჭამიდან 2 საათის შემდეგ. შემდეგ დღეებში: თითო ს/კ — იმავე რეჟიმის დაცვით. მკურნალობის კურსი: 2 თვე; შესვენება 20 დღე. ამის შემდეგ მკურნალობის გამეორება ჩვეულებრივი წესით.

ფიტოთერაპიამ იზრუნა ახალგაზრდობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებაზე

იმისათვის, რომ ადამიანები ახალგაზრდულად გამოიყურებოდნენ და თანაც დიდხანს ცოცხლობდნენ, საჭიროა, ამის მსურველმა იმუშაოს თავის თავზე და ერთი წუთით მან თავის თავს, თავის პიროვნებას არ „უღალატოს“. ამ „უღალატობაში“, როგორც წესი, იგულისხმება რამდენიმე დეტალი, რომლებიც შესაძლებელია, პუნქტობრივად ასე ჩამოყალიბდეს:

1. ახალგაზრდობისა და სიცოცხლის გახანგრძლივებისათვის, პირველ რიგში საჭიროა სისხლძარღვოვანი სისტემის გასუფთავება. ანუ სხვანაირად, აუცილებელია, აღნიშნული სისტემა მუდმივად იყოს კარგ მდგომარეობაში.

ფიტოთერაპიაში ცნობილია მცენარეთა ძალიან დიდი ჯგუფი, რომლებთაც თავიანთი ქსოვილის ქიმიური შედგენილობით შეუძლიათ „გაასუფთაონ“ სისხლძარღვოვანი სისტემა; ასეთებს მიეკუთვნება სამკურნალო **ბარისპირა, ჟოლოს ფოთლები, წითელი სამყურა, ბურბუშელას ფესვები, მოცხარის ფოთლები, ოროვანდი, პიტნა, ვერხვის ქერქი, ნიახური, ნიორი,** და სხვები. აქ წარმოდგენილი მცენარეების მხედველობაში მიღებით, წარმოვადგენთ რამდენიმე რეცეპტს, რომლებიც კარგ და მნიშვნელოვან გავლენას ახდენენ სისხლძარღვოვანი სისტემის გაწმენდაზე.

იმისათვის რომ სისხლძარღვოვანმა სისტემამ თავის თავზე დაკისრებული მოვალეობა მაღალ დონეზე შეასრულოს, იგი უნდა იყოს გასუფთავებული და რაც მთავარია, უნდა ჰქონდეს თავისთვის დამახასიათებელი პლასტიკა და სტრუქტურული აგებულება. საიდუმლოს არ წარმოადგენს, რომ როგორც ნებისმიერი ცოცხალი ქსოვილი, ისე სისხლძარღვოვანი სისტემაც „იღლება“, „ჭუჭყიანდება“ და „ბერდება“; იმისათვის, რათა სისხლძარღვოვანმა სისტემამ ნორმალურად და კარგად შეასრულოს თავის თავზე დაკისრებული მოვალეობა, იგი საჭიროებს გაწმენდა-გასუფთავებას; ამისათვის ხალხური მედიცინა მრავალი სახის საშუალებებს გვთავაზობს, რომელთაგანაც აქ წარმოდგენილი ერთ-ერთი ვარიანტის მცენარეთა ნაკრები ზემოთ აღნიშნულ სისხლძარღვოვანი სისტემის გაწმენდა-გასუფთავებას ძალიან კარგად ახერხებს:

1. **არყის ფოთლები;**
2. **სამკურნალო ბარისპირას მცენარე;**
3. **ჟოლოს ფოთლები;**
4. **ბურბუშელას ფოთლები;**
5. **მოცხარის ფოთლები;**
6. **შვიტა.**

აღნიშნულ ჩამონათვალს ვაგროვებთ ცალ-ცალკე, ვაქუცმაცებთ რაც შეიძლება წვრილად, ვაშრობთ ჩრდილში და ვინახავთ ნაჭრის ტომარაში ცალ-ცალკე. საჭიროების შემთხვევაში თითოეული მათგანიდან ვიღებთ თანაბარი რაოდენობით, ერთმანეთში ვურევთ ენერგიულად, ერთგვაროვანი მასის მიღებამდე, საიდანაც ვიღებთ ამ ნარევის 1 ს/კ-ს, რომელზეც ვასხამთ 1 ჩაის ჭიქა მდუღარე წყალს და თავდახურულს 0,5 საათის განმავლობაში ვაცხელებთ ცხელ აბაზანაზე. ნაყენს ოთახის ტემპერატურაზე ვაყოვნებთ 2-3 საათი, რის შემდეგაც ნადუღი წყლით სითხის რაოდენობა მიგვყავს საწყის მოცულობამდე (1 ჩაის ჭიქამდე) და ვწურავთ ნაჭერში.

მიღება: დღეში 3-ჯერ ჩაის ჭიქის 1/4, ჭამამდე 0,5 საათით ადრე.

მკურნალობის კურსი: 1,5-2 თვე.

ჭვავის თესლისაგან დამზადებული სასმელი უკეთესია, ვიდრე ყავა

ყველასათვის ცნობილია, რომ ყავა არომატული და სასიამოვნო სასმელია, ადამიანს მატებს მხნეობას და უუმჯობესებს გუნება-განწყობილებას, თუმცა, მას გააჩნია ნაკლიც, ესაა მიჩვევის სინდრომი, რომლის შედეგად ადამიანი ხდება კოფეინზე დამოკიდებული.

ასეთი შემთხვევების თავიდან ასაცილებლად გვაქვს ალტერნატიული ვარიანტები — სხვადასხვა მცენარეთა თესლების გამოყენება **ყავის** მარცვლების ნაცვლად. მაგალითისათვის წარმოვადგენთ **ჭვავის თესლით** სარგებლობის მეთოდს.

ვიღებთ **ჭვავის** საღ თესლებს, ვარჩევთ, ვრეცხავთ გამდინარე წყლით და, როგორც ნამდვილ **ყავას,** ვხალავთ თუჯის ტაფაზე მუდმივი მორევით, დაწვის თავიდან ასაცილებლად.

მოხალვის შემდეგ ვაცივებთ, ვფქვავთ **ყავის** საფქვავში და ვადუღებთ ჩვეულებრივ ყავასავით. კერძოდ, ერთი ჭიქა **ყავის** მოსამზადებლად ვიღებთ **2-3 ჩ/კ** ჭვავის ყავას, ვხარშავთ კარგად, ვუმატებთ შაქარს გემოვნებით; იმავე წესით შეიძლება წყლის ნაცვლად **რძისა** და **ნაღების** ნარევზე ფარდობით **1:1**-ზე.

კვირგვინოსნები

ნიკოლოზ მჭედლიშვილი
ანალიტიკოსი

ბავშვობაში **კომუნიზმში შესვლას გვპირდებოდნენ** და ამ მიზნის მისაღწევად „მარშიროვკებზე“ დაგვარბენინებდნენ ყველას. **ახლა ევროკავშირის კანდიდატობას გვპირდებიან** და ჩემი შვილის თანატოლები აქცია პერფორმანსებს აწყობენ ქუჩებში... რამე შეიცვალა? მხოლოდ ტერმინები!

„GTMEDIA“

მამუკა ლომაშვილი
ამერიკაში მცხოვრები მსახიობი, შოუმენი

20 წლის ფეხმძიმე გოგომ რომ მითხრა, მექსიკის გავლით ჩამოვედიო, კინაღამ გული გამიჩერდა. ხალხო, **საქართველო იცლება ქართველებისგან, საკუთარ თავს გენოციდს ვუწყობთ.** შეიძლება ვინმემ მითხრას, თუ ასე შეგტკივა გული, **რატომ გაიქეცი ამერიკაშიო,** მაგრამ მე ამერიკაში უკეთესი ცხოვრებისთვის კი არა, გადარჩენისთვის გამოვიქეცი!

„კვირის პალიტრა“

თაკო მელიქიშვილი
მომღერალი, რადიოწამყვანი

თუ შემდგარი პიროვნება ხარ და თავად ილამაზებ ცხოვრებას, ნამდვილად არ არის საჭირო **„შირმად“ გყავდეს გვერდით მამაკაცი.**

„თბილისელები“

თამთა გოდუაძე
საბერძნეთში მცხოვრები მომღერალი

ბერძნებს ხშირად უნდათ, გამომაცხადონ, **როგორც ბერძენი მომღერალი,** მე კი ამას არასდროს ვთანხმდები, ყველგან ვითხოვ, რომ **ჩემს ქართველობას გაესვას ხაზი.**

„სარკე“

მარიტა ჯანაშია
მომღერალი

ძალიან **დიდი ტყუილი მგონია** ის, რომ ყველა ყოველთვის საოცრად ბედნიერია და პრობლემები არ აქვთ.

„თბილისელები“

მიხეილ ცაგარელი: ზოდიაქოს ნიშანი, მბრძანებელი პლანეტა და კარმული განვითარების მიმართულების არჩევა

— რა და რა კითხვებზე პასუხობს, რას უკავშირდება კარმული ასტროლოგია და ძირითადად რომელ წარმოსახვით პლანეტებს იყენებენ კარმის საკვლევად? ჩვენი ზოდიაქოს კარმული მბრძანებელი პლანეტის მოთხოვნების შესრულებით ადამიანს რისი შესაძლებლობა მიეცემა, მათ შორის, დადებითი კარმის გამომუშავების თვალსაზრისით? კარმის მბრძანებელი პლანეტა მარსი ვერძს რას აიძულებს და რაში ეხმარება? კარმის მბრძანებელი პლანეტა ვენერა კუროს რით აჯილდოებს ან რას უკონტროლებს და უწესებს? ტყუპის მმართველი და მბრძანებელი პლანეტა მერკური რას განასახიერებს და რას განაგებს და რა არის ამ ნიშნით დაბადებულის კარმული ამოცანები და ამავდროულად რაზე არ უნდა თქვას არასოდეს უარი? — ამ და სხვა საკითხებზე ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი გვესაუბრება.

— ამჯერად როგორც თავად აღნიშნეთ, ასტროლოგიის ერთ-ერთი ყველაზე ძველი და მნიშვნელოვანი ქვედარგის კარმული ასტროლოგიის შესახებ ვისაუბროთ. შევახსენოთ ჩვენს მკითხველს, თუ რას შეისწავლის და მოიცავს იგი?

— **კარმული ასტროლოგია უამრავ კითხვას პასუხობს და მრავალი პრობლემის მოგვარების საშუალებას იძლევა. იგი უკავშირდება ადამიანის ცხოვრებას, საქციელს, ქმედებებს, აზრებსა და სურვილებს.** ძირითადად ადამიანის კარმის საკვლევად იყენებენ ისეთ წარმოსახვით პლანეტებს, როგორიც გახლავთ ე.წ. **კარმული კვანძები — რახუ და კეტუ.** მათ შესახებ არაერთხელ გვისაუბრია, ამიტომ ამჯერად ამ თვალსაზრისით განვიხილოთ თითოეული ზოდიაქოს ნიშნის ძირითადი მმართველი, მბრძანებელი პლანეტები, რომლებიც აგრეთვე უკავშირდებიან კარმას. ამავდროულად, მინდა შევახსენოთ, რომ ცხადია, ყოველი ადამიანის კარმული მაჩვენებელი სხვადასხვაა და მათზე საუბარი მიზანშეწონილია მხოლოდ პირადი ჰოროსკოპის შედგენისა და ანალიზის შემდეგ. თუმცა, ამგვარ ზოგად განხილვასაც დიდი მნიშვნელობა აქვს. ნიშანდობლივია, რომ **საკუთარი ზოდიაქოს ნიშნის კარმული მბრძანებლისა და მისი მოთხოვნების გათვალისწინების შემთხვევაში, შესაძლებელია მართებული ცხოვრებისეული გზის არჩევა, სწორი არჩევანის გაკეთება, სიყვარულისა და სამართლიანობის პრინციპებით ცხოვრება, საკუთარი ქმედებების შედეგის შერბილება ან სულაც გვერდის ავლა, კარიერა და სოციალურ საფეხურზე ამაღლება, სულიერად განვითარება და, ამავდროულად, დადებითი კარმის გამომუშავება.** ამგვარად, განვიხილოთ ზოდიაქოს თითოეული ნიშანი და ტრადიციულად დავიწყოთ ვერძით.

1. ვერძის ზოდიაქოს ნიშნის კარმის მბრძანებელია პლანეტა **მარსი,** რომელიც მებრძოლთა და ავანგარდში მდგომთა მფარველია. ამგვარად, პლანეტა **მარსი აიძულებს ვერძს, დაუღალავად ეძიოს საკუთარი თავი, დანიშნულება, მოწოდება, კარიერული გზა, ინტერესები, გასართობები, ზნეობრივი ორიენტირები.** შესაბამისად, სანამ ვერძი არ დაკარგავს ცხოვრების ინტერესს და არ შეწყვეტს საკუთარ კითხვებზე პასუხთა ძიებას, მანამ **მარსი** მას მუდამ დაეხმარება რთულ სიტუაციაში, უმოკლეს გზებს აპოვნინებს და მხოლოდ კარმული ამოცანების რეალიზების ფინალურ ეტაპზე დაანახვებს უმაღლესი ცოდნისა და ენერგიებისკენ მიმავალ გზას. **პლანეტა მარსი,** როგორც სულიერი მასწავლებელი, მუდამ მზადაა, დაეხმაროს მას მიზნის მიღწევაში, უზარმაზარი ენერგია უბოძოს, რაც ვერძის ნიშნით დაბადებულმა აუცილებლად უნდა დახარჯოს საკუთარი და გარშემო მყოფების კეთილდღეობისთვის.

2. კუროს კარმული მბრძანებელი კი გახლავთ პლანეტა ვენერა, რომელიც ამ ნიშნით დაბადებული ადამიანების უმთავრესი მასწავლებელია. იგი მას ბუნებრივ გამოვლინებებს უკონტროლებს და აჯილდოებს შინაგანი სილამაზით, ხიბლით, კეთილგანწყობით. მოგეხსენებათ, რომ **ვენერა** ასტრალური შუქია, სიყვარულია, სექსუალურობა, მგრძნობელობა, ვნებიანობაა. ნიშანდობლივია, რომ **კუროს ნიშნით** დაბადებულისთვის მართებული გზის გასაკვლელად აუცილებელია, ეცადოს, იყოს გონიერი, კეთილი, კეთილსინდისიერი და სარჩო პატიოსანი გზით მოიპოვოს, შვილები სწორად აღზარდოს და ოჯახში ჰარმონიული გარემო შექმნას. **დიდი შემოსავლის მისაღებად კი მისთვის არსებობს ერთადერთი გზა — პროფესიული სრულყოფილება.** ოჯახს რაც შეეხება, ჰარმონიული გარემოს მისაღწევად საჭიროა ურთიერთობის მუდმივად სრულყოფა, ურთიერთგაგება და სულიერი კავშირი. **ისიც უნდა აღინიშნოს, რომ ამ წესების დარღვევა სხვა ნების მიერ წარმატებას ილუზიურს გახდის.** ზოგ შემთხვევაში კი რიგ უსიამოვნებებს გამოიწვევს.

3. ტყუპის კარმის მბრძანებელი კი **პლანეტა მერკურია,** რომელიც ზეციურ და მიწისქვეშა სამყაროთა შორის შუამავალია. ამავდროულად, **განაგებს გადაადგილებებს, ვაჭრობას, ინფორმაციასა და ადამიანთა შორის კონტაქტებს. პლანეტა მერკური ადამიანთა შორის ბარიერს ერთდროულად კიდეც ქმნის და კიდეც შლის, რათა საშუალება მისცეს მათ, რეალობა ილუზიისაგან განასხვავონ.** მერკური უმაღლესი გამოვლენით კოსმოსურ გონს განასახიერებს. შესაბამისად, **ტყუპის კარმულ ამოცანას წარმოადგენს, უზენაესი მიზნებს მიაღწიოს, კარმული კვანძი გახსნას, გარშემო მყოფებს პრობლემების მოგვარებაში დაეხმაროს.** ნიშანდობლივია ისიც, რომ ზოდიაქოს ამ ნიშნის წარმომადგენელმა არასოდეს არ უნდა უთხრას დახმარებაზე უარი გარშემო მყოფებს. ის უნდა ეცადოს და მხარში ამოუდგეს სხვა ადამიანებს როგორც სიტყვით, ისე საქმით. ენერგიების ამგვარი გაცვლის მეოხებით ტყუპი შინაგან ჰარმონიას მოიპოვებს და წარმატებასა და კეთილდღეობას დაიმკვიდრებს.

რუბრიკას უძღვება
მარინა მერკვილაძე

12 – 18 სექტემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

ვერძი (21.03-20.04)
აქტიური მოქმედების სურვილი იმატებს, მაგრამ გარშემო მყოფებთან დაპირისპირება მოგიწევთ. საქმიანი კავშირების დამყარებისას გააზრებით იმოქმედეთ. მშობლები და უფროსი თაობაც გაგაღიზიანებთ, ამიტომ შეეცადეთ, მათთან ნაკლებად იკამათოთ. თქვენს სულიერ მდგომარეობასა და ფსიქიკას დაეხმარება ეზოთერული და რელიგიური საკითხებით დაინტერესება. შესაძლოა, გაიცნოთ ადამიანი, რომელთანაც ხანგრძლივი სასიყვარულო ურთიერთობა ჩამოგიყალიბდებათ.

კურო (21.04-20.05)
რისკისკენ და ავანტიურისკენ ლტოლვა იმატებს. კომერციასა და საბანკო საქმიანობაში ბედი გაგიღიმებთ. შემოქმედებაც წარმატებას მოგიტანთ. შემოსავლის გაზრდისათვის კი საქმიან მივლინებაში ან უცხოეთში გამგზავრება მოგიწევთ. კარგი პერიოდია კონტრაქტის დასადებად, მათ შორის საქორწინოც. სპონტანურ სასიყვარულო კავშირს მოერიდეთ, რათა ჯანმრთელობას არ ავნოთ.

ტყუპი (21.05-22.06)
მოზღვავებული ენერგია ხშირ გადაადგილებასა და ახალი კავშირების დამყარებაში დაგეხმარებათ. სასიკეთო იქნება სწავლის დაწყება ან გაღრმავება. უცხოეთში გამგზავრების შემთხვევაში ბევრ დადებით შთაბეჭდილებას მიიღებთ. შესაძლოა, ნათესავთა მეშვეობით პროფესიულ სარბიელზე ახალი შესაძლებლობები აღმოაჩინოთ, რაც დამატებით მოგებას მოგიტანთ. პირადი ურთიერთობის დრო კი სიჯიუტესა და მბრძანებლობას მოერიდეთ.

კირჩხიბი (23.06-22.07)
გადაადგილება-კონტაქტების რიცხვი იმატებს. იღბლიანობაც მოიმატებს და ინტუიციაც გაგიძლიერდებათ, ამიტომ რეალური გეგმები დასახეთ და ეცადეთ, დროულად იმოქმედოთ. აუცილებლობისას ახლობელთა შეწუხებას და მათგან დახმარების მიღებას არ მოერიდოთ. კარგი პერიოდია ძველი კავშირების აღსადგენად, ძველი პრობლემებისგან გასათავისუფლებლად და მავნე ჩვევებისგან თავის დასაღწევად. ახლო მანძილზე მოგზაურობაც დადებითად ჩაივლის.

ლომი (23.07-23.08)
თქვენი იღბლიანობა ფინანსურ ოპერაციებთან დაკავშირებით გაიზრდება. სასიკეთო იქნება ახალი ნივთების შეძენაც. შესაძლოა, მემკვიდრეობასთან ან უძრავ ქონებასთან დაკავშირებით საბუთების გაფორმება მოგიწიოთ. გადაადგილებების რაოდენობა შეამცირეთ, რადგან იზრდება დაშავების ალბათობა. ეცადეთ, ოჯახში სიმშვიდე შეინარჩუნოთ და მომთხოვნი არ იყოთ. საყვარელი ადამიანები დაგეხმარებიან სულიერი წონასწორობის შენარჩუნებაში.

ქალწული (24.08-23.09)
თავს სანაქებოდ იგრძნობთ და ბევრ დროს დაუთმობთ გართობას, მეგობრებსა და ნათესავებს. საზოგადოებრივი, პოლიტიკური და კულტურული მოღვაწეობაც წარმატებული იქნება. კარგი დროა ახალი საქმის დასაწყებად. გარშემო მყოფები ყოველმხრივ მხარს დაგიჭერენ, თუმცა, კონკურენტების მხრიდანაც მოსალოდნელია მითქმა-მოთქმა და ინტრიგები. შესაძლოა, ფარული სასიყვარულო გრძნობა დაიბადოს, ცალმხრივმა სიყვარულმა კი ფსიქოლოგიური პრობლემა შექმნას.

12 – 18 სექტემბრის ასტროლოგიური პროგნოზი

სასწორი (24.09-22.10)
გაზრდილი ენერგოპოტენციალი დაგეხმარებათ, არამარტო უკეთ დაინახოთ მოვლენები, არამედ რეალური მომგებიანი ნაბიჯებიც გადადგათ. ჰარმონიულობა ოჯახსა და გარემოცვაში აქტიურობისკენ გიბიძგებთ, ოღონდ შეუმოწმებელი ინფორმაციით ნუ იხელმძღვანელებთ. შეყვარებულთან ურთიერთობა ეცადეთ, უფრო გულახდილი გახდეს. მოგზაურობა კი მეტად სასიამოვნო მოგონებებს დაგიტოვებთ.

ღრიანკალი (23.10-22.11)
ნაყოფიერი და სიახლეებით აღსავსე პერიოდია. შეხვედრები და გადაადგილებები გაგახალისებთ და თქვენს ცხოვრებას უფრო საინტერესოს გახდის. მიღებულ ცოდნას სტატუსად გამოიყენებთ, სწორ დასკვნებს გააკეთებთ და ავტორიტეტს აიმაღლებთ. შესაძლოა, ახალი საქმის დაწყებაზე დაფიქრდეთ. შეყვარებული კი თავისი სიყვარულის გამოხატვითა და ერთგულებით გაგამხნევებთ.

მშვილდოსანი (23.11-21.12)
აქტიური და ნაყოფიერი კვირაა. ჯგუფური პროექტების შემუშავება ან კორპორაციულ ბიზნესში მუშაობა წარმატებული იქნება. ეს, ერთდროულად, პირველობის ჟინსაც და სიტუაციის გაკონტროლების სურვილს დაგიკმაყოფილებთ, საწინააღმდეგო სქესის წარმომადგენლებთან პოპულარობის წყალობით წარმატება გელით როგორც პირად, ისე საქმიან ურთიერთობებში. მოგზაურობისას კი საბუთებს ყურადღებას ნუ მოაკლებთ და ზედმეტად აქტიურ ადამიანებსაც მოერიდეთ.

თხის რქა (22.12-19.01)
ძალისმიერად ნუ იმოქმედებთ და ინტუიციასაც ენდეთ. ერთობლივი პროექტები უფრო წარმატებული იქნება, ამიტომ დამოუკიდებლად ნურაფერს დაიწყებთ. საოჯახო პრობლემებს ჩაუღრმავდით, რათა დამამძიმებელი გარემოებებისგან დროულად გათავისუფლდეთ. ახალი შენაძენი ყოფას გაგიმარტივებთ და გაგახალისებთ. პირად საკითხში შესაძლოა, მნიშვნელოვან ცვლილებაზეც დაფიქრდეთ, მოგზაურობა და დასვენება ჯანმრთელობაზე დადებითად აისახება.

მერწყული (20.01-18.02)
ფინანსური მდგომარეობა გაგიუმჯობესდებათ და თქვენი მომხიბვლელობაც იმატებს. კარიერაში წინსვლა ითხოვს დამატებითი ცოდნისა და ინფორმაციის მიღებას. სხვის მაგივრად საქმეს ნუ შეასრულებთ, რათა ორგანიზმს არ ავნოთ. სასიყვარულო სფეროში მოსალოდნელია სერიოზული ცვლილებები. მოგზაურობა კი დასამახსოვრებელი და შთაბეჭდილებებით სავსე იქნება, რაც თქვენს რომანტიკულობას გააღვიძებს.

თევზები (19.02-20.03)
გარშემო მყოფები ყოველმხრივ დახმარებას გაგიწევენ, ამიტომ ეცადეთ, ყველაზე მნიშვნელოვან და რთულ საქმეებს მიხედოთ. კარგი დროა უძრავ ქონებასთან დაკავშირებული გარიგებებისთვის, რემონტისთვის, სერიოზული საბანკო ოპერაციებისთვის და ახალი ნივთების შესაძენად. დასვენება, ვარჯიში და პროფილაქტიკური სამედიცინო პროცედურები ჯანმრთელობას მნიშვნელოვნად გაგიუმჯობესებთ. სასიკეთო პერიოდია ახლო მანძილზე სამოგზაუროდაც.

მიმდინარე კვირის გეომაგნიტური დღეებია 12,14,17 და 18 სექტემბერი

10 სექტემბერი – სავსემთვარეობა;
26 სექტემბერი – ახალმთვარეობა.

რას ურჩევს ასტროლოგი მიხეილ ცაგარელი ზოდიაქოს თორმეტივე ნიშნით დაბადებულებს?

12 სექტემბერი, ორშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.38 საათზე, ჩადის 18.16 საათზე. **მთვარე** ვერძის ზოდიაქოშია. ამოდის 19.30 საათზე, ჩადის 13 სექტემბერს 07.35 საათზე (მთვარის მე-17 დღე იწყება 20.52 საათზე. მე-3 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ემოციები აკონტროლეთ, კამათსა და პროვოკაციებს მოერიდეთ, თვალებს ნუ გადაღლით. კარგი დღეა ტექნიკურ მოწყობილობებთან სამუშაოდ, დამცავი სისტემის დასამონტაჟებლად, ელექტროგაყვანილობისა და ტექნიკური ხელსაწყოების რემონტისთვის, მგზავრობისთვის, ხელმძღვანელ პირებთან ურთიერთობისთვის, დაკარგული ნივთების საძიებლად, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, ავეჯის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად. ეფექტურია შარდ-სასქესო სისტემის, თირკმლებისა და ყელის მკურნალობა. არ არის სასურველი ალკოჰოლის მიღება, ქორწინება, საფინანსო ოპერაციები, ხელშეკრულების დადება, წესების დარღვევა. **ჯანმრთელობა.** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი, ძოწი, ფირუზი. **პოზიტიური დღეა** ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

13 სექტემბერი, სამშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.39 საათზე, ჩადის 18.14 საათზე. **მთვარე** გადაინცვლებს (15.40) კუროს ზოდიაქოში. ამოდის 19.54 საათზე, ჩადის 14 სექტემბერს 08.45 საათზე (მთვარის მე-18 დღე იწყება 21.01 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 08.53 საათიდან 15.40 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს გონივრული მოქმედება ძალისმიერს აჯობებს, ობიექტურობა კი წარმატების მიღწევაში დაგეხმარებათ. მაღალია ჭორების, ცდუნებების, მოტყუების, კამათის ალბათობა. კარგია განმარტოება, ემოციები აკონტროლეთ. არ არის სასურველი ქორწინება, საფინანსო ოპერაციები, ხელშეკრულების დადება, წესების დარღვევა. კარგი დღეა მგზავრობისთვის, საყოფაცხოვრებო ნივთების შესაძენად, კულტურულ-გასართობი ღონისძიებებისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია თავი, სისხლძარღვები, ყელი, გრძნობათა ორგანოები. **ქვები:** ლალი, იაგუნდი, წითელი იასპი. **საღამოს:** აქატი, მალაქიტი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის.

14 სექტემბერი, ოთხშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.40 საათზე, ჩადის 18.13 საათზე. **მთვარე** კუროს ზოდიაქოშია. ამოდის 20.19 საათზე, ჩადის 15 სექტემბერს 09.54 საათზე (მთვარის მე-19 დღე იწყება 21.12 საათზე. მე-3 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს ეცადეთ, სწორი გადაწყვეტილება იპოვოთ. ალტერნატიულ ვარიანტებს ნუ აყვებით. ობიექტურობა წარმატების მიღწევაში დაგეხმარებათ. არ არის სასურველი გარისკვა, სულსწრაფი გადაწყვეტილების მიღება. კარგი დღეა კულინარიული საქმიანობისთვის, ქორწინებისთვის, ინტერიერის განახლებისთვის, შემოქმედებისთვის, ტანსაცმელ-ფეხსაცმლის, პარფიუმერია-კოსმეტიკის, სამშენებლო მასალების, უძრავი ქონების, ცხოველების შესაძენად, მგზავრობისთვის. ეფექტურია შარდ-სასქესო სისტემის მკურნალობა და სუნთქვითი ვარჯიშები. მოერიდეთ ორპირ ქარს, კისრის მკვეთრ მოძრაობებს. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, ზურმუხტი, მარგალიტი, ონიქსი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის.

15 სექტემბერი, ხუთშაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.41 საათზე, ჩადის 18.11 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (23.17) ტყუპის ზოდიაქოში. ამოდის 20.48 საათზე, ჩადის 16 სექტემბერს 11.01 საათზე (მთვარის მე-20 დღე იწყება 21.26 საათზე. მე-3 ფაზა). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 16.59 საათიდან 23.17 საათამდე. **ტენდენციები:** დღეს **სელენა** (მფარველი ანგელოზი) **თევზების** ზოდიაქოში გადაინაცვლებს 7 თვით, რაც ხელს შეუწყობს სულიერების, რწმენის გამახვილებას, ლოცვისკენ და მედიტაციისკენ მიდრეკილებას, საქველმოქმედო პროგრამებს. ასევე ინტუიციის გაძლიერებას, კოსმოსური საიდუმლოებით დაინტერესებას, ლიტერატურისა და ხელოვნების განვითარებას. ამავდროულად გამოააშკარავებს ფარულ მტრებს, ტყუილს. დღეს კი დაიოკეთ ცდუნებები, ილუზიები. კარგი დღეა მშენებლობისთვის, ვაჭრობისთვის, უძრავი ქონების შესაძენად, სველი წესით დალაგება-დასუფთავებისთვის. მაღალია მოულოდნელი შეხვედრებისა და საუბრების ალბათობა. არ არის სასურველი ორპირ ქარში ყოფნა, გარისკვა, კისრის მკვეთრი მოძრაობა. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ყელი, ენდოკრინული სისტემა, ფილტვები, სწორი ნაწლავი. **ქვები:** აქატი, მალაქიტი, მარჯანი, ქრიზოპრაზი, ზურმუხტი. **პოზიტიური დღეა** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის. **ნეგატიურია** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის.

16 სექტემბერი, პარასკევი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.42 საათზე, ჩადის 18.09 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 21.21 საათზე, ჩადის 17 სექტემბერს 12.07 საათზე (მთვარის 21-ე დღე იწყება 21.46 საათზე. მე-3 ფაზა). **ტენდენციები:** დღეს ყურადღებით იყავით! დღევანდელი დაბნეულობა შემდგომ უსიამოვნებებს გამოიწვევს. იმატებს თვითმოტყუების, ილუზიების ალბათობა. არ არის სასურველი უჰაერო სივრცეში ყოფნა, სიმძიმეების აწევა, გონების გადატვირთვა ზედმეტი ინფორმაციით, ქორწინება, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ახალი საქმის დაწყება, თმის შეჭრა-შეღებვა. კარგი დღეა კონტაქტებისთვის, ინფორმაციის გაცვლისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, ხელშეკრულების დასადებად, სამეცნიერო კვლევისთვის. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია სასუნთქი სისტემა, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, აკვამარინი, ნეფრიტი, ჰიაცინტი, ლაბრადორიტი, ამაზონიტი. **პოზიტიური დღეა** ვერძისთვის, ტყუპისთვის, ლომისთვის, სასწორისთვის. **ნეგატიურია** თხის რქისთვის, თევზებისთვის.

17 სექტემბერი, შაბათი

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.43 საათზე, ჩადის 18.07 საათზე. **მთვარე** ტყუპის ზოდიაქოშია. ამოდის 22.01 საათზე, ჩადის 18 სექტემბერს 13.10 საათზე (მთვარის 22-ე დღე იწყება 22.15 საათზე. მე-3 ფაზა). **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს წყალთან (მათ შორის სასმელთან) მიმართებით სიფრთხილე გამოიჩინეთ. პარტნიორთან შესაძლებელია რთული საკითხის გადაჭრა. იმავდროულად, იმატებს ზედაპირულობისა და ფლირტის ალბათობა. არ არის სასურველი უჰაერო სივრცეში ყოფნა, სიმძიმეების აწევა, უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა, ახალი საქმის დაწყება, ქორწინება და სასიყვარულო კონტრაქტები. კარგი დღეა რეკლამისა და ინტერვიუებისთვის, მოლაპარაკებებისთვის, ინფორმაციის მიღება-გადაცემისთვის, საბანკო ოპერაციებისთვის, მშენებლობისთვის, საკანცელარიო ნივთების, საკომუნიკაციო აპარატურის შესაძენად. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ფილტვები, ბრონქები, მხრები, ხელები. **ქვები:** ტოპაზი, საფირონი, ჟადეიტი, ბერილიტი, ჰიაცინტი. **პოზიტიური დღეა** მშვილდოსნისთვის, მერწყულისთვის. **ნეგატიურია** კუროსთვის, კირჩხიბისთვის, ქალწულისთვის, ღრიანკალისთვის.

18 სექტემბერი, კვირა

მზე იმყოფება ქალწულის ზოდიაქოში. ამოდის 05.44 საათზე, ჩადის 18.06 საათზე. **მთვარე** გადაინაცვლებს (12.00) კირჩხიბის ზოდიაქოში. ამოდის 22.48 საათზე, ჩადის 19 სექტემბერს 14.07 საათზე (მთვარის 23-ე დღე იწყება 22.53 საათზე. მე-4 ფაზა იწყება 01.53 საათზე). **მიმართულებადაკარგული მთვარის** პერიოდია 01.52 საათიდან 12.00 საათამდე. **გეომაგნიტური დღეა. ტენდენციები:** დღეს დასკვნების კეთებისას ნუ იჩქარებთ. ეცადეთ, მეტი ინფორმაცია მოიძიოთ. ინტუიციას ნუ ენდობით. გამოცდილებას დაეყრდენით. კარგი დღეა სახლის დასალაგებლად, ინტერიერის შესაცვლელად, საორგანიზაციო საქმიანობისთვის, საოჯახო-სანათესაო ურთიერთობისთვის, ბავშვის ჩასახვისთვის, შემოქმედებისთვის. არ არის სასურველი ქორწინება, ბინის შეცვლა, სესხის აღება. **ჯანმრთელობა:** დასუსტებულია ღვიძლი, ნაღვლის ბუშტი, მკერდი, კუჭი. **ქვები:** ზურმუხტი, რაუხტოპაზი, მარჯანი, ოპალი, აქატი. **პოზიტიური დღეა** თხის რქისთვის, თევზებისთვის. **ნეგატიურია** ტყუპისთვის, ლომისთვის.

საეკლესიო კალენდარი



13 სექტემბერი - დადება პატიოსნისა სარტყელისა ყოვლადწმიდისა დედუფლისა ჩვენისა ღმრთისმშობელისა

✝ 12 სექტემბერი. ორშაბათი. მღვდელმთავართა: **ალექსანდრესი, იოანესი** და **პავლე ახლისა,** კონსტანტინოპოლელ პატრიარქთა; ღირსისა **ქრისტეფორე** რომაელისა; ღირსისა **ფანტინე** სასწაულმოქმედისა თესალონიკელისა; აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა კეთილმორწმუნისა მთავრისა **ალექსადრე ნეველისა,** სერბელ მღვდელმთავართა: **საბა II-ისა, არსენი I-ისა, ნიკოდიმისა** და **დანიელისა,** მთვარეპისკოპოსთა; **იოანე III, ეფრემ III, სპირიდონ, მაკარი** და **გაბრიელ I** პატრიარქთა და **გრიგოლ** ეპისკოპოსისა. **წმიდა ილია მართლის მკვლელობის დღე.**

✝ 13 სექტემბერი. სამშაბათი. **დადება პატიოსნისა სარტყელისა ყოვლადწმიდისა დედუფლისა ჩვენისა ღმრთისმშობელისა;** მღვდელმოწამისა **კვიპრიანესი,** კართაგენელი ეპისკოპოსისა. **გენადისი,** კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა.

✝ 14 სექტემბერი. ოთხშაბათი. **გვირგვინი წელიწადისა და დაწყება ინდიქტიონისა, ანუ ეკლესიურის ახლისა წელიწადისა.** კრება ყოვლადწმიდისა **ღმრთისმშობელისა** მიასინეს სავანეში; ღირსისა **სვიმეონ მესვეტისა,** არქიმანდრიტისა; მოწამისა **აითალა** დიაკონისა; 40-თა მოწამეთა ქალწულთა მმარხველთა და მოწამისა **ამუნი** დიკონისა, მოძღვრისა მათისა; მოწამეთა: **კალისტასი** და ძმათა მისთა, **ებოდისა და ერმოგენისა;** მართლისა **ისუ ძისა ნავესი.**

✝ 15 სექტემბერი. ხუთშაბათი. მოწამისა **მამანტისი,** მამისა მისისა **თეოდოტესი** და დედისა მისისა **რუფინასი;** ღირსისა **იოანე** მმარხველისა, კონსტანტინოპოლელი პატრიარქისა; **მოწამეთა 3628-თა ნიკომიდიელთა.**

✝ 16 სექტემბერი. პარასკევი. მღვდელმოწამისა **ანთიმოზისა,** ნიკომიდიელი ეპისკოპოსისა და მისთანა მოწამეთა: **თეოფილე** დიაკონისა, **დოროთესი, მარდონიოსისა, მიგდონიოსისა, პეტრესი, ინდისისა, გორგონიოსისა, ზენონისა, დომნა** ქალწულისა და **ექვთიმესი** და სხვათა; ღირსისა **თეოქტისტესი,** ღირსი **ეფთვიმე დიდის** თანამმარხველისა; წმიდისა **ფებე** დედათდიაკონისა; მოწამისა **ბასილისა** ნიკომიდიელისა; მღვდელმოწამისა **არისტიონისა,** ალექსანდრიელი ეპისკოპოსისა; **იოანიკე II** სერბელი პატრიარქისა.

✝ 17 სექტემბერი. შაბათი. ღირსისა **სვიმეონისა,** დავითგარეჯის ლავრის წინამძღვრისა, წინასწარმეტყველისა და სასწაულმოქმედისა; მღვდელმოწამისა **ბაბილასი,** დიდისა ანტიოქიის ეპისკოპოსისა და მისთანა სამთა ყრმათა: **ურბანისა, პრილიდიანესი, ეპოლონისი** და დედისა მათისა **ქრისტოდულასი;** წინასწარმეტყველისა **მოსესი,** ღმრთისმხილველისა; მოწამისა **ერმიონიასი,** 70-თაგან მოციქულ **ფილიპე** დიაკონის ასულისა; მოწამისა **ბაბილა** ნიკომიდიელისა და მისთანა 84-თა ყრმათა; მოწამეთა: **თეოდორესი, მიანესი, იულიანესი** და **კიონისა;** აღმოყვანება წმიდათა ნაწილთა **იოასაფისა,** ბელგოროდელი ეპისკოპოსისა; **იოაკიმესი,** ალექსანდრიელი პატრიარქისა; **დღესასწაული ყოვლადწმიდა ღმრთისმშობლის ხატისა „მაყვალი შეუწველი“.**

✝ 18 სექტემბერი. კვირა. **წინასწარმეტყველისა ზაქარიასი და მართლისა ელისაბედისა — წმიდა იოანე ნათლისმცემლის მშობელთა;** მოწამისა **რაისასი;** მოწამეთა **იუვენტინე** და **მაქსიმე** მხედართა; მოწამეთა: **ურბანისა, თეოდორესი, მედიმნესი** და მათთანა 77-თა სასულიერო პირთა, ნიკომიდიას წამებულთა; მოწამისა **აბდისი** სპარსეთს; წმიდისა მოწამისა **პეტრე** ათირელისა.



14 სექტემბერი - ხსენება ღირსისა სვიმეონ მესვეტისა, არქიმანდრიტისა

ელის უნიკალური კრემი და სასწაულმოქმედი სამკურნალო მალამო თქვენი სილამაზისა და ჯანმრთელობისთვის!

თბილისი, ფალიაშვილის 81, ვაკის პარკთან
599-22-59-09

საქართველო- ისრაელის ერთობლივი კლინიკა
გიდმედი
გქონდეთ ჩვენი იმედი!
ნებისმიერი ქირურგიული და უროლოგიური პათოლოგია
თბილისი, ლუბლიანას ქ. 2/6, მეხუთე სართული. 591 35 33 55

მაღაზია «ბუკვიცა»
ყიდულობს და ყიდის რუსულ და ქართულ ანტიკვარულ წიგნებს, დაბეჭდილს 1945 წლამდე.
მისამართი: დ.უზნაძის №15, ქურდიანის №2.
574-73-46-96, 243-01-17
555-68-82-90

32-ე გვერდზე გამოქვეყნებული ლენტვორდებისა და კროსვორდის პასუხები:

თარაზულად: 4. კაკულია; 9. კოკი; 11. ბოტანიკა; 12. ბუვიე; 13. პორტალი; 14. რუბი; 15. მორიკონე; 16. ლუარა; 17. ლონდონი; 18. ტოლი; 19. სინაგოგა; 23. ლაოსი; 24. ჯირითი; 27. ტრიო; 29. ვარიანი; 30. ტინი; 32. პანაცეა; 33. მეი; 34. ეპატაჟი; 38. ლატარია; 39. ტიტანი; 42. ბოლივარი; 43. ჯავახეთი; 47. როტონდა; 48. სამორინე; 52. როსელინი; 53. თიკუნი; 56. ნარინჯი; 57. მაღაზია; 61. ბავარია; 62. ტალანტი; 63. რელსი; 64. შანიძე; 65. აპოლო.

შვეულად: 1. კოლოსი; 2. დალილა; 3. პიკოლო; 4. კაპელა; 5. კურანტი; 6. ლიანოსი; 7. აბილილი; 8. ავგაროზი; 9. კერატიტი; 10. კობალტი; 19. სავლე; 20. ნარმა; 21. გრატა; 22. გრიპი; 24. ჯანყი; 25. რაცია; 26. თვალი; 28. ორიონი; 30. ტეტია; 31. ნორმა; 33. მანე; 35. პროზა; 36. ტრიკო; 37. ჟღალი; 39. ტირე; 40. ტიტრი; 41. ნანდუ; 43. ჯარი; 44. ვესტა; 45. ხალთა; 46. თუნგი; 48. სენატი; 49. მორალი; 50. რენანი; 51. ნაიბი; 53. თავლა; 54. კურსი; 55. ნუარე; 57. მული; 58. ღვია; 59. ზერო; 60. არგო.

ლექსიკონიაკიდომინოტავრიამატისიათაბაგირიკი
კაბალიეპარადიოლარისკიბობინაპალმირადარიოსი

ვისიმე სიტყვების მარაგი, ლექსიკა	ვაზის მოკლედ აჭრილი რქა	მეფე მინოსის ურჩხული	ვიოლინოს იტალიელი ოსტატი	ძველებური თოფი	მსხვილი თოკი	დას-ტური

პოეტის ნაწარმოები	მაგარი სასმელი	სამასკარადო სამოსი	ყირიმის ნახევ-არკუნძულის ძველი სახელი	ფრანგი ფერმწერი	სამცხის მმართვე-ლთა საგვარეულო წოდებულება	მომღე-რალი ... მარტინი



თარაზულად: 4. ქართველი ნათელმხილველი; 9. მზარეული გემზე; 11. მცენარეთა შემსწავლელი მეცნიერება; 12. ფრანგი მწერალი; 13. დიდი შენობის მთავარი შესასვლელი; 14. კენედის მკვლელის მკვლელი; 15. იტალიელი კომპოზიტორი; 16. მდინარე საფრანგეთში; 17. დიდი ბრიტანეთის დედაქალაქი; 18. გადასახური მასალა; 19. ებრაელთა ტაძარი; 23. აზიის სახელმწიფო; 24. ცხენის ჭენება, ისინდი; 27. სამი მუსიკოსის ანსამბლი; 29. ი. გოგებაშვილის მშობლიური სოფელი; 30. პიტალო კლდე; 32. ყველა სენის სარგო წამალი; 33. მევიოლინე ვანესა ...; 34. სკანდალური გამოხდომა; 38. ფულისა და ნივთების გათამაშება ბილეთებით; 39. ქიმიური ელემენტი, მაგარი ლითონი; 42. სამხრეთ ამერიკის ესპანური კოლონიების გათავისუფლებისათვის ბრძოლის ერთ-ერთი ხელმძღვანელი; 43. მხარე სამხრეთ საქართველოში, ზემო ქართლში; 47. გუმბათიანი მრგვალი ნაგებობა; 48. სათამაშო სახლი, კაზინო; 52. იტალიელი რეჟისორი; 53. იგივეა, რაც მეტსახელი; 56. ციტრუსოვანი მცენარე; 57. სავაჭრო დაწესებულება; 61. მხარე გერმანიაში; 62. განსაკუთრებული ნიჭი; 63. მატარებლის სამოძრაო რკინის ძელი; 64. ქართველი ენათმეცნიერი; 65. ამერიკული კოსმოსური ხომალდი;

შვეულად: 1. ქვეყნიერების ერთ-ერთი საოცრება — როდოსის ...; 2. სამსონის სატრფო (ბიბლ.); 3. პატარა ფლეიტა; 4. საეკლესიო მგალობელთა გუნდი; 5. კოშკის საათი; 6. სავანის ტიპი სამხრეთ ამერიკაში; 7. ხვიარა დეკორატიული მცენარე; 8. თილისმა; 9. თვალის რქოვანი გარსის ანთება; 10. ქიმიური ელემენტი, ლითონი; 19. მოციქულ პავლეს პირვანდელი სახელი; 20. უხეში მიტკალი; 21. ყანის ჩიტი; 22. მწვავე ინფექციური დაავადება; 24. ე. ნინოშვილი — „... გურიაში“; 25. გადასატანი რადიოსადგური; 26. მხედველობის ორგანო; 28. თანავარსკვლავედი ცის ეკვატორულ ნაწილში; 30. გაუნათლებელი, გულუბრყვილო გლეხი (ძვ.); 31. რისამე დაწესებული რაოდენობა; 33. ფრანგი იმპრესიონისტი; 35. თხრობითი ლიტერატურა; 36. ტრიკოტაჟის სპორტული სამოსი; 37. შავმოწითალო ფერი; 39. სასვენი ნიშანი; 40. წარწერა ფილმის კადრზე; 41. სამხრეთ ამერიკული სირაქლემა; 43. არმია; 44. ყველაზე კაშკაშა მცირე პლანეტა; 45. ტყავის პარკი; 46. სპილენძის ვიწროყელიანი ჭურჭელი; 487 პარლამენტის ზედა პალატა აშშ-ში; 49. ზნეობა; 50. ფრანგი მწერალი; 51. მმართველი შამილის საიმამოში; 53. საჭინიბო; 54. სვლის მიმართულება; 55. ფრანგი მსახიობი მამაკაცი. 57. ქმრის და; 58. დაბალი მარადმწვანე ხე; 59. ახალი ცივ-ცივი ლუდი; 60. იაზონის ხომალდი.

კროსვორდისა და ლენტვორდების პასუხები იხ. 31-ე გვერდზე

ბერძენი საოპერო მომღერალი ქალი	აღლუმი	მღვდლის სამოსის ნაწილი	მარხილით მთიდან დაშვების სახეობა	ლაბისებრი საწვავი პროდუქტი	ლოკატორი	ალანი

ქალის სამოსი	ბალტიის-პირელი ბალერინა	აპარატი რადიომიმღებით და ფირსაკრავით	ალალბედზე მოქმედება	მაგნიტოფონის გორგოლაჭი	სანქტ-პეტერბურგის პოეტური სახელი	ძველი სპარსეთის მეფე

ვარსკვლავები (არ) ხუმრობენ...

სასიამოვნო, სასიკეთო დღე.

პლანეტების ზეგავლენა არაკეთილსასურველია. მნიშვნელოვანს ნურაფერს მოიმოქმედებთ და ნურც ახალ საქმეს წამოიწყებთ.

მოთმინება, თავშეკავება და განსჯის უნარი გამოიჩინეთ.

ნურავის ენდობით, შეიძლება მოგატყუონ. სიფრთხილე გამოიჩინეთ მეგობრებთან და ბავშვებთან ურთიერთობაში.

მოიწყვეთ პირადი ცხოვრება, დახვეწეთ ინტიმური ურთიერთობები, ყველაფერს შემოქმედებითად მიუდექით.

მოვლენათა უეცარი შემობრუნება, ფრიად პერსპექტიული წინადადებები გელით.

მატერიალური მდგომარეობის გაუმჯობესება, პროფესიული წარმატებები.

მოერიდეთ ურთიერთობას უფროსობასთან და იმ ადამიანებთან, რომელთაც დიდი ზეგავლენა აქვთ თქვენზე. ნუ შეეცდებით, უფრო სოლიდურად გამოიყურებოდეთ.

რთულ მომენტში დახმარებისათვის მეგობრებს, თანატოლებსა და ახლობლებს მიმართეთ.

ნუ გარისკავთ. გაუფრთხილდით ჯანმრთელობას.

შესაძლოა, გქონდეთ სასიამოვნო და საჭირო შენაძენი.



რეკომენდებულია ინიციატივისა და აგრესიულობის გამოვლენა.

შრომისუნარიანობის ამაღლება. შედეგი დიდად არის დამოკიდებული თქვენს შრომისმოყვარეობაზე.

კარგი სიახლენი, საუკეთესო პერსპექტივა და სასიხარულო მოვლენები გელით.

მოერიდეთ კამათსა და კონფლიქტებს. უარი თქვით ალკოჰოლურ სასმელებზე.

წარმატებას გიქადით ნებისმიერი სახის მგზავრობა. ენდეთ საკუთარ ინტუიციას.

სოლიდურ, ცნობილ ხალხთან და უფროსობასთან კონტაქტი სარგებელს მოგიტანთ.

ნუ გაგიტაცებთ პირადი ცხოვრება და შემოქმედება. უფრთხილდით იმედგაცრუებას.

შეძლებისდაგვარად გადადეთ მგზავრობა. მოერიდეთ ჰიპნოზიორებთან და ექსტრასენსებთან ურთიერთობას.

შეგიძლიათ ცოტა გადაჰკრათ კიდეც. სასიამოვნოა პრეზენტაციებსა და პრემიერებზე დასწრება.

გაფრთხილდით კოლეგებთან, ნათესავებთან და მეზობლებთან ურთიერთობისას.

იქონიეთ კონტაქტი ბუნებასთან, მოუარეთ შინაურ ცხოველებს. იყავით კეთილნი და გულმოწყალენი.

დაარსებულია 1992 წლის 3 მარტს
დამოუკიდებელი და ზეპარტიული
ასავალ დასავალი
2022 წლის 12 — 18 სექტემბერი №38 (1450)
გამოდის ორშაბათობით

მეღიაჰოლჰინგი "ასავალ-დასავალი". საგამომცემლო სახლი "ასავალ-დასავალი"
სარედაქციო კოლეგია
აზრი დაცულია აბსოლუტური პრივილეგიით. ფაქტების სიზუსტეზე პასუხისმგებელ ავტორთა განწყობა გადამოწმებას არ ექვემდებარება. მასალის დაუბეჭდაობა არ მოტივირდება.

წერილები გამოგზავნეთ მისამართზე: თბილისი, 0160, „ასავალ-დასავალი“.
ტელეფონები: 215-25-25; 215-35-35; (+995) 570-50-50-50; (+995) 570-50-50-70
„ასავალ-დასავალის“ ვებ-გვერდი ინტერნეტში: www. asavali.com
ელ-ფოსტა: mail@asavali.com ოფიციალური გვერდი ფეისბუქზე:
www.facebook.com/Asavali.com გაზეთი დაბეჭდილია „ასავალ-დასავალის“ სტამბაში.